

~~423/82~~1  
98

2 399

Tema ya 12 goba 19 go ya ke a rometsego.Tlhalaô ya go išiwa kgorongTemana ya 1 tlhaloô motlhomong e a išiwa  
kgorong.

1,099 Tlhalaô, e a išiwa kgorong ge mokgonyana le makgolo wa gagwe ba ganetšana ka se'o se sengwe. Empa ga go sena kganetšano, di nofela ka se gae. Kganetšanô e kgolo e tšwa dibakeng, ge tšona di ganetsana, mowe di swanetse go lamola ke lekgotla la banna. Ka gobane bagôgadi ba tla re, ro ntsha ka mokgwa mang sebaka se sa ditsebe. Mowe o bonago ditaba di fela, di fela ka se gae, ke gore dibaka a di ganetšane, di dumelana dilong ka moka.

1,100 Taba ya bobedi, ya go baka tlhaloô gore, e išwe kgorong, ke thakô ya mosadi. Ge monna a ka raka mosadi, wa gagwe, a goma a re, o nyaka dikgomo, go boima, a ka se ke a kwana le makgolo wa gagwe. Ka baka la gore o di yo mo raka. Go hwetsana dikgomo ke ge yêna ka noši, mosadi, a tloga.

2 400 Mowe monna o swanetše go hwetšana dikgomo tša gagwe, ka gobane, le ge ditaba di ka ya kgorong, o tla tlhaloša gore a ke sa mo nyaka. Ge a ka re, ge a le kgorong, a re, yo ke monna wa ka, ke yena a nthakago, o lôba dikgomo.

1,101 Bjale ka monna yo Mabôlô, a tseyâ mosadi ga Lokweng. Leina la mosadi Lekôpô. Ke ngwana wa malome wa gagwe. A re, go mo tšeya, a dira naê, bana ba babedi, motlhankana le mosetsana. Ka moragô ga mowe, a tseyâ wa bobedi. A napa a dula ka lapeng la wa bobedi. Ka kowa ga yola wa pele, a se sa ja le ja goja, le ka ngwakong wa gagwe a se ke a ya.

1,102 Molaô wa monna wa basadi, ge o tsoga, o swanetše go tšama a ba tšosetša. Le tša go ja tša bona o je, le yêna pelo ya gagwe e tla wa, le ge ka theko e ngwe a belaëla. Ka gobane go thaba ga mosadi x ke go ya ka ngwakong wa gagwe. Mosadi a lebella, a bona gabots'e gore a mo iši matlho, a thoma go belaëla. Ba mmotša gore mosadi ke ngwakô, aowa, a kgotlella

RM/

mowe batho ba mmotšago gôna. Buušwa ke molaš, le ge a sa ji, o fo tsolêla mowe mogopong wa gagwe.

3401

1,103 Ngwana a babja, a ya a mo tsibisa gore, ngwana o wa fiša. A se ke a tlhôkômêla taba ya bolwetsi bja ngwana. A thoma gore o tsama a pekoletla ngwana, bjaale dingaka, di gana. Di re papago ngwana o sa phela, go swanetše go tla yêna. A ema a re, tuu, bjaale ke tla dira bjang. Taba e nka se kgôns. A pepula ngwana wa gagwe, yo mongwe a mo etiša pele. A ya ga gabô, a fitlha le ngwana yowe, wa molwetši gabotse.

1,104 Batswadi ba re, go tlhomoga bjang, o kgaodiša ngwana wa batho ba, mafato a ditsela o mmona a babja. Ke lena, le mmonago gore o wa babja, papagwe, o re, ga babji. Bjang, ka gobane ke ile ka mmotša gore ngwana o wa babja, a na taba le bolwetši bja ngwana.

1,105 Bjaale nna ke ge ke pepula, ngwana yo wa ka ke e tla mo. Motho a ba ngalatše, le gona ditaba di bolwa-bolwa batho ba thabile, papago mosadi a thoma go a lafiša motlogo wa gagwe. Bjaale, kalafô ya se ke ya thuša selo, ngwana a tloga a le diatleng tša malome wa gagwe.

4402

1,106 Mmaloi! molato ke lesopa, ba oba ka kgonwane. Bjale ke tla dira bjang, ka molato, o mokaka o. O riale ka gobane le ba gabô, o be a sešu a ba botša. Le bona bakgônyana o be a sešu, a kwa nneta ya bona, gore naa moredi wa bôna, o bolabola nneta. A bitša monna yo Mabjale Mohlabe gore a tle a mo eletshe taba e. Bjale monna wa ga Lokweng, ge e le molato o dirilâ, taba-kgolo romêla motho go beng ba tlhogo. O ba tsibise taba e, wena o llê dikgomo.

1,107 A roma motho, a ya a tsibiša taba e, aowa, monna a botša mmagwe, yêna a se be le taba nayo. Mmatswala wa mosadi, a re, go morwa wa gagwe, bjale wena o reng, ba bega lehu wa se ke wa re kologa. A re dia kwala mma, a ba di bôns, nna nka see.

1,108 O ka see ka baka lang, yêna o diretseng gex a no rwala ngwana, a mmona a babja. A mo rwala ka phôsô, molato ke wa gago, o rego ge o sa rate mosadi, wa se rate le bana. O ile a go botsa gore ngwana o wa babja, wa se ke wa alafiša molwetši.

RM/

5403 Wena di bone, ka gobane ke wena nthakgisi.

1,109 Mmago monna, a re, nna ke ya ya ba yo boloka, motho yowe, motlhomong ga geno ga morena motho ba ja. Nna ke tseba motho ba sa ji. Leshu a ba ngaletse ngwanaka, sepela, o boloka ngwana wa gago ge go na le taba o tla kgona o e bolabola ka morago ga poleko. Nka seke ka ya mma, wena ge o kgona sepela. Mmagwe a tloga le morumiwa, ba ya mowe mohu a nago gona. A hwetsana mohu a sa le ka ngwakong.

1,110 Mankepeng Lokweng ke kgaitse di ya Lekopo, bjale rakgadi ya Lekopo le Mankepeng ke Lekopo mmago Mabele Morema. Lekopo yo monyana o be a ile go apeeła rakgadi wa gagwe Lekopo. Bjale a re, go fitlha, kgaitse di ya mohwedi a bitša rakgadi ya gagwe ba dula thopeng, a mmotsa lehu la motlogolo wa gagwe. Bjale a re, dia kwala fela papago ngwana o ganne go tla, ke ge nna ke etla ka le morumiwa. Bjale ge a ganne go tla direga bjang. Aowa mohu a bolokwe, nna ke tla di bona, wena malome wa ngwana voloka, go riale e le nna.

6404

1,111 Ba boloka mohu, ka taelo ya mmago monna. Ba lebella monna aowa, ba se ke ba mmona. Bjale le bona ba ga makgolo wa gagwe, ba se ke ba ya go mo ema matlhong, ke gore maemong. Ka gobane molao ge ba kwana e be ba swanetse go lla sellie ga Morema. Ka go se tle ga monna, le bona ba fo dula ba lebelotse fela sewe, setlago tlhaga. Lekopo a laela ba gabu, a boela gae.

1,112 Mosadi yola wa mamoratwe, a tlhotlhetsa, gore sepela o gape dikgomo tsa gago, ka baka la gore o go tlhadile. Monna a botsa mmagwe gore bjale ka ge a tlugile a ile ga gabu, ba bile ba bolaile ngwana wa ka. Ke ba nyaka dikgomo tša ka. Dikgomo o ka se ke wa di bona, bjang, ka baka la gore ke wena, o morakago. Di lle ke ngwana wa kgaitse di ya ka, a na molato.

1,113 A re, go mmagwe, o tlile ka dikgomo mo, o ka se ke wa laola dilo tša mo, di laola ke nna e wena ga re kwana, ga re sa kwana, nna nka fo dira ka tsona ka mokgwa o ke ratago. A retse, o ka fo dira ka mokgwa o, o kgonago mokone.

7405

1,114 Ditaba di tswa di le ka gae, pele ga gore di e kgorong. A tšama a botša ba gabon, gore ba tle ba mokwise ditaba. Ka lona letšatši lewe, a le beilego, ba re go tsoga ba ya mowe ba bitsiwago. Ba kgobakana ka moka ga bona. Letšatši le tlhabile, bjale o ka re botša sewe, o re bitšeditsego sona.

1,115 Ke nnets le tlhabile, go rialo Mabšlē, a thoma go bolabola. Le bitsa ke nna bakone, ka baka la mosadi wa ka. O file tloga, o ile ga gabon kantle le polabolo, o ile o dutsi ga gabon. Taba ya bobedi le ngwana wa ka o hwile gona. Bjale ba roma motho gore a tle a ntsibise lehu la mosadi yowe, a filodiyago ka kgolē, a rwala ngwana a mmuna a ba bia. Nna ke ile ka gana go ya mowe. Ke ge mma ba e ya, ba yo boloka tlhogo ewe, ya ga Morema. Bjale ke yona taba ewe ke le bitšetšago yōna, gore le tle le nkwišē yōna. Ka gobane ke gakane le mma fa, ba re go nna dikgomo nka se ke ka di bona go lle ba gabon, a di na taba. Lebaka o re ke nna yowe ke diyo mo rakago.

8406

1,116 Pele ga go butsisa diputsiso, e ke re ka kgopela kgogo tswadi a re botše. Lekopo a re, nna ga go na polabolo e nka e bolabolago. Taba kgolo ke bona ngwana yo wa ka phōšō. Ka baka la gore a mo lebelle. Bjale bakeng sa bo Khamonyadiwe bja gagwe, ga bo na taba, ka gobane mosadi ke ngwako. Taba ya go tlesa mosadi mo, ke bakeng sa bolwetsi bja ngwana. A mmotsa gore ngwana o wa fiša, a se ke a alafiša molwetsi. Bjale le kile la di bona kae tša tšewe. A goma a gana go boloka ngwana wa gagwe gwa ba gwa ya nna, motho wa mosadi. Ke moka nna ke feditše.

1,117 Selete Morema, ditaba di a kwala, bjale ke nyaka go kwa monna, ka gobane o kga tlhatlo a re botše ditaba ka molaš. Bjale mosadi o ile go tloga wa dira bjang, a ka ka ka dira selo. A wa ka wa ya go mo nyakela, ee, o tsibile bjang gore o kowa ga gabon, ka tsibile ka motho wa go tla go bega lehu. Ka morago ga mo o tsibile a wa ka wa nyaka go tseba nnets ya mosadi aowa. Bjale o wa bona o na le phoso e kgolo bakeng sa go ngeletsa go boloka madi a gago. Mowe mmago rena,

K34/82

a bolabotsego ke nneta.

9407

1,118 Bjale banna ba re re a bona gabotse gore monna o na le phoso. Bjale phoso e dira ka motho, setlhare le lefsika a di na phoso. A re tlogeleng phoso ya gagwe, re rakiseng taba ewe a belaelago ka yona. Dia kwala, e be re sa fudisa taba. ka gobane motho a ka se ke a fo go botsa taba, wa fo dumela. O dumela o bone tsela ya yona. Taba e e buima ka goriale mowe ga go nyake gore batho ba e wele godimu pele ga gore b a e kgopollo.

1,119 A re boneng tsela ya go thoma ditaba. Monna yo mongwe a re ga go na sewe le tlago se bona taba kgalo ke go romela motho. Mothe yowe o tla le boela le ditaba. Ke mosegare ro hwetsana ba re kone mabjala. Banna ba kwana le polabolo ewe, ba dumela. Bjale Selete le mmago monna, ba fo homola. Yo mongwe wa bona a re re dumela, bjale ba ga ba dumele, ba filo homola. Bjale lena le reng, kgane a re kwale. Mokgabje Selete a re le a kwala, empa ga ke bone gore go ka direga. Nna ke re, a e ka nosi, o tla re go bona ba sa mo isi matlho, a re ke nyaka mosadi wa ka, ba tla fetola. Ge ba ile, ba gana nas gona le tla hwetsana tsela ya go rona sebaka. Ge le ka rona sebaka pele ga gore le kwe gore bona ba reng ba ka le tlema ka ditaba. Ka go bone a le tsebe gore ba lwa nabeng. Ke nneta o swanetse go ya o tla boyo le ditaba ge nke taba e gona.

10408

1,120 O ba begela, mmelaedi gore o swanetse go ya ka nosi. A re ke a dikwa x empa a ke di kwe ga botse. Nna nka se ke ka kgona go ya motho a ba nyakelo, e se kgomo. Ge a boela go dula ga gabu go supa gore o wa tlhala. Lentsu ke kwile la yola a ge e a go rumiwe sebaka. Feela ge o gana go ya ka nosi, gona o di tsebe gore o nyaka ditaba. Fela re a bona, go re o tshaba phoso ya gago. A go direge ka mokgwa owo, wena mong o bolabolago ka ona.

1,121 Tlhogo ya taba bjale re botse lentsu lewe o tlago botsa morumiwa. Le rena x re nyaka go tloga re le kwile. Ke tla mmotsa gore, a yo bitsa mosadi, a boe gae. Aowa re di kwile

RM/

K34/82

le bona ke batho ba tla ba ba fetola, mowe ba fetolago. Ba  
 11409 Roma sebaka sa ya, bona ba šala ba letetse ge se boyo.

1,122 A ya a fitlha a hwetsana mokgekolo wa motse. A re ba ile kae, ba mo ba ile mabjaleng. Go lokile, ka moswana ke tla tla mo e sa le ka motswanyana. Go di yo ba le molato haa, yaba molato, e kaba molato. Empa a se molato, ba ile ke tle ke bitse mosadi wa bona. A goma a boela, a hwetsana ba sa le gona. A ba botša gore a ka hwetsana motho ke tla tsogela ka moswana. Ke nnate e be le tlhabile, aowa, le rena re sa tsama re kgopela, re tla tla re di kwa ka moswana.

1,123 Moso ga o na lessidi, ke moka bosele. Aowa, bja sa, a wela tsela a ya a fitlha e sa le ka moswanyana. A ba hwetsana gammogo le yena mosadi. A isa maduma, a boyo. Bjale, a re ke tlide mo ka baka la go rumiwa ke ba ga Morema. Ba re, ba nyaka mosadi wa bona, gore a boe gae. Mosadi wa gagwe šo, bjale o reng a romax sebaka kgane ba lwele a ke tsebe. Go bonagala. bjale o tshabang go tla ka noši.

12409 1,124 Ba botsa mossadi gore motho o nyaka wena, ba re, boyo gae. A re a e a mmotse a ka se ke a nthomela sebaka, o ile a tla a mpitsa neng ka gana. Kantle le gore go tle yena ka nosi, nka se ye. Le wena o wa di kwa ka nosi, sepela o mmotse ka ona mokgwa o, o kwago a bolabola. A goma a ya a bolabola mantšu awe. Re bolabotse, wa gana, bjale o wa di kwa. A ba na matla nago ba nyaka wena ka noši. O swanetse go ya o tla o boyo le mosadi wa gago.

1,125 Le a bona ba gešu nna nka se ke ka ya, mosadi a ba retelle. Yena o beileng taeleng sewe a rego nna ke e. Ba nyaka go mpolaya. Ke bona gore bokaone ditaba tsa ka die kgorong, ba yo mpho dikgomo tša ka. Re a kwa ge o re die kgorong, bjale o fitlha wa bolabola le fe, ka gobane a gane go tla. O wa gana, nka be a tle le sebaka. Fela ka gobane ag ganetswe o re reno theletsa wena, mo o balabolago, go lokile sepela kgoro e tla ya ya go lokolela mosadi goba dikgomo. O se ke wa lebala mantsu a rena.

13411

1,126 A iša taba ya gagwe ntoneng, kgorong ya ga Mašumu.

Ditaba di tsena ka motseta aowa, a fitlha a mmegele ditaba tše. Motho ge a bega ditaba o wa tlhalosa gore ba kwe ge e le taba. Ba kwa gore a se taba ke ditshele ba mo raka. A bolabola, ka gore mosadi o tlogile o ile o dutsi ga gab. Bjale ka rom a motho gore a yo mmitsa, ba ya ba mo fetola, ka gore ke e mo ke yago, nka se umone gammogo le dikgomo. Bjale ke tlilo bega ditaba tše. Dia kwala, a ya a botša ntona, dillo tsa motho yowe. Sepela o umotše ka tsatsi la gore a tle le ba gab, gammogo le sebaka.

1,127 Ba rom a pampanyane ya ya go botša ba ga Lokweng gore ba nyakega ka kgorong ka molato wa bona gammogo le mosadi wa mamondi. A ya a ba botša. Ba thoma go makala gore molato keng, aowa re di kwile ngwana wa kgosi, re tla tla. Mokgonyana a tsama a botša ba gab le bona ba ga makgolo wagwe, ba botša ba gab. Ka lona letsatsi lela kgoro e ba beetsego lona, ba ya ba gatlhana kgorong.

13412

Temana ya 2 ditaba di ile di ka kgorong.

1,128 Kgore a ya loka, ke marumu, ka gobane e rwele banna ba melomo ya dikwabelo. Ke ba ji ba nama, wa latlhela ditaba go bona, go bjale ka ge o latlhetsi lerapo gare ga dimpja. A ba dulela maka, ba duletsi sedulela. Se ja nama a se mele dinaka. Mmudi wa lekgotla a ema a re ba bina tlou, bjale a re theletsaneng. Gwa re tuu, go na le taba mo, ke ya Mabole le mosadi wa gagwe. A re faneng ditsebe gammogo le melomo ya go lamolanya batho ba. Mabole batho ba la šeba, lena le bitsa ke mokgonyana wa lena. A bolabole rem di kwe, go riale ba ga makgolo wa gagwe.

1,129 Mabele Morema a ema morema dikgosi. Ke nna yowe ke tliego mokgorong, ka baka la mosadi wa ka. O tlogile le bana ba ka, o ile o dutši ga gab, kantie la phapano ya ka le yena. Ge ke sa dutsi ke maketsi gore molato e ka ba keng, ka bona motho a etla a re o rumile ke baga makgolo, ba re, ngwana wa ka a sa phela. Nna a ka ka ka ya polokong ya ngwana,

go ile gwa ya mma. Ka morago ga mowe, ka romela motho gore  
 15 4/13 a yo bitša mosadi bjale a ya a gana go tla, ba re ke e mo ke  
 yago. Ke ge ke tloga ke etla mo. Thobela dikgosi ke moka ke  
 feditši

1,130 Lekopo le a nkwa ba bina tlou, nna a ka di yo  
 tloga, ke tluositse ka motlhako. Ge ke fagile dijo tša ka a ji,  
 le ka ngwakong wa ka a tle, ke nna kgaitseidi ya gagwe. Bjale  
 tsewe a di na taba a ka tlosa ke tsona. Ke tluositse ke baka  
 la bolwetsi bja ngwana, ka ya ka mmotša gore ngwana o wa fiša.  
 A se ka a tla le go mmorna, le go tsama a nyakela ditlhare a se  
 ka a ya. Bolwetsi bja tswela pele, bosegó ke lala ke dutši  
 ka marago, le mmatswala. Ge menna wa gago a sa phela, dingaka  
 a di dumele, ge mosadi a laola. Ba re banna ba lena, ba ka re  
 tlema, ba re re lefa ditlhare tsa go bolaya bona. Bakeng sa  
 sebaka ke ile ka re a go tle yena ka noši, o ntshabang. Ke  
 moka ke feditše.

1,131 Lekopo mmatswala wa mosadi, nna ke nna mosadi  
 ba bina tlou, ke kgonne fela go nya dikgomo, ka mo tseisa  
 mosadi yo. Bjale a diyo tloga ka phošš, ke baka la bolwetsi  
 16 4/14 bja mabu awa a šetšego a re tlogetše. Ka baka la gore o be a sa  
 tle le go bona molwetsi le ditlhare a sa mo nyakela. Ge ba  
 tlide go mmega lehu, ka mmotsa gore a e, a gana. Ke ge go  
 e ya nna, ke ba botsa gore ba boloko mohu, ba mmoloka ka taelo  
 ya ka. Bjale ba gabó ge ba kgobakane ka gae, ka se se gae  
 sa bona. Ba ile ba mmotsa gore yena ka nosi o swanetse go ya  
 a se ke a romela sebaka, a gana, ke ge go rumiwa sebaka.  
 Yena ka noši o tla le botsa sewa ba ilego ba mmotša sóna.

1,132 Mabidistse Bjang, ke ile ka rumiwa ke banna  
 ba ba ga Morema. Ka ya ka hwetsana go se na le motho, ka  
 goma. Ka moswana ka tsogela, ka hwetsana ba le gona. Ka  
 fitlha ka km ba botsa ka mokgwa o, ba ile ba nyaka mosadi, a  
 bos gae. Bjale batswadi ba mosadi ba re molato keng, a di  
 yo romelago motho yena o tshabang go tla x ka noši. Bjale  
 ba mmotsa gore o re ba go nyaka yena a re, sepela o mmotše  
 a tle ka noši, a se ke a nthomela sebaka. Kantle le gore a tle

ka noši, nka se ke ka ya. Ke ge ke goma, ko ba botša-mantšu awe, ke moka ke mo ke kwilego, thobela, a dula fase.

17/4/15 1,133 Di patlamile ka dibete di mpja tsa mošate, di letetše ge di fošiwa lerapo. Mmudi wa lekgotla, ditaba le di kwile, bjale le ka di bolabola. A boela a dula fase.

1,134 Matšokotša Mongale, a ema a re morema le lekgotla. Ditaba re di kwile, bjale re tla leka ka matla goba re tla tla botša bathumendi ba tla ba ba thumella. Mosadi o na le phōšō ya go rwala ngwana wa ga Morema, a mo iša ga gabu. Nka be a fo dula go fitlhēla ngwana a e hwa mowe bogadi. A bone ge a be a ka se ke a ummoloka. Bjale o filo tloga kantle le gore a bitše ba ga Morema, a ba botše bossedi bja monna o tlile o dutši ga gabu. Thobela ba bina tlou.

18/4/16 1,135 Jobola Masumu, ke ena fela go kgabutla, monna ke sekgate komeng o wa tsena. Ke tla butsisa mosadi, a monna yo, aowa ke Monyake ke monna wa ka. Bjale ge o tla ga o ile wa botsa mang. Ke ile ka botsa mmatswala, bjale a re keng a re, go lokile, sepela, motlhomong ngwana wa kgaitse ya ka o tlo ya, a thusa go alafisa molwetši. Lehono o dira keng, ge monna wa gago a go bitsa wa gana go ya. Nke su e gane go ya, ke ganne fela ka gore a nthomela motho. Ka re yena a tle ka noši. Bjale wena monna o sa mo nyaka, ke be ke mo nyaka bjale ka gobane o ile o dutsi ga gabu, k go kaone gore ba mphe tša ka.

1,136 Mankepeng Lokweng, a re o swanetsae go boela monneng wa gagwe. Ke ile ka gakantsha ke lehu, ditaba nka be ke thomile go di bolabola ka gae. Ka gopola gore e tla re ka morago ga sellō, re tla bona ditaba. Lehono ka makatswa ke ge ke bitsiwa ka gkorong, pele ga gore re di bolabola ka gae.

1,137 Mmudi wa lekgotla ditaba re a di kwa, bjale, monna yo o bigile maaka. Ditaba kamstlha di bolwabolwa ka gae, tsa kgona di etla kgorong. Ke bolabola gore o bigile maaka, ka baka le, mosadi ga gane, o re o monna, bjale wena go bonagala gore a o sa mo nyaka, o nyaka fela dikgomo tša gago. Re a bona gore o na le phōšō, bjale re gakantsha ke gore wena

294/7 o nyaka dikgomo. Ao o sa tisitše gore o nyaka dikgomo, a dumela re go fa sebaka sa gore o tlhalose gore o di nyaka ka e fe tsela. Motlhomong o tla re thusa le rena ro gapa tša rena.

1,138 Mabšl, morena lekgotla lebaka la ka la go nyaka dikgomo ke gore o ntihadile. Ka gobane o ile o dutsi ga gab. Bolabola lebaka la go tlala a e ſu ra kwa. Lebaka le lengwe ga le góna, ke tseba la lewe fela. Aowa monna wa geſu, a wa bolabola selo, nna e be ke re kotse, o re o tseyane le yo mongwé, bjale o bolabolago ka mokgwa owe, ga go na selo, wéna tloga le mosadi wago.

1,139 Ditaba a di e selepeng, motseta wa mosete a iſa ditaba. Selape ke kgoši ya re monna o bigile maaka o na le molato, mmotseng a tswalle kgoro ka pudi tše tharo. Gala e ke mosadi o be a re a ke sa mo nyaka, gona nka be e le ditaba goba a be a bolabola x ka lehu la ngwana wa gagwe. A boy a re, kgosi e re, o na le molato, tswalla kgoro ka pudi tše tharo.

294/8 1,140 Molao wa kgoro ge motho ba mmone molato, gea dumela molato, goba go gana molato. O swanetse go ya thopeng, ba mmotša gore a e thopeng, mowe barego ke bonyela mpja. Ge a le mowe a bitsa ye mongwe wa leloko le sele ke yena yowe a swanetsego go bolabola mantšu a botsa lekgotla. Aowa a bitša ba gab, ba ya thopeng. Ba mmotša gore mowe kgoro e bolabotsego ke nnate. Ba botsa motho yola ba di yo go mmitsa gore sepela o ba botse ke epona molato. Gwa b a bjale, bjale ba re, mmotše ka tšatši la gore a di tlišé.

1,141 La ya ngwale, o lae marebane. Ngwale ke mehuta ya basadi, marebane ke ya banna. Ba botsa mosadi ba re o swanetše go boela bogadi, bitla la ngwana le bogadi. Monna a lefa molato owe, mosadi a boela bogadi. Molato wa fela o etla mowe. Monna ga tlhale mosadi wa tlhale o wa loba. O loba dikgomo gammogo le bana. Mogadikane a tlhatlolele yo mmongwe pitša yola o ka lapeng la gagwe yola le yena o bjale. A fo dula le ge a sa ratiwi.

K34/82

21 4/19

Tema ya 2 kgôrô e ya sapeletša gore ba bošlane.

1,142 Ka metlha monna le mosadi ba fapano, bjale a raka mosadi a tloga a ya a dula ga gabo. Nogongwe o mo raka ka baka la boloi, goba ka mekgwana e mengwe. Ge a ka re, a mo rakile a re, o nyaka dikgomo, makgolo wa gagwe a ka se ke a dumela go mo fa dikgomo ka baka la gore o tla re, o di yo mo raka. Ka thekong ya bophoko bja go lwešantšha bana ba mosadi. Monna o swanetse go hwetsana dikgomo tša gagwe.

Temana ya 1 Mpôte Sekgobela.

1,143 Mpôte ke morwa Makwabola, umagwe ke Nkô ngwana Bjang. O be a na le barwa ba babedi, mogolo ke Mpôte moratho ke Tshilo. Bjale mogolo a tšeä mosadi ba re ke Matšiè ngwana Sekgoka. Papago Matšiè ba re ke Makatane, umagwe Mahlako. Bjale batswadi ba tlhopha dikgomo ba tšeiså mogolo. Aowa mosadi yowe a ima a sa le lapeng la umagwe. A lifisa mosinyi, ke moka bakgekololo ba bikisa mosadi a ya bogadi.

22 4/20

1,144 Mosadi ke wa monna e seng wa banna aowa, ba ka bolayana. Mogolo a tloga a ya makgoweng, moratho a x šala gae. A sala a lla moratho a robala le mogatsa mogolo. Ka tšatši le lengwe umago mosadi a dira bjala, a tloga le Tshilo, ba ya go kgopela. Ba ile ba ba fa ngwako, ba robala ka babedi ka ngwakong ka o thii. Ka moswana ba tsoga ba ba bolaela kgogo. Ba ba fa ngwako ka o thii, ba tseba gabotse gore mosadi ke wa mogolo. A ba ka ba ganetše moredi wa bôna. Mogolo wa Makatane ke Thôbela. A omanya batswadi ba mosadi a re, le re dira phôšô, le se ke la dira ka mokgwa owo, le ge re tseba gore ke monna wa gagwe, ke wa gagwe fela ka molaö.

1,145 Bjale rena o ra gore re ka diyang, a se molato wa rena, ke molato wa monna le mosadi. Ke molato wa bona ge ba dira ga gabo, e seng mo motseng o. Ka moswana le tla šita ke ditaba. Mosadi o dira botlholtlolo a le bogadi, ge le bona ba dira botlhola bja mohuta o, rakang ba tloga le bosegó. Moratho o robala le mogatsa mogolo ge mogolo a hwile.

RM/

K34/82

23 421 1,146 Taba ke mosi ba dikwa empa ba fo di dula ka marago. Ga go na motho yo a ka bolabolago kantle le mogatsagwe. Monna a boy a sekgoweng, a fitlha bosego, bjale ka ge e le molao wa ba kgale. Ba re mma moja sa gagwe, o wa utama. A hwetsana moratho a le ka ngwakong wa gagwe. A napa a tloga a ya a robala ka ngwakong o mongwe.

1,147 Ka moswana a tsoga a bitsa batswadi ba gagwe. Yola moratho o tshabile a ya a roma sebaka sa go ye go mo rapella. Ge ba sa dutsi a ba botsha ditaba, ba bona motho a fitlha. A re ge le mpona ke le bjale a ke tshoše, empa ke a tshoša. Ke rumile ke ngwana wa lena o re ke tle go mo rapella ga mogolo. O mo hwetsana a le ka ngwakong wa gagwe.

1,148 Aowa di a kwala, le mna o hwetsana ke a negela batswadi ba ka taba ya mohuta owe. Sepela o mmotsa a tle ka mono, ke ngwana wa mma e na molato ke tle ka bolabole le yena le mosadi yo. Sebaka mogolo-golo yo mongwe o re, balwi ga ba lebane aowa, wena sepela o mmotse, nka se ke ka dira selo.

24 422 1,149 Sebaka sa re go ya gona ke ya ya, b jale a ke kgole gore o tla dumela. Wena o mmotsha a se ke a gana o tla tla a dula kgole le mna. Ke nyaka go bolabola mantšu a ka a theletšitše ka tsa gagwe ditsube. A ya a mmotsha mantšu awe. A leka go gana, a re beta pelo o e, o se ke wa gana le mna ke tla ya nago. A thakgoga a ya nae. Ba fitlha ba dula kgolonyana nae. Bjale sa re, motho yola wa lena šo, a re ke lebugile kudu ge a tlide. Keg gona re tla kwago dipolabolo.

1,150 Dipolabolo tša Mpete. Ke tla thoma go bolabola wa mma o mpotše nnate. A ke re, o wa tseba gore ke go hwetsane ka ngwakong wa ka, a dumela. A o tsebe gore ke ngwako wa ka, ke a tseba. Bjale ge o tseba molato e be e leng. Ke filo bitsa ke mosadi tšatši le lengwe ke nwelé bjala. Ge ke fitlhile ka mowe, ngwakong wa gagwe, a kwaela a re, ke di e, mna ka di ya ka mokgwa owe. Bjale o wa mo nyaka, aowa, e be ke utswa.

K34/82

25 423 1,151 A thoma go bolabola mosadi, bjale bolabola a gago maikutlo mosadi. Nna ga go na mantšu a nka bolabolago, ka gobane ge e le molato ke dirile. Fela mowe nka ganetsago, ke mowe a bolabolago gore ke di yo mmitsa. Ga go bjale, ke yena a themilego. Tšatši le lengwe le lengwe ge ke etawa bjaleng, o fo tla a mpulela. Go fitlhela mowe ka tšatši ka hwetsana gore o nnametsae godimo. Ge ke phafoga, ka hwetsana e le yena. Ke moka o mponetsae ka se sa gana. O ile wa botsa mang, gore o wa go tswenya, aowa, bjale o bolabola maaka. Go riale e le monna.

1,152 Tšihilo, nna ke a go ganetsa, ke gantsi o dula o nthakiša, nna ke tshaba, ka tsatsi le lengwe re ile ra tloga ra ya gageno, go na le bjala. Ra tlhwa re enwa bjala, bjale ka mabanyana, wa re ka se ke ka tloga gona le phitlho. Ra letela phitlho ewe, ka morago ga mo re nwela, wa nkalla legogo. Ka gopola gore o tla ya o robala mogongwe. Bjale ka kwa, o tsoša, thoma go makala. Ka moswana ba tsoga ba re tlhabelo kgogo.

26 424 Mogolo wa papago, a tsoga a omanya batswadi ba gago. Ao ga go bjale mosadi, phetolo ya se be gona.

1,153 A begela batswadi ba gagwe, a re ditaba ke tsewe. Ba re, ka matlho e be re bona bjale ra leka go bolabola ra se ke ra kwela ke motho. Bjale ngwana wa mma feta le mosadi wa gago, ka gobane le ratane. O wa kwa mosadi, bjale ka ge o ratane le yo moratho wa ka, go tloga lehono ke monna wa gago nna ke tla nyaka wa ka. Mosadi a re, a ke tshentshiwi e se nna kgomo, nna monna wa ka ke wena, ge e le molato ke a o bona. Yowe moratho wa gago e be e no ba bohodu fela.

1,154 Batswadi ba re moswarele. A re nka se ke ka kgona. Ge a sa mo rate, gona a boole ga gabu, ba gabu ba mpho dikgomo tša ka. O kwile, a ka se tsoge a boseletša. Mogama kgomo o wa goma, mogama motho ga gome. A se nna, ke seema sa bagolo-golo. Se sengwe se re, mose a o lebale lehudu la 6na. Nka se ke ka kgona, a fete le monna wa gagwe.

27 425 1,155 A ka a dumela gore monna wa gagwe e be Tšilo.

Bjale monna a re, tloga o boele ga geno, nna a ke sa go nyaka. Mpoetšeng ka kgomo, o wa rakiwa, wena no sepela, a re nka se ke ka ya, kantle le gore le mpoetse ka kgomo. A mo homolēla. A tšama a butšiša ba bangwe, ba mmotša gore ke yena a tlhalago, fela le ge a sa nyake go go boetsa ka kgomo, nka be a no bôna yo mongwé, a go išše. A romá motho gore sepela o botse monna wa ka gore a mphe motho yo a tla nkisago ga gesu. Sa ya, sa mmotša a re, napa o thuse wéna, nna monotla owe a ke sa o nyaka. O ba botse ke nyaka dikgomo tša ka.

1,156 A loka dilo tša gagwe a tswara tsela, moiisi a sala moiisiwa morago. Batswadi ba bona moredi wa bona a fitlha le dithotwana tša gagwe. Moisi a re, ke romile ke Sekgobéla o re, ngwana wa lena šowe, yéna a sa mo nyaka o nyaka dikgomo tša gagwe. Molato keng o re o robala le moratho wa gagwe, bjale o ile ba tšeyane, mosadi o wa gana, ke ge a re moise, o ba botše ngwana wa bona šowe, ba mphe dikgomo tša ka. Re di kwile, ke moka sa gona.

28 426 1,157 Makatane a sala a bitše ba gabó, gore ba tle ba mo kwise taba ewe. Ba kgobakana ka lona letsatsi lewe a ilego a ba botše lona. A éma, a re, le bitsa ke nna Banareng, ke le bitšetše ngwana yo. O rakile ke monna, o re a sa mo rata, o nyaka dikgomo tša gagwe. A tla a nnoši aowa, o tlisitše ke sebaka. Bjale molato keng, o re, ba re, molato wa gagwe o robala le moratho. Bjale ba mo raka ka ona mokgwa owe. A re, o itse ba tšeyane wa mosadi a gana.

1,158 A bolabole ka noši, re kwe. Nna ga go na taba e nka le botsago. Polabolo ke e newe, ya gore ke robala le moratho wa gagwe. Ke nnete, o re hwetsane, re le ba babedi, ka ngwakong. Mohla a boyago makgoweng ka gobane o ile a tsena bosegó. Bjale ka moswana wa ntshe a re, ka gobane le nyakane, napang le tseane. Nna ka gana, ke ge a re, ke tloge le mphe dikgomo. Ka re, a ntlide ka kgomo, a gana. Ke ge ke re a mphe motho wa go ntliša. Ke tlisitše ke Dimpampa Ngomane ke moka.

~~29-427~~ 1,159 Tena Sekgoka, seema sere dinamane go ragana tsa teng e tee. Metse ka moka e a gilwe ka mokgwa owo, bjale motse a ke a rakiwa. Bjale ka ge a di yo mo raka, ga go na taba, a dule. Je ſo se ba ba mongwai. Re tla kwa yena ka mokgwa o, a nyakago dikgomo ka ſna. Ka moka ga bona ba kwana mowe tabeng ewe.

1,160 Thobela a re, le a kwa, ngwana yo ke ngwana wa ka. Mogolo wa gagwe Tlhutlaganya, bjale ka ge le tseba diteba tsa gagwe. Ga le di tseba ka botlalo nna ke a di tseba bjale ka ge ke dula nabō. Ke tla dira papiso ka taba ya mogolwane. Mowe kgwatla ya tsogo e gatilego le kgwatla yakkoto e tla gata gona.

~~34-428~~ 1,161 A tswela pele le go bolabola, a re e fela ke madimabe a go ngwana wa mma. Ba bangwe ba ja dikgomo tsa baredi ba bona, wena o ka se ke wa ja. Bjale yowe mogolwane, o ile a ima a sa le mo lapeng le go losiwa a se ſu a losiwa. Meimiši yowe elego Nkgwidi Morei a re tau ya bolaya e bolaſla go ja. Ra re a nyale, yaba dikgomo a natso, fe a a leka ka maatla go tšama a kolota go ba gabō, a ſetše a re file dikgomo tse tlhano. Moredie wa rena a sinya, a lla moratho Masome. O ile ge a e tla a hwetaana ba rabetsé ka babedi gana mo. Monna a napa, a ngala a re e fela mokgonyana wa lena ke yo nowe. Moratho a gogela maoto nthago. Bjale yo le yena o etsitse mogolo wa gagwe. Taba ewe ke marumu a re mo fe g dikgomo tša gagwe. Morei o ile a se di nyake a homola go rera, b ale yo o wa di nyaka.

1,162 Ba re go yena o wa kwala. Monna o swere moratho wa gagwe ka ngwakong wa gagwe, a mo swara mo. Mogolo le moratho go ba sa kwane, ba fapani ka baka la basadi a ba ke ba raka mosadi ba re, ba nyaka dikgomo. Taba kgalo e e tsibjago, mongwe o wa tloga a dula go wa gagwe mmoto. Re ka se ke ra kgona go mo fa dikgomo ka gobane ke yena a tlhalago.

1,163 Ditaba re di kwile ga gona mogongwe mowe re ka go bolabolago.

K34/82

**31 429** Lebogang fele ga a sa ka a bolaya ngwara wa rena. Go ſetſe go bolabotswe gore seso se baba mongwai. Re tla no kwa ka yena, mowe a ribitsago. Ke moka ba laela ba palakana. Ge a ile a sala a romela sebaka o mmotse gore dikgomo o ka se ke wa di bona ka baka la gore o di yo raka ka noši.

1,164. A roma sebaka a re sepela o ba botse ba mpeile kae. Sa ya sa bola mantsu ewe karabo sepela o mmotse dikgomo a ka se ke a di bona. Ka baka la gore ke yena a diyo mo rakago. A boetſa mantsu morago. A goma a re sepela, o ba botse ba se ke ba makala ge ba bitsiwa kgorong. Sebaka a se lape go sepela, a boela a ya a mmotſa gore o re la se ke la makala ge le bitſa ke ba kgoro. Ba re sepela go lokile a 6, a boetſa mantsu morago.

Temana ya za ba fapane ditaba di ya kgorong.

1,165 Mpete a isa ditaba mosate, kgorong ya ga Mohlabe. Kgoši ka lebaka lewe e be e le Sekwai. Matlhako ke ngwana wa gagwe, a tswetse ke Mokgotli mosadi wa Sekwai. Bjale Matšie o re, makgolo, yena o re motlogolo. Bjale a fitlha a bega ditaba tšewa ba di amogela. Ba mmotſa letſatſi la go tla ka lona. Ba roma Pampanyane go tsibisa ba ga Sekgoka gore ka tšatſi la gore le a nyakega ka kgorong.

**32 430** 1,166 Ka lona letſatſi lewe la go beiwa ke kgoši ba ya ba gatlhana mosate. Lekgotla la budiwa, ke motsēta wa mosate. A re a re tšeletsaneng lekgotla gware tuu. Bjale letſatſi le tlabile, re ka kwa ditaba, ba re morena. Sekgobela motho yola šo, morena. Sekgoka a o bitsi ke rena o bitswa je monna yo, morena. Bjale wena mamondi, o ka ema wa bolebola, ka mo o llago ka gôna.

1,167 Mpete a ema morena lekgotla ke nnate o bitsa ke nna, ka baka lu pelaelo ya ka. Ke tsere mosadi ga sekgoke. Ka tloga ka ya makgoweng bjale o ſetſe a robala le moratho wa ka. Tšatſi lewe ke boyago ka lona ke ba hwetsane ka ngwakong wa ka bōsegoo. Bjale wa monna a taws a tšhaba.

K34/82

Nna ka napa ka robala ka thuding ga ngwako. Ka moswana ga ke tsoga ke ba sekiša, yola o fa yola phoso, yola le yena bjale. Phôšô ewe ke ya yo a thomilego pele. Bjale taba ya go nkwiša botlhoko ka kwa moratho wa ka s re ba ile ba ya ga makgolo ka babedi. Ba ba fa ngwako ba robala ka ba babedi, ka moswana ba tsoga ba ba bilaela kgogo. Bjale ka re, go ngwanešu, feta le mosadi, le yena ka mmotsa gore monna wa go ke yono, nna ke tla loša wa ka. O ile a gana a re, monno wa ka ke wêna. Ka mmotsa gore gona ge o sa nyake go tseyana nae, bokaone ke ge o ka boela ga geno, nna ba mphê dikgomo tsa ka. Ke ge ke mo raka. A re ke umulise ka kgomo ka gana, ka gobane nka se ke ka re ke nyaka dikgomo ka ba ke sa ba fa kgomo. Ke kgopišitše ke gore ba tha ba ba lla magogo, ke bona gore ba ga makgolo a ba nthate ba rata moratho wa ka. Thobôla dikgomo a dula fase.

1,168 E ke re kwe a gago mantšu mosadi. A thoma go tswa tsa ka ganong gagwe. Ke nnate o i e a re tswara. Bjale taba kgolo ke be ke fore rea utsvana, kganthe o tseleng. Mowe ke ganong e no a rego a nape a ntseyea, gona a ke kwane nagô, monna wa ka ke yena. Ke di yo dira molato fêla. Bjale ka re go yena ge o re ke tloge, ke boole batswading nkise ka kgomo, a gana ka re go yena ke t a fo dula. Ka seba ke noryana ya re ge motho a go raka, o wa mo tiogela, ke ge ke roma motho, gore a mphê, motho yo a tlisago. Nna ke re e monna wa ca ke di 34432 yo mo sinyetsa ke moka ke feditše.

1,169 Tshilo, bolabala a gago mantšu. A ema morena le lekgotla. Ke nnate mogolo o ntswere ke na le mosadi wa gagwe ka ngwakong. Ka roma motho wa go rapêla, b ale a fetola sebaka gore ke ye ko bolabodišana nae, ka leka go gana ka ba ka ya. Bjale ka ge ke tseba gore ke na le molato, a ka ka ka bolabola, ke ile ka etumela molato fêla. Ke ile ka bolabodiša ke lentšu la mosadi la gore nna e nna ke no mo namelago ge a phafoga a hwetšana gore ke nna. Aowa, ke yena a go no mpitsa a ya a mphê. Ke ge ke tlhaloša le mantšu a, ra ya ga gabon, a robala

K34/82

le nna ka ngwakong ka o tee. Kg go ba ile ba re bolašla.  
Ke moka dikgoši.

1,170 Motswadi wa mosadi, a bolabole, ka gobane ditaba di tla di ema ka wena. Makatane a ke tsebe se'o, ka taba ewe. Fela kowa gae ga ka, ba ile ba tla, ba ba ba robala gona. Ka ba bona ko moswana gore ba robetse ka ngwakong ka o tee. Ka se di šale nthago. Kgogo ke ile ka bolaya ke ekwa dipapalase. Bjale ke gana go ba fa dikgomo ka gobane ke yena a diyo  
35/433 no rakago. Morena le lekgotla.

1,171 Ditaba tša ga felwa lekgotla. Lekgotla la re, ditaba e be di kwala bjale go na le pheko ka gagre. Monna yo mongwe le yo mongwe o na le mosadi, bjale bakeng sa baratho re ka se ke ra bolebola gore. yo mongwe le yo mongwe, awa. Fela ba bangwe ba nabo baratho, bjale moratho wa ka, ka mo hwetsana a na le mosadi wa ka, ke sephiri sa rena. Gore a re kwane batla fo bona yo mongwe a etswa motseng a bona wa gagwe, mmoto a dula.

1,172 Ka tsela e ngwe ba tla no fela ba bona re lwa. Bjale ge re sekisiwa re bolabola fela godimo, mong thitong ya taba e sa b-labolwe. Bjale le pheko la go phela ditaba ke batswadi ba mosadi. A ba na molao, wa gore ba fo lebella, moratho a robala le mogatša mogolo wa gagwe ka ngwakong, ka o tee, nka be a ba rake. Bjale ka gox riale mowe o wa kwala ga a re a fete le mosadi, go seng bjale ba mo fe dikgomo.

36/434 1,173 O dirile marumo, bakeng sa go a lla moratho magogo. Ditaba a die selepeng tša išwa. Bjale kgosi ya leka go beya lephoko, la gore a ba lifise bedi ba bôna, makgolo wa gagwe le moratho wa gagwe. A tloga le mosadi wa gagwe, ka gore o re wa morata. Moši wa ditaba a re o wa gona, o re a sa mo nyaka a fete le moratho wa gagwe. Sepela o mmotsé ka mokgwa owe. Ge a ka gana, o gopola gore dikgomo o tla di bona kae, ka gobane a tše ke yo mongwe.

1,174 A boela, thobela lekgotla, morena le theletaeng. Kgosi e re, batswadi ba mosadi a ba swanetsé go ntsha kgafa molato. Moratho a efe molato. Ge nke Mpete o na le lentšu a

K34/82

ka bolabola.

1,175 Moete, e ka taba e ke sepitsa, nna mantsu a ka ke bolabotsa, kere a ne sa mo nyaka. Molaob mongatsha moratho wa ka ke ngwetsi wa ka, bjale wa ka ko mmago moratho. Dia ilia, kgorong ya gesu, gore ge moratho wa ka, ge a hwile ko 37435 ssegela mosadi wa gagwe. Ke moratho a ka ssegelago wa ka mosadi. Bjale ba ga makgolo ba bigile ke mang gore ke hwile. Ge mosadi a gana go tseyana le moratho wa ka owe a se molato wa ka, nna te nyaka dikgomo tsa ka ga makgolo.

1,176 Monna yo mongwe wa kgoro a ema a re, molato re o atlhotse. Katlholo ya lekgotla ya bona motswadi molato wa gore a fe Sekgobela dikgomo tsa gagwe. Bjale selepe se reng sa re reme mowe batlhudi ba bonego phosho. Monna o wa kwala, ke molao wa mo nageng e re sa tsebeng ditshabeng tse dingwe. Mosedi wa moratho wa ka nka se ka ka robala nae. Makgolo a ka se ka a bona, mosadi wa ka a etla le moratho, a ba fa ngwako.

1,177 Lekgotla la re, ge kgosi a bona gore a re sepele molaeng a re botse. Sepela o botse kgosi gore lekgotla la re Sekgoka a fe Sekgobela dikgomo. Ka baka la gore moredie o gana go tseyana le moratho. Mantsu a boela. Aowa mowe katlholo e emago gona go bjale. A boela a ya a botsa lekgotla gore a mo 38436 fe dikgomo tsa gagwe. Aowa bjale ke ditaba. Sepitsa a se nyakege.

1,178 Sekgoka a bitsa ba gabu ba ya bonyela mpja. Thobela a re ke bolabotsa ke sa le kowa gae, ka re a re mo feng dikgomo. Aowa e be re sa tsebe gore ba kile ba tla ba robala ka ngwakong ka o tee. Nna ka tshabile go bolabola ke ile ka bapiisa ka ya mogolwane. Fela ka gopola gore motlhomongwe le tla kwa. Ke ile ka tsoga ke omana kudu kare le tla tlema ke ditaba, bjale lehono a le di bone. Le ge re ta gana ra fetela pe e, tso no re tswara. Ke molato go rialo e le papago ngwana. Go bolabola ke go sinya sebaka, ba bitsa monna yo mongwe. Ge a tlii ba mmotsa gore sejela o ba botse re epona molato.

1,179 Sebaka sa ya sa bula gore ba re, ba epona molato.

Mofutlha sa ntsweng o re setšwe se ntome. Dia kwa, thobela. Ditsaba e šu di fele, ka baka la gore ditlhate tsewe tša go bona thoto ya sekgobela ge a nyala ga ba gona. Ba gona ba tle nabô ka tšatši la gore. A ya a ba botša ba re thobela. Ke moka lekgotla la palakana.

39437

Temana ya 2b ditsaba tša letšela banyadi.

1,180 Dikgomo a di omogele ke motswadi fela, awwa ba bitsana ka moka ba leloko gammogo le dikgadi le malo e wa mosadi. Ba tlilo phophela dikgomo tša ngwana wa bona. Le motlheng a tlhalago go bjale ba swanetsé go kgobakana. Le bona batswadi ba mosogana ba bjale. Ba tšame ba botšana, gore ka tšatši la gore yo mongwe le yo mongwe a tsebe gore re tla ba re le kgorong. Ka lona letšatši lewe, ba ya ba gatlhana mosáte.

1,181 Ge ba fitlhile ba e ka moka ga bona, ba tlhakane. Bjale ba thoma ditaba ba butšisa mokgonyana gore o i e wa nyala ka bokae. A bolabola gore ke nyetse ka kgomo tše diphethago menwana mmedi, dinago le dipudi tše nne, le kobo ya mma mosadi le (patši) tšase ya papagwe. Maseleng ke diponto tše tlhano le lesome le setlhano. Ke moka ke yona thato ya ka. Bjale lena bagogadi go bjale ee, go bjale. Bjale dia kwala, sepelang, ka tšatši la gore le boe le di lo tsewe.

40438

1,182 Ka lona letšatši lewe ba fitla ba gapa dikgomo gammogo le dipudi. Ba lefa molato wa fela. Mpête a ntšha kgomo le pudi tše pedi a tswalla kgora. Molato wa fela o e tla nowe. Melatdisi wa ditaba ke Dimpampa Magomane. O tswaletše mo nageng e empa batswadi ba gagwe ba falletše mo. Mphathô wa gagwe ke Letuba bontsi Matuba.

Temana ya 3a Matla a kgirô a go ganetsa ba fapane gare  
ba kwane gapô.

1,183 Monna a ka tšeaya basadi, bjale mo gare ga basadi go na le wa pele, wa bobedi le wa boraro. Le ge a ka tšeaya go feta basadi ba bararo, ba noya ka go latelana ga bona. Mosadi wa pele ke mmago bona ke yena yo moglo. Yowe a ka

K34/82

tlago a mo feta ke wa malome wa gago. Yena o tla ba feta ka moka a latele ke yola, ya go ba e le yo mogolo, ba la ba latelana ka go b.kiwa ga bona. Ka moka ga bona, ba tla tshaba yola mogolo, ka gobane ke mmra bona. Le ge ba tseba gore ke mogadikane, ka gobane molao wa bona, ba re mogadikane a gadikele yo mongwe dithaka.

~~42 439~~ 1,184 Dithaka ke dithoro tsa marotse bjale ba digadika ba dira morogo ka tsona. Ke mokgwa owe, ba rego mgadikane a gadikale yo mongwe mogadikane dithaka. Ge mon a lerato le ka gola kudu go yola wa pele. Bjale gware le gotse a re ge a le nae a mmotsa gore wena o ka laola basadi ba ka, mokgwa o, o ka kgonago. Ka gobane ke wena mmago bona. Taolo ya gagwe e tla fitisa a nyeku go bona gore o be a bolabola a tisitse. Gore o thisitse o swanetse go e mo emella. Mowe o tla napa a tuka mollo a ba supa, gore mo na ke wa gagwe, bona a ba na selo.

1,185 Bjale ka mokgalabe yo Sebešeletše Rakgwale. O be a na le basadi ba bararô, wa pele ke Mokgadi ngwana Mailula, wa bobedi ke Mamarumu la dikwero ke Molakašane, wa boraro ke Magasane ngwana Maseokoma. Bjale ka moka ga bona e noba basadi fela. Mowe gare ga bona wa mamoratse e be e le wa pele yowe Mokgadi.

~~42 440.~~ 1,186 O ile a dala le yens, lebaka le le telele, ka morago ke ge a beka Mamarumu. A mmekela ka lapeng la mosadi wa pele. Dikromo tsa go motsey a le dikromo tsa le-béréké. O ile a khutsa go šila gwa šila yowe moswa yowe aowa mowe ke molaš. Ka gobane wa bekela ngwetsi ka lapeng la mogadikane, ngwetsi o swanetse go faga buswa a tsoléla monna le mogadikane. Lebaka le tla ba la fitlha, le gare ba mo tlhatlele tsa gagwe.

1,187 Tlhakoso ya leina la M lakesane, bakeng sa Mamarumu. Ka morago ga no ba mo tlhatleetse tsa gagwe dipitše. Go tla ka go ja go bose kudu. Bjale yola mogolo o lemetsa ka gofo bona a ija kantle le go kwa go ší'a. A botse monna gore bjale re gotse re swanetse go ja mogopo ka o tee. A dumela a re o wa kwala mogatsaka ke yo monyana o sepele

kudu, a ka re khumiša.

1,188 O dira mano o kwa gore modiro wa go šila o boima. Ge a tsotse buswa bja monna o fela a mmitsa a re, tlisa buswa bja ka ke moka a taboga a iša. O swanetše go tsola le telo ya mokgekolo yo. A dira bjale ka taelo ya monna.

43 441 1,189 Ka morago a beka Magassane a mmekela gona lapeng la yola mogolo. Dikgomo tše go mo tseye ke tše go tša moredi wa mosadi yo mogolo. A apeya ka mowe lapeng lewe. Ge a tseiwa ba bolabotsé gore ke mosadi wa debešeletše. Ka morago ga mowe ba mo speela tše gagwe dipitše. Ke gore go mo tlhatleela. Ge motho ba ile ba mo tlhatleela dipitsa le moka go fedile, a ma se sa mo tsotlela. Fela ga e se mogadikane, e le mmatswala wa gagwe, o fo tswela pe e le go mo tsotlela. Monna le yena ga satswa go beka ngwetsi o swanetše go mo fokatše.

44 442 1,190 Phakatso ya go mo fokatsha ke go robala ka ngwakong wa gagwe. A fela o botsa bala ba bagolo, a re bjale ka ge e le moeng mo motseng, ke sa mo fokatsha. Ka morago ga kgwedi a ka kgora a bala matšatši a go sepela le mengwako ya gagwe. A ka a dira bjale o ile go meka a fo robala ka ngwakong wa mosadi yo mogolo. Bo makgatle ba ba ba tloga. Ngwetsi a tshaba leboto. A goma a boya a rwele mapoto a phufutše. Monna a nwa a gomax a boela go robala ka ngwakong ga yola mogolo.

1,191 A thoma go kwana le Molakasane, bjale a mmutsisá gore molato keng. O rang ke ra gore e sa le ke bikiwa, monna yowe ba mpeketsego yena a ke mmone. Molaš wa mo, o boima, o laola ke mosadi. E tla re motlheng a mmotsago gore a tle ka ngwakong wa gago, o tla mmuna a etla. Le nna go ile gwa foba ka ona mokgwa o. Le dijo ke tsola di ya gana kwa lapeng la mosadi yo mogolo. Wena no homola o tla di bona ka nosi.

1,192 A be ya mantšu awe ka pelong ya gagwe. Yena a napa a re motlheng a lokolwago gore a tle ka ngwakong wa ka, nka se ke ka mo fa malaš. Ka morago ga lebaka o bona a etla ka

ngwakong wa gagwe. A se ke a galoša mothothom<sup>slō</sup> bolwetsi  
ke go tsetlella. A apola dikobo a robala. Ka morago a re, go  
yena sokologela ka mono, a gana. O gana ka lefe lebaka, ka  
45 443 baka la gore a ke go tsebe gore o mang. A, o tsebe gore ke  
nna monna wa gago. O buile neng makgoweng, o kile wa mpona  
ke ya makgoweng neng. Kera gore a ke moswa ge ke sa bone  
monna yewe ba mpeketšogo, nna ke gopola gore o ile makgoweng.  
Le bjale tswa o tloga wa ka o sa ile sekgoweng, o tla no boyo  
a tla, a nkwtšana ke mo letetše.

1,193 A bona gore go bolabola nae, ka bothakga ga go  
mo thuše selo. A thoma go katana nae, katantewa, a se ya  
ntwa, aowa ke ya go nyaka malao. Ge a re ga a rate ka nnete o  
ka se ke wa dira selo. Ka morago a kwa gore o lapile, a re ke  
go kwile, ema ko rota, ke tla tla kego fa. A mo lesetsa, a  
tswa. Ke mka a napa a ile a šala a dutsi ka ngwakong a mo  
litle a se ke, a bona a boyo. A robala, a kata ks borokô,  
ge a phafoga a hwetsana gore bosele.

1,194 Ka moswana ge a ts ga malaong a hwetsana a šila.  
O be a ile kae, nkešu ka ya felô. Ke ra gore ks robetse ka  
ngwakong ke nnosi, yowe o tlogago wa robala nae, o be a ile  
kae. O mphetola bjang ga o rialo, ke gnfetola gabotse.  
46 444 a kwata a tia ba napa ba thoma go katana, ba e la mola ba sa  
e tlhoke. Monna ke monna le ga s be e le mokgalabje.  
Mosadi a kwa g re di a baba, a tshabéla gagabô.

1,195 Pelo ya se šale ya mneya, a no šala nthago.  
Papago mosadi yows ks Temeša Maseokoma. Motho wa lwa naš,  
a tshaba wa se ke wa mo šala nthago. Ka m gobane wa mo  
šala nthago, o tla re tologa a go bolaya, m lato o tla o fa  
mang. Yera a ka e gopola gore ge ke mo šala nthago, ke  
phôšô. A ya a fitlha ga gabu mosadi. A mo hwetsa a a dutsi  
lapeng m la mmagwe. A ka dula fas, a fo ūma ka maoto, a re  
go yena ema re e ka gae, a fo dula.

1,196 A thoma go m goga, b ale papago mosadi a re,  
a ke molao o fe, owe e rego ge o lwele le yena wa šala o  
rakisa. Phetolo wena o lle dikgomo ke ya mmitsa ka baka la

gore ke mosadi wa ka. A thoma go mo goga, papago a kwa botlhoko a tsena ka ngwakong a tseyalépara la gagwe, a lwa le mokgonyana.

**47 445** 1,197 Noga ga e latelwe mole teng wa yona. O ile go bitsa mosadi e sa gonole gore batshawa ba tla mo lweša. Ba mo tia tše nkego ga se ga fela, a tsaba a b'ela gae. Kganthe ka gae o ile go tseyaléhabani tše gagwe. Ba ile ba sa dutsi ba bona, a boy a swere lerumu le magagane. Le bona ba thoma go botše mo g wa motse, gore makgofe tlhalefa. O ile ge a lebella, mathoko, a bona mokgonyana a e tswa a swere digale. A kitima a tsena ka ngwakong a tseyalékonkwane wa gagwe le kotsé, Gwa tsoga ntwa ya bo-magagane, ba rēma ka bona. Mokgonyana o ile a rēma ke makgolo wa gagwe legetla, yena a mo rēma letsogo. Bjale basadi ba motse ba rwala mese, ya go tiya mokgonyana a bona gore ba ka mmolaya a tshaba.

Temana ya 4b mokgonyana a iša ditaba kgorong.

**48 446** 1,198 Ge a fitlha ka gae, ba bona a boy a le madi. Molato keng, ke teile ke ba ga makgolo ge ke re ke bitsa mosadi. Ke ile ka go botše gore ditlhabane o iša kaya, ka tšona ba yo go thika ba go gobatše, wa se ke wa kwa. O wa bona lehono keng tšatše. Go riale e le mosadi yo mogolo. A mmeuléla. Go bonagela gore a ba nyake gore wena o be monna wa moredi we bona. Bokeone ke gore ba go fe dikgomo tše go.

1,199 Kantle le go bitsa banna ba gabu go ba botše taba ewe, goba le go romela sebaka a iša ditaba kgorong ya ga kohlebe. Ditaba tše gagwe tše ya tše amogelwa. Ba mo fa letšatši le a swanetsego go tla ka lona. Ba roma papanyane, gore sepela o botse ba ga Massokoma, tla ka tšatši la gore ba nyakega ka mono kgorong ka ditaba tše bona le mokgonyana wa bona. A ya a belabola mantsu ewe, a rumilwego ka ona. Le bona ba tsama ba botše ba gabu.

1,200 Ka letšatši ewe kgoro e le beilego, ba fitlha. Ekgontla le ona la kgobakana. Letšatši le tlhabile, bjale ba butšisa ba melato, gore naa Rakgwale le tlhakone ka noka,

K34/82

a dumela, Maseokoma le gatlhane a dumela. Bjale lekgotla batho šeba ba fapane. Bjale le kgopelwa ditšebe tša go theletša phapano ya bona le melomo ya go ba lamolanya. Rakgwale motho yala o mo nyakago šo, Maseokoma o bitša ke mokgonyana wago.

49 447

1,201 Lebešeletše Rakgale a ema, thôbêla lekgotla, bare, morena. Ke tlile mo ka baka la go bolaiwa ga ka, ke bolaya ke ba ga makgolo. Molato ka, ke bikile mosadi, bja e mosadi yowe ke tsita re lebane, ke letswâlê la kgaitšedi. Ka nyaka go tsebe gore molato keng o sa nyake go nkâlla a re go nna wa gagwe o sa ile makgoweng. Bjale ka morago a tswa ka ngwakong, ka šala ke robetše ke le nnoši. Ge ke tsoga ka hwetsana gore o wa šila ka mmutsîsa gore nae, o letše kae, a re ke robetše gana mo. Kera gore ke robetše ke noši ka ngwakong, a re ka metlha o robala le mang. Bjale ka tlale ke pele ka mo tiya. Ke ge a tshabela ga gabu, ka mo latela, ka fitlha ka noswara ka letsogo ke re, korie gae, a gana. Papage a tsena ka ngwakong a tseyal para a tla a ntiya ka lona, nna ka lwa nae. Bjale ka bona basedi ba rwala meso ka tshaba. Ka ya ka rwala tša ka ditlhhabani ra tla ra lwa. Morena lekgotla ke tlile ka šona sellô sewe.

50 448

1,202 Temeka Maseokoma, thôbêla lekgotla go bjale ka go mokgonyana a šetše a bolabotše. Go no re e sale ka moswanyana ka bona, ngwana a e tswa a lla. Bjale pele ga gore re mmutsîso gore molato keng ka ge ke bona mokgonyana a fitlha. Ka gopola gore o tla tla a bolabola taba. A se ke a blabola šelo, le gona a se ke a dula fase, le gore dumediša a se ke a re dumediša. Polabolo ya gagwe a re go mosadi ema, o e rie, bjale a fo dula. Ke ge a mo swara ka letsogo, a mo goga. Ka bona gore nyatso ya mohuta o a se yona. Ke ge ke tsena ka ngwakong ke tseyal para ke mo tiya. Ka gopola gore o tshabætse ruri. Ka morago ke ge a bona le ditlhhabani re tla re gobatsana ke ona makgwa o. Kartle le go kwa molato wa bona lehone ke makala ga ke bitsiwa mo kgorong kantle le palabudišanô ka gae.

RW/

K34/82

1,203 Polabolo ya Magasane, nna ke ile ka gana go mo alla, ka baka la gore e sa le ke bekiwa yowe elega monna wa ka a ke mo tsebe. Fela ge ba ntšoše ba ile monna wa ka ke yēna mokgalabje yo. A ka ka ka gana, ke ile ka dumēla. Bjale e sa le ke bekiwa bo makgatle ba bile ba tloga le monna yowe wa ka le go mmōna, e šu ba ke ba mmōna. Ka ba ka tshaba lebōtō, ka boy a rwele phafana ya bjala a tla a nwa a boela mossading wa gagwe. Ka morago ga lebaka le letelele, ke gona ke bona a etla a re o ryaka malaō. Una ke ile ka 52449 gana ka bona gore o wa ntswenya, ka tswa ka ngwakong ka robala thuding. Ka moswana ge a tsoga a hwetsana e le gore ke a Šila. Ke moka a thoma go ntiya. Ke ge ke phonyokga ke tshabela ga gešu. Ka morago a fitlha a re e rie gae, ka fo dulə bjale a ntswara ka letsogo a nkogga. Ke ge napa a elwa naš. Monna nka se ke ka mo alla, go apea gona ke tla fo apeya.

1,204 Aa go sana le yo mo gwe yowe a ka bolabolago, mmago mosadi a re nna ke filo bona, ka mokgwa owe papago mosadi a bonego. Mokgadi mosadi yola m golo a re, aowa, dipolabolo a ke natšō, ka gobane modiro wa monna le mosadi ge ba le ka ngwakong o ka se ke wa o tseba. Mowe ke ilego ka bona ke ge bo sele. Monna o ile a butšisa moapei, gore o be o ile kae, a re ke be ke le gona. A re kera gore ke robetse ke noši, ka ngwakong. Bjale a re ge a mo fetola a re yo o robalago nae ka metlha o ile kae. Ka morago ga mowe ke ge ba thoma go lwa. Bjale a tshaba le yēna a mo Šala nthago. Ka morago a boy a tsey a ditlhhabani ka leka go mo ganetša a se ke a nkwa.

52 450 1,205 Ditaba ke tšewe lekgotla. Ditaba di a kwala bjale ke phiyo tša tlou. Mogologolo yo mongwe o re phiyo tša tlou a di patagane. Go bolwabolwa ka mokgwa owe, ka baka la gore gona le madi ke taba ya b bedi ya pele ke kgano ya mosadi ge a ganel a morna malaō. Bja e ka go riale mowe nkabe go rokiswē taba ka e tee.

1,206 Ba butšíša mamundi gore bolabola mong tiba kgolo ewe o belaelago ka yôna. Goba o belaela bakeng sa go teiwa ke ba ga makgolo wa gago goba ke baka la go gana ga mosadi ge a gana go go alla.

1,207 Pelaelo ya ka e kgolo ke belaela ka baka la kgano ya malaô. Bjale a gona a ya batwading ba êma naë, ka go riale mowe ke gore lerato ga le gona go kaone gore ba mphe dikgomo tša ka.

1,208 Bjale le ya di kwa lekgotla pelaélô ya mamundi o re mossadi ga mo rate ka go riale o nyaka dikgomo tša gagwe. Bjale le ka lamolanya taba ewe. A boëla a dula fase.

*53451* 1,209 Lekgotla la re, Rakgwale o dirile phôšô, motho a tshaba a re mošale nthago. Motho ga a patlilwe o tshabelo bangweng, bjale o tla bona a mo tlîša. Ba tlhokile maatla nka be ba go bolaille a re tsebe gare o be o tla bega mang. Taba ya bobedi o tlile kgorong, le se šu la bolabola ka gae. Mabapi le go hwetšana dikgomo ga go kwale ka gobane o re o tla apeya. Bjale wâna mosadi o se ke wa ganelia monna yo malaô.

1,210 Lena batswadi le botse moredi wa lena, gore a se ke a genëla mokgalabje yo malaô. Mosadi a na molaô wa go diša monna ke monna yowe a dišago mosadi. Ka baka la gore o tswile dikgomo tša go mo tšeaya. Fela re a bona gore monna o na le phôšô ka baka la gore a ka a thoma a fora-forantšetša mosadi. Motho ge a tšere mosadi yo moswa o wa thoma wa mo tlosa bodutu, ye re kowam a tlwaetse wa kgona o mo tlogëla. Bjale ka go riale mowe kgoro e go bona phôšô ~~in~~ Rakgwale. Ditaba a die selepeng.

*54452* 1,211 Ba iša ditaba selepeng selepe sa rema ka gore o swanetse go apela monna yowe go seng bjale gona batswadi ba tla tlhopa dikgomo ba di fa Rakgwale. Bakeng sa malao, o tla botse batswadi ba mosadi ka gae. Di ka gona tsa boyo, ge nke di ba šitile. Ge e le mabapi le madi a ba yo bolabola ka gae pele le tsona ba tla no gomak ba boyo ga ditaba di ba gakantsha. Sepela o botse Rakgwale gore a ntsho

K34/82

dipudi tše pedi, e towalle kgoro. Ditaba di tswa di le ka gae. Ke gore le ya thoma la di bolabola ka gae, bjale kgoro e tlilo bona manganga a yowe, ba ilego ba mmona phôšô.

1,212 Ba boetsa mantsu go Rakgwale. Bakgalabje ba tswenya. Ge a ka lebella banna ba lekgotla a hwetsana gore ba ka fase ga gagwe ka bonyana. A kwisiši, o re bana ba ba nyatsa. Mowe ke kgopololo ya bana ba awa ka go bona mekgwa ya bona. Ka gobane mowe ba bolabotsego ba nyaka fela ge le ka fo dumela. A gana a re kc re ke nyaka dikgomo tše ka. O ile a rôba fela ka lentsu la morena, a re dikgomo o ka se ke 55 453 wa di bona ka gobane a go tlhale. Kgoši le ge e le yo monyana fela a bolabola ka lentsu la gagwe motho o swanetše go mo kwa. Go bjalo o ile a mmolabalela ka lentsu a dumela. A ntsha dipudi tše pedi molato wa fêla.

1,213 Ba goma ba boela gae, gammgo le mosadi yola. Bosego bjowe a ya ka ngwakong sowa, a mo alla. Go tloga ka lona tsatsi lewe a se sa nyaka go theletše yola mogolo. Ge a re o wa bolabola a mmotsa gore le wena o mosadi o'tlile mo ka dikgomo. Motse ke wa ka ke nyaka go sepela ka gare ga ona, ka mokgwa o ke ratago. A leka bjale ka pete a se ke a thusa solo. Bjale a tsena tseleng ya banna ba bangwe. Ka morago kwano ya ba gora motseng. Ke nnete tše ñta ke namagsadi go ya lweng ke ga tšôna.

Temana ya 5a tlhalo e baka moferefere.

1,214 Tlhalo e tsosa moferefere, matsatsing a bolehone. Kgale e be e le tabanyana e nyana. Ka gobane a tlhala, monna o be a e yaa tseyo mammuwi wa gagwe. Goba o wa rata goba ga rate, e be go foswana, ka gobane kgoro e tla mogapeletsâ, a ba 56 454 a ya. Bjale matsatšing a bolehone ga go bjale, ka baka la molao wa makgowa, ba rego motho ga gapeletswe o ya mowe pelo ya gagwe e ratago. Bjale ka go rialo mowe ke gore go baka mpherefere.

1,215 Mammuwi, o tsâiwa ke mokgonyara ka baka la g're a ba na dikgomo tše go lefela mokgonyana. Ge moredi wa bona

a ka tlhala bogadi, bjale ba gogadi ba nyaka dikgomo, dikgomo tsa tlhoka, ba yo tseyal mamuwi wa dikgomo tsa bona. Ge a kwana nae, gora, le kgorong a di be tsaya. O fo fitlha a re ema o e rie, ke mokaka ema. Mowe o bonego di ya kgorong ke gore o wa tloga a ba a gana. A noya a mmitsa a le nnoši, aowa, ke ge ba kgobaka, e ka segne, an bona ba bolab la ditaba tsewe. Ge ba na le dikgomo gona ba ho fa tsona, mamuwi a sala a ba spela.

1,216 Bjale na Mabore ngwana Morei o ile a tseyal ke ba ga Maleto. Dikgomo tsa go mo nyala papagwe a ya a tseyal mosadi x ka tsôna. Papago Mabore ke (Abinêrê) Morarane. A tseyal Mathasolele ngwana Makokoropo ke yena m-gadlibo wa Mabore.

57455 1,217 O ile a dula bogadi go fitlhela a e ba lebana ba babedi. Monna a thora go kgetha motlabo. A leka go lwantsha monna gore taba e o e dirago a ke nyake a se ke a thusa selo. A bona gore go tlhwa ke bolabola di a tswenya, a napa a tloga le monna yo mongwe wa Motswetla. O tlhadile bogadi ka baka la lehufa.

1,218 A le dumé le tswa ntsung. Na bona ngwana a na le mokgwa wa nyakisisa taba gabotse mabapi e nokgwa ba tla go botsa gore wa gabu o kile a dira. E be, mossadi e le yena a sesi a tseyal wa boledi. Bjale lehufa le a dira gore a tlhale ba re homola le dilo tsa magwe. Monna o ile a kgetha motlhologadi wa ga Makokoropo ba re ke Bagakile, monna wagwe Mateke a hwile. A nekella bosegó kowa ba robetsé, a tshuba ntlo, e be ba robetségo ka gare ga yona. A lefa m-lato a sa o tlhoke, lehono ngwana o di tsere tewalong. O tshabile go tshuba ntlo, la gagwe lehufa le dirile gore a tlhale monna.

58456 1,219 Maleto a topa lepara a ya ga makgolo wa gagwe. A fitlha a ba botsa gore mosadi o tlugile. Fela o na le Letswetla le le berekago ka dikwateng. Makgolo wa gagwe, a topa la gagwe lepara, a re e rie ro mmona. Bas wela tsela ba ya ba mo hwetsana. Ba bolabola nae gore molato keng a re a ke sa mo nyaka lena sepelang e mo fe dikgom tsaagwe.

Papagwe a re botša monna wa gago yowé nna ke sa mo tsebego a ntshe dikgomo a fe Maleto. A re ga go kgat alegé, goba a na dikgomo nna ke mo ratile. A napa a gana, ba boela gae ba le nosí.

1,220 Maleto a boela gae, h bitša ba gabó, gore ba tle a ba botse taba e. Aowa, ba tla ka lona letšatsí lewe, a ba butsitsego. Ko go bona lebitša ke nna. Ke le bitsa ka taba ya mosadi o tlogile o tsayane le letswetla. Ke ile ka ya ke nosí ka mo hwetsana mowe. Bjale ka bolabola nae, a napa a nkgela matlhare. Ke ge ke ya ga batswadi ke ba botša, ke moka ka ya le makgolo. Le gona a ya a garola matliwane ke ge re boyá. Ke yona taba ewe, ke le bitsetsago yona.

59457

1,221 Ditaba di a kwala b ale ga go sa na tsela e le ka mo kgonago. Taba kgolo re swanetse go romela sebaka go batswadi ba re fe dikgomo tsa rená. Ga gona teto e ngwe, ewe re ka e letago, a gobane go leta ke ge a tsere ke motho wa mo, le gona go letiwa e sa le kgarebe. Gwa letelwa lensu la gore e kgopoleleng. Dia kwala ga go be b ale go romelwe sebaka. Ba romela sebaka sa ya ga Morei gore senela o ba botse re nyaka dikgomo tsa rená.

1,222 Sa ya sa fitlha sa re ke rumile ke ba ga Maleto, ba re ba nyaka dikgomo tsa bona. Ba re o wa kwala bjale ka ge le nna ke ile ka ya nae, ngwana a ya a nkganelo matlhong a ka. Bjale taba kgolo ke sa botša ba gesu, le ga ke tseba gabotse gore ngwana o ntiretse molato. Ka baka la gore dikgomo ke lle ke feditsé. Aowa ke di kwile a goma a boela nthago. A fitlha a ba botša mantšu aye, a ga Morei. Bjale ba re di a kwala sepela o dula. Re tla go botša ge re bona modiega.

60 458

1,223 Ba dula ba letetse ba ga makgolo wa bona, motlhong ba tla ba arabago. Tebello ya bona ya se thuse selo empa ba gabó bona o ile a ba bitsa a ba botša. Bjale ba mmotsa gore ke molato. Ka baka la go tlhoka selo a diega go ba botša. Ka gobane wa kwa o botša motho o tshepile sewe o tla tlago o mo fa sôna.

K34/82

1,224 Maleto a fela pelo ka morago ga lebaka la beke tse tharo, a romela sebana. A re sepela o botse ba ga makgolo ba mpeile kae. Ke bolaya ke tlala a ke ne moopedi. Sa ya sa bolabola mantsu a we. Ba mo fetola ka gore o wa kwala, bjale le nna a ka dula. Ke tsama ke tiya dikota a ke bone selo.

1,225 Ya ba dikgomo tsa go phetha menwana mmedi di gona ka sakeng. O sita go fa ba ga Maleto, ka baka la gore o ya a elwa le mokgonyana yo moswa gore a nyale, bjale a nyale.

61459 Sepela o ba botse le tle ka tsatsi la gore gammogo le ditlhata se tle re kwe motheko wa bona gore re lle thoto e kae. A goma a ya a ba botsa mantau awe.

1,226 A tsama a tsibisa ba gabu, gore ka tsatsi la gore re swanetse go tlhakana ga bo makgolo. Ba itsa re tle re nyaka go tseba motheko wa rena. Le yena a tsama a botse ba gabu. Yo mongwe le yo mongwe a re go tsoga a tle, a se ts a leta mmitsi.

1,227 Letatsi la fitlha yo mongwe le yo mongwe a re go tsoga a baka ga Morei, ba leloko la ga Morei. Ba la ba re tlhakana sono a ena leeto leeto le ne le sekgobako. Ba dira gore ba kgobakane kgorong ya Maleto pele. E re ge ba e ya ga Morei e be ba ka moka. Ba se ke ba sepela maloka. Aowa ba ile ba dira bjale ba kgobakana, mowe kgorong ya Maleto, ba letelara gona, go fitlhela ba bona gore ba ka moka. Maleto ge a bona gore ba gatlhane a re bjale taba e ke le bitsetsago yona yo bolwabolwa motseng wa bo makgolo. Go lukile a reing ba emella ba swara tsela.

62460 1,228 Ba ile ge ba fitlha ba hwetsana ba ga Morei ba ba letetse. Ba fitlha ba dula fase maduma a ya. Ka morago ga maduma Maleto a ra sebaka gore sepela o ba botse re tlile. A isa mantsu awe b ale re tla thoma go riale Morei. Le tlile, ke tswanelo, ngwana o re fapantse bjale ke butsitsé sebaka sa lena. Gore a tle a le botse gore le tle. Bjale ke ra gore le re botse thoto ya le a ewe le tlisitsego mo. Go riale e le Morei.

RM/

1,229 Dikgomo le a di tseba ke lesome le kgomo ka e tee. Ba re tsewe re a di tseba. Dikgomo ke dilo tse dikgolo dilo tse dingwe go tla bolabola sebaka. Bjale sebaka sa ga Maleto sa thoma se botsa sebaka sa ga Morei. Ke ile ka tliša ponto ya go tsibiša batswadi bakeng sa go ratana ga ngwana wa lena le wa ga Maleto. Sela sa dumela. Ka goma ka tliša malapi a mosadi awe tsahalete ya ona ba gore ke ponto le lesome, sa dumša. Ke moka ke mowe nna ke tsebago. Bakeng sa dilwanyana tsa ge ba nyala, di tla bolabola ke bona banyadi.

63 461

1,230 Monyadi e be e le Makgwatlheng Sebatana, Bjale ka ge le tseba melao ya go nyala. Ka gobane kantle le go phetha melawana ewe dikgomo a di amogelwe. Molao wa mathomo ke maduma re ile ra dumedisa ka pudi ya phoko. Di a kwala. Ka moswana ra ntsha ponto ya melomo ya batswadi di a kwala. Bjale ke ge re tsena mo nyalong wa lesome la dikgomo di nago le kgomo di a kwala. Melawana ya ka morago ga go nyala: Kgati ya dikgomo le fakorong la gana ra gomat ra ntsha le lengwe yaba setlhano, di a kwala. Mphaka lefakorong, di a kwala. Selepe sa mathaku setlhano di a kwala. Thoko ya motsoko, ka gare lefakorong di a kwala. Ra bula difate ke lesome, di a kwala. Go bula kgoro le go tswalla ka moka ke ponto. Ke moka gwa fela go e tla mowe.

64 462

1,231 Makgwatlheng a tswela pele e go bolabola tša ka morago ga mo dilwana ka moka tša monyalo di fedile. Pudi ya dithaka a e badiwi mo e tswa e le kowa monyalong, bjale ba gadikela bakgonyana dithaka (morogo) pudi ewe e na le melwana ge e lewa. Dikgarebe di ile tsa ja nama ka lefakorong sela sebaka sa re, mowe a ke tsene ke dilo tša lena tša ka ngwakong. Ke nnete a ka a e bona ka gobane ba fo fa dikgarebe kantle le sebaka. A re feteng, go riale Maleto. Sebaka lefakorong la bakgekolo la go kokona marapo, di a kwala. Ra ntsha gape lefakorong la go dikula meno di a kwala. Bjale ke mokag ga dikgarebe ke seleng ya go di kula men3.

R/V

1,232 Babadi a ba re botse gora dilo tsewe ka moka ke bokae. Maleto a re a ke le tsene genong, go lebetswe ya

mabotsa, ewe e lego setlhano sa maseleng, ba re di a kwala. Bjale babadi ba re thoto ya Maleto ke lesome la dikgomo di nago le kgomo le pudi ka e tee. Mašeleng ke ponto tše tharo le lesome le maseleng a matlhano. Ge go tlhakana le ya go tsibisa batswadi le ya dikobo tša mosadi ka moka ke diponto tše ditshelelago le maseleng a matlhano.

1,233 Thoto ewe ke e ntši bjale a ne selo, o na le dikgomo tse diphethago menwana mmmedi. A tshe dikgomo tšewe a re ke modidi le se ke la nkela kgole, ke sa tsama ke tiya dikwata. Go sinyegile ga go sa na tlhompho ba re re di nyaka ka pe la, beke ya se ke ya fē a. Ya fēla, re tla tla ka 65 463 boima, go swana le wena kowa o re phophela, wa goba o fore nyang le mphe.

1,234 Ba gapa dikgomo ba tloga natšo, lesaka la sala te ñmle. Ba mmotsa g.re e tsebe g.re o šaletse ke dikgomo tse tharo le diponto tse ditshelelago le maseleng a matlhano. A ka a gana o l'e a dumela. Molato o wa baba, a lala a kwatamile ka matolo, bjare go sa, a baka mows moredi wa gagwe a lego gona. A fitlha a botsa monna yowe gore ba ntlemile, o swanetse go ntokolla mo, molatong o. A re a ke na selo a tlhakana tlhogo, a re go moredie a rie gae, ka gobane monna a na selo. A gana a re a na taba, le ge a se na selo ke wa ka le na ntshang dikgomo tša gagwe le mo fē.

1,235 Monna ga tsebe selo o sepela le tsofing mmago motlhadi, o fēla a e ya a gatlhana le moredie, le monna yowe wa motswetle. A mmotsa gore o se ke wa mo fa le ge o na le selo. Yena o swanetse go gapa dikgomo ga Makokoropo, a lefe molato owe. Taba e ba e bolabola ba le ka sephiring, mows monna a se bego gona, o lwa lehufa la gore mogadikane o tla 66 464 tloga a šale le monna ba le ba babedi.

1,236 Bekela ya fela a sešu a bone selo. Motlhadiwa a romela sebala sebala o ba botse ke lebeletse ke tennwe, dilo tse a tea ka di kae. A ya a ba botsa mantsu awe, bjale a re nkešu ke bone selo. A goma a ya a ba botsa gore ba re ešu ba bone selo. Sepela o ba botse ba se ke ba makala ge

ba bitsa ke ba kgoro. A ya a ba botša, ba re o wa kwala, ka gobane a re bone selo. A boetsa mantšu awe ga motlhadiwa.

Temana ya 6b ditaba tša iswa kgorong.

1,237 A iša ditaba kgorong, kantle le manganga ka baka la modiege fela. O direla gore kgoro e na le mmatla e tla mo tlema gore a phakise a mo fe thoto ya gagwe. A fitlha a di tsenya kgorong ya ga Mohlabe, aowa ba amgela ditaba tsa gagwe. Ba mmotsa gore o e o botse ba geno ka tšatši la gore o tie le ba geno. Ba romá motho gore a yo botsa ba ga Morei. A ya a ba botša.

67-465 1,238 Ka tšatši lewe kgorong e ilego ya ba botsa gore ba tle ba re go ts'ga ba baka kgorong. Ba fitlha ba katelana gona, bakgoryana gammogo le bagogadi (ba ga makgolo). Le bona ba lekgotla ba fitlha. Mmudi wa lekgotla a re bo se e ba bina tlou, bjale dulang gabotse. Lekgotla la dula ka kgakala, ba melato ba dula ka tlase. Pele ga gore lekgotla le budiwe, a re le ka moka lena ba ga Maleto, ba dumela, lena ba ga Morei le bona ba dumela. Ba bula ditaba, Motlhadiwa, batho bala ſeba, a re morena wena Morei o bitsa ke Maleto a re morena. Lekgotla le bulé ditsebe le theletše gore le tle le kgone go lamolanya batho ba.

1,239 Maleto a ema, morena ba bina tlou, ba re thobela. Ke tlile mo kgorong, fela ka modiega wa ga Morei. Ke be ke tsere mosadi bjale o ntihadile. Bjale ra bolabola ditaba ka gae, ditaba a ra ka ra fapano, dilo ka moka tsewe ba illego, ba ile ba dumela. Ba ile ba ntsha dikgomo tša go phetha menwana mmedi. Molato wa bona gwa sala dikgomo tše tharo di nago le diponto tše tshelelagoo le mašeleng a setlhano le pudi. Ba ile ba dumela mowe molatong owo. Bjale ke lebata le le telele, ke le beletše gore ke tla bona ba mpho a ke di bone, ke ge ke tla mo kgorong. Thobela lekgotla, ke mokha a dula fase.

1,240 Morei ke nnate go bjale o ile atseyo moredi wa ka. Bjale ngwana o mphapantse e ba ga Maleto a tlala, ke leki e

kudu gore monna yowe a mo tlbadisitsego a nyale ke fe Maleto dilo ts'a gagwe. Bjale monna yowe o re a na selo. Molato ke a o tseba, le ge a etla kgorong a ka a uta, o ile a mpontsa bjale ka tlhoka sa go mo thibela. Thobela lekgotla, ge a riale a dula fase.

1,241 Ditaba di lokile, ga go borale phapano ya bona, bjale e be re ka se ka mola e be go na le phapano. Ke ts'a na tsewe lekgotla, motlhomong go na le mowe go ka bolwab lwago. Lekgotla la re ga go gona, taba kgolo e go nyakiwa motlhadiši gammogo le motlhadi ba tle mo. Ba di isa kgosing le yona ya fo bolabola ka mokgwa owe. Sepelang, le tla boy a ka tsatsi la gore go sa yo bitsiwa monna yowe. Ba palakana.

69 467

1,242 Ge ba tioga mowe kgorong mmago mosadi a tsey aya gagwe tsela. Kganthe o ya ga moredie, go ba seba gore ba tlile go le tlema ba kgoro. Motswetla a napa a tshaba le mosadi ga mogo le bana. A phakisa a goma mosebi, a boy a ka gae. Monna yena ga tsebe selo. Ka moswana kgoro ya ntsha masogana ka mabedi, gore ba yo bitsa monna yowe gammogo le motladi gore ba tle nabo. Ba ya ba hwetsana gore ga ba gona. Ba ile kae, ba ile gae, neng, mabana. Molato keng aowa, go tlile makgolo wa gagwe a motsa gore ba kgoro ba tlilo go tlema. Ke ge a tshaba.

1,243 Ba gona ba ya ba botsa kgosi, gore ba tshabile, fela ba re ba sebi e ke mmago mosadi. Di a kwala bana ba ka, sepelang lo dula re tla di bona ka tsatsi lela, re ilego ba boe ka lone.

1,244 Byona boego bjowe, mosadi a botsa monna gore molato o ke o mogolo. Bjale o ra goreng, a re ke be ke re go bjang ge o ka ya go kôlôta dikromo ga makgolo wa gago. Ke a di kwa, fela ke nyaka gore kgoro e sware motswetla yo a lefe molato o. Motswetla a na selo, bjale ka gs e le matatsi o fela o e ya a sa go fe selo.

70 468

1,245 Letatsi la go boela kgorong la fitlha ba re go tsanga ba baka ma'sate. Aowa ba ya ba fitlha gammogo le bakgonyana. Lekgotla le lona la goma la kgabakana. Ba ba

butšisa gore le gatlane ka moka, ba dumela. Ba bega kgoši gore ba gatlhane, ya re butšisang ba ruimiwa gore batho bala ba kae.

1,246 Bjale pele ga gore re bolabola re nyaka go kwa ba rumiwa gore batho bala ba kae. Ka gobane le a tseba gore ditaba di ile tša ema ka bona. Le ka re botša. Yo mongwe wa barumiwa a ema. More a lekgotla rena re ile ra fitlha, bjale ra hwetsana ba se gona. Ge re butsisa gore ba ile kae, ba re ba ile tswetla, neng, ba re mabane, ka lefe lebaka. Ba re go ile gwa tla makgolo wa bona a ba seba gore ba tsheba ba kgoro ba tlilo ba tlema, ke ge ba napa ba tshaba. Thobela. Yola a goba a rumilwe nae, le yena a dira botlhakse. A re mantšu awe a boletsego go noba bjale. Ke ge re goma re tla re botša kgosi. Thobela lekgotla.

72 469

1,247 Ditaba ke tsewe Morei a re, dia kwala, fela nna a ke tsebe taba ewe. Taba e e ka ba nneta, ka gobane tšatši lela ke tlogago mo, a ka ka ka sepela le mosadi tsela ka e tee. O ile a tseva ya gagwe tsela, bjale a boy a gae, kowa letšatši le diketše. Bjona bosego bjowe ke ge a mpotsa gore ke swanetše gore ko adima dikgomo ga Makokoropo. Nna kare, yena Motswetla yow o swanetsego tleme. Bjale a mpotsa gore a na selo, kganthe o bolabola ka mokgwa owo o setše a tšo ba seba. Thobela lekgotla ge a riale a dula fase.

1,248 Ditaba ke tsewe mosadi go ria e e le mmudi wa lekgotla. Go ya gona ke ile ka ya, empa a ka ka ka ba botša gore ba tshabe. Ke ile ka bolabola fela gore le tsebe ditaba di ka kgorong. Ka go riale mowe o swanetse gore o tle o nyale ba ga Maleto ba re tlemile. O be o rumile ke mang, aowa, bjale ke nneta o ba butšitše gore ba tshabé. Ka mx gobane mola wa se ke wa ya nka be ba rumiwa ba ba hwetsane, go riale ke mmudi wakgotla.

72 470

1,249 Ditaba ke tsewe lekgotla go riale ke mmudi wa lekgotla. Lekgotla x la re go bonaga a gore ba thibela Motswetla yow ge a re o nyaka go nyala. Ka go riale mowe Morei a ntšhe dikgomo a fe motlhadiwa. Ba iša ditaba go morena

K34/82

kgoši e be e le Sekwai. A re mosadi o dirile phošō, bjale kgati ya gagwe mofeng mmela ka seroto a sile. Monna mo feng letsepē a kgole kgōrō. Ba ga Maleto ba boela gae, ba tla kwa rena.

1,250 A boela a re kgosi e re mosadi baje g sa phošō ya gagwe o swanetse go fiwa mmela ka seroto. Monna a fiwe letsepē a kgole kgoro. Ba dira bjale ka taolo ya kgoši. Ke gona ba tlemilwē. Iepere Morei ke mogolo wa Morarane a ntsha pudi ya go ba tlemolla mowe ditshiping.

1,251 Ka morago ga tlemollo ewe bjale kgosi ya re ka tsatsi la gore le tlise thoto ya batho bawe ba ga Maleto. Monna le mosadi ba tloga ba ya gae. Bjale ba filwe letsatši a ba tsebe gore ba tla di bona kae.

73 471 1,252 A gopola kgopololo elya ya m-sadi, ya gore a e ga makgolo wa gagwe go kolota dikgomo. Go mokgonyana a swere ke molato o ya ya ga makg lo wa gagwe go kolota dikgomo. Ke moka ba mo fa gore a yo lefa molato bona ke ngwana wa bona o tla sala a ba nyakela. Go a direga ge monna a kwana le moredi wa bona go a sa kwane nne gona aowa, ba ka se ke ba mo fa. A roma sebaka sa go monolotels' dikgomo, bjale makgolo wa gagwe a re di a kwala, fela sepela o mmotse ke sa botsa ba gesu.

1,253 A bitsa ba gabu pele ga gore ba tle moredi wa bona, a ya a re la se ke la mo fa, ka gobane ba kgopa ka nna matlala. A goma a boela morago. Baws ba teloko la ga Makokoropo ba kgobakana mowe lapeng la Mamabu. Mamabu ke motlhologadi monna wa gagwe e be e le Serite. A re le bitsa ke nna, ke bona Mapholo, a fitlha no. O re o rumile ke ba ga Morei ba re ba tlemile ke ba ga Maleto. Moredi wa bona o ba tlhadile. Bjale ka go riale mowe ba re ba kgopela dikgomo. Ke moka ke le bitsetša taba ewe.

74 472 1,254 Ka morago ga mo a ba anegetsa taba ewe. Ba re o wa kwala, ke ngwana wa gago o ka fo o thuša. A retse motlhomong re bolabola ka phošō o sa kwane le yowe mokgonyana wa gago. Bjale e be re ka kwa wena gore o reng,

K34/82

ka' baka la molato owe, wa mokgonyana. A re ditaba e be di kwala, bjale lehono di nkgakantsha ka gore moredi wa ka ga tsebe. Monna o fo bolabola le mosadi wa gagwe. Le yena moredi wa ka o bile a tla mo a re le se ke la dumela, la dumela le nna ke tla tloga. Gona ditaba di ka se ke ts'a direga, a go rumiwe motho wa go ba botša gore dikgomo ga di gona.

1,255 Aowa ga go rumiwi motho, tswanelo ke go fetola sebaka sela sa bona. Ka gobane a sa ka sa fetola ke motho bjale ka ge ks ile ka re ke sa tsibisa batshawadi ba mosadi. Aowa a di a kwala, a go be bjale. Ba romma ngwana gore a yo bitsa Mapholo a ya a mmitsa a tla na. A hwetsana gore ba sa kgobakane. Bjale ba re sepele o mmotse ditaba tsa gagwe e be di kwala, bjale dikgomo a di gona,

75 473 1,256 Sebaka sa boetša mantšu ga Morei, sa re ke tswantše, bjale ba itše dikgomo a di gona, nka bereka go thuša. A goma a botsa sebaka gore sepele o botsa ba ga makgolo ke ya ba rapela ba nthuse ke nna ngwana wa bona, ke tla ba bérékéla. Sa boela sa ba botsa mantšu awe. Bjale makgolo wa gagwe a re a ke tsebe gore molato keng ke mmutsitše gore dikgomo ga di gona. Lehono setetete se ke sang, sebaka sa re a ke tsebe, fela mantšu ke a nawe, kea boletsago. Sepele o mmotse dikgomo a di gona.

1,257 Sa boela sa fitlhla sa bolab la gore ba re dikgo o a di gona. Yaba letšatši lela kgosi e itsego le tlise dikgomo ka lona e fitlhile. A re go tsoga a baka mošate, a fitlhla a ba botsa gore nke šu ke bone selo. Motseta wa isa mantšu awe ga kgosi. Bjale kgosi ya re sepele mo fe letsepe, a kgole kgoro o wa nyatše. Molaô ge motho a sa bone selo, o swanetse go tla pele ga tšatši lewe le bellwego. Ka go riale nowe, go šupa gore o tshaba molato, le gona o wa nyaka ga bone selo. Ba ya ba mo fa letšepa a kgola.

76 474 1,258 O ile a tlhwa a kgola letšatši ka moka, erile ge le dikela ba mo lokolla. Ba mmotša gore dikgomo tšewe, di a nyakega ka tšatši la gore. A tloga a boela gae, ge a fitlha a re ngwana Makôkôrôpô sepela o botša batswadi ba gago ba ntlemolle molato o. Mosadi a ya a siya a anegile kobo ya gagwe godimo ga mafate. Letšatši e be e diketše a lebala go e beya ka ngwakong. A fitlha a ba botša gore ke rumilwe ke monna wa ka o re ntlemolleng molato. Ke bosego robala o tla boela ka moswana. Ka moswana bare sepela re tla roma wa rena motho, o tla tla.

1,259 O ile ge a fitlha gae, matlho a gagwe a tiela mola kobo ya gagwe ebego e ntsho. A se ke a e bona aowa, a nore motlhomong ba ile ba re go bona gore ba ya malaong, ba fe go lla ba beya ka ngwakong. A ya a botša monna gore ke ile ka fitlha bjale ka ge ke ile ka tloga mo e le bosego. Ba re go nna ke robale le nna ka bona gore ke bosego, ka robala. Ka moswana ba re ke boe ba tla romela motho wa bôna.

77 475 1,260 O ile ge a boela ka lapeng la gagwe, a hwetsana gore kobo e ka gare ga ngwako. Bjale a etseyo a e udubatša a gopola gore o swanetše go e anega gape. A bôna e na le masobašoba a mantši ka matheko e kgeigantswe. Bjale a butsisa monna a re ke lebetše go gobatša. Kobo e wišitše ke phefo, bjale kolobe ya e ja. Kolobe e ja kobo na ke ewe e ile. Aowa, ge le nthaka lenthake gabotsé le se ke la nkgeilela dikobo. Kobo ewe ya ka ke a e nyaka, a ke nyake tšalets ya motho yo mongwe. Le ga a batswadi ba ka e ke e be ba na le dikgomo e be nka se ke ka dumela gore ba g tlemolle. Le mpe le re taba e le nyakago go dira le dire.

1,261 Ba ga Makôkôrôpô ba roma, motho wa gore a e ga Morei. Bjale ba mmotša gore sepela o butsise ba ga Morei gore molato wa rena keng. A fo re diyago setstetše sa gore re mo fe dikgomo, le ge re mmotša gore dikgomo a re natšo. Ge a tlhala a nape a go tlhalošetše. O mmotše tetemetšo ya gagwe, e bile e re tenne.

- 78 476 1,262 Sébaka sa gata se gatoga se ya sa fitlha. Molao wa sôna, se swanetše go tsenela ka lapeng la ngwana Makôkôrôpô. Bjale a fitlha a tšena ka gona, sa dumediša, bjale a iša maduma ka kowa lapeng lela la yo mogolo. A re di a kwala, mmotse a tle ka mono, a ya a mmotsa a ya. Ke rumile ke ba ga Makôkôrôpô ba re ke tle ke go butsiše gore molato keng. Ka gobane ba go botša gore dikgomo a ba natšo wena o fo ba tetemetše. Ba ba ba re ge o tlhala o tlhalošš.
- 1,263 A re sowá, ga ke tlhale ke fo kgopela, ka baka la molato o. Ga o nthobadiši, bosegó le mosegare go fo swana. Sébaka sa re, bjale ge o ka ya ga motho ka kadimo a go botša gore a ke ne selo, o ka fo goma wa boela. Ge e le motho fela, nka se ke ka boela, mowe ke gore ke bo-makgolo. O wa kwala empa a o kwale ka baka la gore ga lehono, nka be o bolebola o le ka kowa lapeng lela. Aowa, ka kowa ke lapa le lanyana, le kgomo tše go mo tseyá di tswa gana ka mo lapeng le. Empe le ga go le bjale ....
- 79 477 1,264 Sébaka sa goma sa boetsa mantšu a Morei ga makgolo wa gagwe. Mokgonyana o re ga tlhale o fo kgopela ka baka la molato o, o mo tlemilego. Ba leka ka mokgwa o mongata gore ba rake ngwana Makôkôrôpô gore ba tle ba hwestane tsela ya go gapa dikgomo. A se ke a tloga a fo dula. A ba a bona gore a yo mo thusí selo, bokaone ke go tsama a kolota. A dira bjale ba mo adima a ya a lefa molato wa fela.
- 1,265 Ba kgoro ba re go yena molato wa gago, o fedile, bjale o swanetše ga tla ka tšatši la gore. O tle o bone ge re efa ba ga Maleto dikgomo tše bona. A dumela a bala difate a tloga. Ba roma motho gore a yo botša bala ba ga Maleto gore ba tle ba gape dikgomo tše bona.
- 1,266 Ka lona letšatši lela ba mošate ba le beilego, ba tla gammego le Morei. Ba ba supa dikgomo tše tlhano, bjale ba re molato o fedile. Ba ntsha kgomo bat tswa la kgoro ka yôna. Bjale ba re re nyaka bana ba rewa. Ba ummoša a re ke a di kwa bjale gae, ga letswetla lewe, a ke go tseebe.

K34/82

~~80~~ 478 Owe a se molato wa rena, rena re nyaka bana ba rena fêla.

Temana ya 7c go nyakiwa bana.

1,267 Motlo yo mongwe le yo mongwe o ana dikgomo. Le ge mosadi a ka tlhôtlôla, empa ngwana yowe a tla go melega ga se wa setlhôtlôlô. Medi ona e tla ba a gagwe empa kano ya gagwe ke ya mong wa dikgomo. Go bjale ka ge mosadi a ka tlhala monna, motlhadiwa o gapa dikgomo gammogo le bana. Motlhadiši o tla ya a dira ba gagwe bana. Goba ke moka a sa tla belega, owe a se molato wa motho, ke molato wa gagwe.

1,268 Mowe motlhadiši e yago a tséya le ngwana ke ge a motlhadiša e sale mothepa. Fela ge a ka bolabola gore ke filo utswa, a ka direla gore ke ya mo tséya, gona ngwana o tla ana dikgomo. Ge a ka bolabola gore tau ya bolaya, e bolaela go ja. A re ge a riale, a ntsha yola ka lapeng, gona ngwana ke wa gagwe.

~~81~~ 479 Morarane a re ke tla leka dikgoši go nyakiša bana bawe. Le ge tswetla ke sa go tsebe ke tla ba ka go tseba ka baka la tswalo. A ya ka dikoteng go butšisa leina le monna le theko e a dulago go yona. Yo mongwe wa motswetla a re o ka tswenyega, dula nne ke tla mo lata. Le ge a ile a gana go tla, bana bona ke tla boyo nabo. Morei a re, o se ke wa ba o mphora ngwanaka a re aowa, ke bolabola nneta. Ge a ile a gana go tla a goma a gana le bana, le tla bona ke boyo, ke tlilo le tséya ko le supa mowe a lego ntšhe.

1,270 A laela makgowa a ba tlhalošetsa taba ewe, a ba botša gore o boyo. Ba mo dumella, a tloga a ya a fitlha a mo hwetsana. A bitsa batswadi ba monna gammogo le yena. A ba botša gore papago mosadi yo, o matswenyegong a masetla pelo. Bakeng sa gagwe go tlide nna, ba kgoro ba itse molato wa tlhalo o fedile, bjale ba nyaka bana. Batswadi ba re ke therešo, bana ba swanetše go bošla ga mong wa bona. Mphufutšo wa monna yo mongwe a o ewe.

RM/

82 480

1,271 Ba dira gore ba lokolle bana ba tloge nabô.

Ka morago ga matšatši a se makae ba bona a boy a le bana. A robala nabo ka kowa dikwateng. Ka moswana a tsoga a ba iša aowa, ba leboga kudu. Monna le mosadi bona a im ka ka bolabola ka bona. Ke no bolabola fela ka bana, papago monna, a ema le nna. Fela le bona a ba ka ba tseya. Ke lebugile kudu ngwanaka le nna ke tla tlengologa molatong. A goma a boela mosomong.

1,272 Ditaba di kgorong bale ke go riale mowe bana ba swanetše go išiwa gona. Bona ba kgoro ba tla bitša ba ga Maleto ba ba fa bana ba bona. A dira bjale a re go tsoga a etetša bana, a ba iša mošate a fitlha a ba bega gore bana bala šeba. Bjale ba re o dirile gabotše. Ba romma motho a kitima a ya a bitša beng ba bana. Ba re go mo tliši o se ke wa tloga o tla tla o bona ge ba ba tseya. Ka moragonyana a fitlha le papago bona, morumiwa a re šeba. Ba re bana bala ba go šeba, a leboga. Molato wa fela o etla mowe.

83 481

1,273 Ditaba tša Sebešeletše Rakwalo tšewe di

hwetswago mo go 1,184 tša phapano ya gagwe le mosadi, kudu di mo go 1,193. Le ditaba tša Maleto le Morei. Balaudiši ba tšona ke Mapholo ngwana lewele le Ntshelé Maseškôma. Ba tswaletše mo nageng e, papago Mapholo ke Mafiri, wa Ntshelé ke Mabatla. Ntshelé o belegile ge ba dula mohume, mmotong wa Seragwanyane, kgosi e sa le Maphuphe. Mphatho wa gagwe ke Mankwe. Mapholo o belegile mmotong wa Photwaneng, kgosi e be e le Mohumagadi Marebole. Mphatho wa gagwe ke Makgau.

1,274 Ka tswela pele le go butšisa diputšiso tše.

Bana bawe makgolo wa bona ke mang ba re ke Morei. Bjang ka gobane ba tlhalane. Bona ba tlhalane ka gobane bakgonyana ba gapile dikromo tša bona. Le nagogo ba ts se sa mo alla. Bjale bana bala bona a ba na molato, ba tla no ya, ke ga makgolo wa bona. Ka morago, ngwana a ka fo ya a tseya mosadi ke motswala wa gagwe. Motho yo a tlhadilego ke mosadi ka gobane o tla ba a ya lebitleng, a sa gate mowe kgorong ewe.

**84 482** 1,275 Bana ge e sa le ba banyana ba tla leka ka matla gore ba ba thibele go ya ga makgolo wa bona. Motlhang ba tlhalefago ke moka a ba sa ba kgona ba fo ya. Makgolo wa bona a ka se ke a ba bolaya ka gobane o tsheba gabotse gore ke madi a moredi wa gagwe. O tla no ba thota ka mokgwa o mmotše. Bjale motlhang ngwana a nyalwa ka molao ba swanetsé go bitsa makgolo wa ngwana. Le ge mokgonyana a sa ka a ba bitsa molato, ga gona. Motlhang go tla tlhaga selo sewe se tla ba gapeletsago gore ba tle ba ba bitsa. Mowe e tla ba e le molato wa badimo. Bjale ka lebaka lewe motlhadiwa le batswadi ba mosadi ba swanetsé go kwana. Ke mowe ba rego ga di ile go tlhabana ka dinaka, di tlhabana ke leokane.

1,276 Ka mokgwa owe leina la bo makgolo le ka se ke la hwa. Go ka nyaka go ehwa tsá go ja. Empa taba e kgolo ba swanetsé go tsibišana. Ke mowe mogolo-golo yo mongwe a ilego a re konenang tsá go ja, taba mpe le botšane.

**85 483** Tenona ya Ba phapano ya mona le mosadi.

1,277 Nonna le mosadi ba fepana, bjale ga ntší, a tiya mosadi. Bjale bakeng sa go tiya, a se go laya, ke go napa o mo ritidiša. Le gona ga o na le diruiwa ba tla di ja ka gnbane ntwa ga e na bothakga. Ka tsatši le lengwe o tla re ke a tiya wa ntsha madi. Molao o wa gana, ba re madi a ile go falla lefaseng. Le ge a na le phosó ka baka la madi o tla no lefa. Kgati ya go tena mosadi ke dikomano, tsewe di mo tena kudu wa kwa a re go omayana go phala ke go teiwa.

1,278 Bjale ka Matsebe ngwana Nohlabe, o be a tšere ke Maruping Masumu. Bjale o be a dira ka mokgwa o, a ratago. A dira gore a no tlhwa a elwa nac, a fela a tshabelo ga gabu. Bjale ge ba butšisa gore molato keng, ditaba di fela, di swara mosadi. Bjale ba re diphosé re a di bono o dirile ka go montša madi. Kgati a e lae, motho o laya ke molono. Ke moka a lefe ba bolae, a gone a boelo nac gne.

1,279 Ditefa tšewe a lefago ka tšona a se matso a moredi wa gagwe. Ke matšo a dikromo tša go nyala moredi wa mmatswala wa gagwe. Mosadi a di mmabé di baba mmatswala wa gagwe. Ka gobane mosadi o baba ke matšo a dikromo tša go nyala moredi wa gagwe. Ge a boetsé nae gae, a tswela pele le mokgwa wa gagwe. A leka kudu go bolabola ka molomo, a se ke a kwa, a bona gore ba bolabola maaka, motho o laiwa ka kgati. A mo tiya, a ba a mo pjatla tlhogo, a tshabela ga gabô.

1,280 Batswadi ba bona gore ditaba tša bona di šetše di ba tenné. Empa a ba ka ba kitimela go ya ka kgorong. Ba dira gore ba thome b a bolabole, ditaba ka se gae. Bjale ge ba bolabola, ba hwetsana gape gore mosadi o na le phôšô. Phôšô ya gagwe ke go se fagele mogatšagwe tša go ja. Ya bobedi ke kgomo kata o e kgoroše.

~~87~~ 485 1,281 Bjale ba botsa monna gore mosadi wa gago re mmona phošo. Bakeng sa phošo ya gagwe, o sintše ka gore wa mo pjatla. Rapela madi a. A gana a re a go nthusi selo, ke ga ntsi ke etla ke lefa e le g re le no hwetsana gore phošo e nae. Batswadi ba monna, ba mo sola. Ke moka a ntsha kgomo bjale ba re kgomo ewe, sepela o e tsware, re tla tla re e gapa ka moswana. Ke gore ba mo swaretše. Bjale bare go moredi wa bona, sepela le monna wa gago. A gana a re, nna a ke sa nyaka go bošla a ka ba a mpolaya. Ba leka go mo gapeletsá a napa a gana.

1,282 Bjale monna a re, bjale ge a gana go tloga le nna, go swanetše go dira bjang. Ba ga makgolo wa gagwe ba re sepela gae, re tla šala re bolabola nae. Le teebe ba ga makgolo gore gae ke moka ko bolaya ke tlala. Ka gobane a ke ne mosadi wa bobedi yowe, a tla ba go a nkapeela. Le leke go šala le bolabola nae, ka pele. Ba re di a kwala re tla leka ka mokgwa ows ge a re sitile re tla go botša.

~~88~~ 486 1,283 Ba šala ba bolabola le moredi wa bona a ba ganelia. Ba mmotsa gore o wa bona o na le phôšô ditabeng ka

moka. Bjale ka go riale mowe a se ona molao wa batho ge ba ditši lapeng. Taba ya bobedi o tsebe monna wa gago a na sa go lefa. Bjale wena o e ke miseditše go tsinya di tseka tša mmatswala wo gago. O bone taba ya mohuta owe a se molao letšatši ka le tec. A re mmele wa mongwe ga o babe le bona ga sa tii lena. Nna a ke sa boela bjale o tla feletša ka goreng a re ke tla fo dula gana mo lapeng, la mma.

1,284 Ba bona gore o wa ba sita ba re bokone ke go bitša ba leloko gammogo le dikgadi le malome wa gagwe. Ba tle ba lae ngwana wa bona, a boele monneng. Ge ba ka re ba yo ba botša kowa ditaba di le kgorong, ba ka se ke ba kwana nabô. Ba dira ka mokgwa owe, ba tsama ba ba tsibiša gore ka tšatši la gore le tle mono. Go na le taba ya moredi wa lena, o gana go boela bogadi. Ba dumelana nabô gore b a tla tsogela.

487 1,285 Ka lona letšatši lewe ba itsegó ba tle ka lona ba fitlha. Ba kgobakana ka moka ga bona. Bjale papago mogani a ſma a re morena ba bina tlou, ba re thobela. Le bitšitše ke nna ka baka la ngwana yo wa lena. O lwele le monna la pele ra tla ra tswarela morna wa gagwe, ka gobane e be e le letšatši la mathomo. Phôšô ke bona ga ngwana yo wa ka. Ba gomile ba lwele, bjale ka mo lifiša ka re a ka lêmala. Ba goma ba ya ba lwa gape, ka mo lefiša. Ka re sebatana se bogale, se kgantshe letlalo la sonsa. Lehono gape, bjale ke mo swaretše a be a ntšhitše kgomo. Ka re a boele nae, bogadi, o wa gana, ke lekile go bolabola nae ga dumele. Ke yona taba ewe ke le bitsetsago yona ba bina tlou.

1,286 Mosadi a na molao rakgadi wa gagwe, a lebella ntho a hwetsana e e e kgolo. A thoma go lla a re ka mets banna a ba na lesoko, kganthe bara a bolaile. Ba ile ba mo raka a tloga gore ba ſale ba bolabola ditaba. A ba ka ba rakiša madi, ba ile ba rakiša taba. Ba mmotša gore a boele bogadi a gana, a re a ka ya a mmolaya. Ba mo ganetsa ba re legokolodi la mmérô wa okwa le re gwee le okwa mmérô. Ke

gore ge o bona a go tiya, o bona mediro ya gago, bjale ka ge diphosho di le nago. A napa a ba opela diatla. Ba re go kaone ditaba ts'o kwa ke ba kgoro. Motlhomong ba tla re laela yena bjale ka ge bona ba na le matla a go laya.

Temana ya qb batswadi ba iša ditaba ts'a moredi wa bona gona kgorong ya ga Mohlabe.

1,287 Mohlabe o wa bolabola ditaba ts'a gagwe ts'a se gae, bjale ts'a nosita, o wa goma a di tsentsha ka kgorong. A sokologa a di tsentsha ka kgorong, ts'a amogelwa. Bjale monna le yena ba swanets'e go mmits'a lekgotla le tle le kwe phapano ya gagwe le mosadi. Gwa beiwa letsat'si lewe ba swanets'e go tla katlholog ka lona.

1,288 Kgosi e be e le Sekwai, bjale Matsebe ke moredi wa morena. Mona ntso a e kgamole ka nosi. Melao ge molato e le wa ga Mohlabe o wa atlholo ke Masumu. Bjale ge go fapano Masumu le Mohlabe moatlhudi ke Masete le Popala. Modula setulô ke Masete.

91 489

1,289 Ba ya ba bot'sa mokgonyana gore ka tsats'i la gore o tle ka kgorong. Re bone ge re bolabola nac a sa kwe dipolabolo ts'a rena. Ra leka go bit'sa batswadi ba gagwe gore ba tle ba mmots'e, a fo tswela pele le go gana. Ditaba re bigile mosadi wa gago e seng wena. Bjale wena lekgotla le nyaka gore o be ya botlhatae. Ke di kwile ba ga makgolo ke tla ba gona. Fela o tsebe ge motho a e ya malatong, a sepele a nnoši o bot'se ba geno. Le yena a tsamek a bot'sa ba gabu gore ba ga makgolo ba išit'se ditaba kg rong. Ba re ka tsats'i la gore re swanets'e go ba gona.

1,290 Ka lona letsat'si lewe ba ilego ba swanets'e go ba kgorong, ba ya. Aowa, ba gatlhana ka moka ga bona. Masete a ema a re lekgotla, molato ke wa beng ba kgoro, bjale ke tla ba moripagantshi wa ditaba ka morago, ga mo lekgotla le bolabots'e.

K34/82

Lekgotla ka godimo ba melato kolobe tlase. Ba dira bjale.

Bjale ba bula ditaba. Taba kgolo Mohlabe o bigile moredi wa gagwe, o re e sa le a fapanā le monna a gana go boela bogadi. Ke yona taba e re tliologo bolabolago ka yona. Bjale Mohlabe a ka ema a re botša ge e le Masumu o tla no fa ke lekgotla, ge ba bona gore o na le maleba a go bolabola.

1,291 Mohlabe Sekwai thobela lekgotla la ba bina tlou. Ke bigile ditaba mo kgorong ke bega moredi wa ka, ka mokgwa o a ganago go boela bogadi. O lwele le monna lwele, ka se mo lifisa, makga a mabedi ka mo lifisa. Bjale so gomile o lwele nae ka re a rapel a ntsha kgomo. Ka re kgovo ewe a e a mpeele, ke tla tla ke gape ka moswana. Ka morago ga mows kn re a tloge le monna, a gana a re a ka ya a mmolaya. Bjale ke bigile kgano ya gagwe.

1,292 Matsebe rna ke re bogadi a ke ss boela, ka baka la gore a ka ba a mpolaya. Tsatši le lengwe le le lengwe a nwa bjala o nwela godimo ga ka. O re ke tloge ba gesu ba mo fe dikgomo tsá gagwe. Bjale nna sero a se ntenne. Ke moka ke feditše. Mmudi wa lekgotla a re bolabola gore 93-49/ tloga go baka keng. Ka gobane wa kwa nemane e lla e nyaka mafsi. Molato wa ka o re ke nna se bodu, gape o re ke nna sephoko.

1,293 Mmudi wa lekgotla a re re kgopela Masumu gore a re botše phapano ya gagwe le moanei. O wa kgopelwa ka baka la g re ditaba a ba bega yena ba bigile fela kgano ya moredi wa bona. Ka go riale mow a ka thusa a ema a a re tlhalo setše.

1,294 Maruping Masumu a ema thobela lekgotla, ke ema fela ka baka la kgopelo ge e le molato ke ile ka epona phos. Bjale ka ge makgolom a setše a bolabotše. Bakeng sa mantšu awe mosadi a bolabolago, ke marara. Ntwa ya ka le yena, ke go sekwe ge ke bolabola nae. Ge ke tswere ke tlala ke mmotše gore ke nyaka buuswa, a na taba, ke noba ka kata ka robala le tlala. Goba ke metsi, ka bona a sa eme ka maoto, ka re yo mogolo ba mo roma a sa eme, o ke o nkgele

metsi, o fo napa a dula. Gape a ya bjaleeng le basadi ba bangwe ba yo boyo, yena a šala o boyo gare ga basego. Ke yona phapano ya rona ewe.

*94 492.* 1,295 Bjale e be re ka kwa, mmago monna ka gobane ke bana ba gagwe. Madigale a re nna ga go na mantšu a nka bolabolago. Fela ngwana yo phoso ya gagwe ke go tiya. Ke dula ke mmotsa gore a gomale go tiya, o tla ba a bolaya motho wa batho ba. Igwetši ya ka, ya gagwe phoso ke go sefagele monna. Le yena ke dula ke mmotsa gore o ke o tlhokomele go faga tša go ja, o kgone o tloga o ya bjaleeng, a nkwe. Gwa koba meboyong, ba boyo ba a gobala le nabo, yena a šala. Ka tseya nwana ka rôbala nae, lebaka le a boyang ka lona a ke mmone, ka gobane ke a tloga, ka ba ke kgometše. Ke no bona ga ke tsoga ke mmona a le mo gae. Ke moka ke feditše.

1,296 Ditaba ke tšewe lekgotla ba bolabotše le ba wile. Ditaba di fedile ka gae, bjale ba tlile mo fela ka go fapani le moredi wa bona, bakeng sa go gana go boela bogadi. Bakeng sa monna wa mosadi o na le phoso bjale ka ge mmagwe, a bolabotše. Mosadi ba lewa ka molomo, go a sa kwe, o na le ba geno, o wa ba bitša ba tlilo go laisa.

*95 493* Ge a ile a ba šita, gôna o swanetše go mo romela ga batswadi ba tla ya ba molaya.

1,297 Bjale wena mosadi lebaka lewe o ganeng ka lona a o kwale. Bogadi ba šoma e seng go lepeletše diatla o tseba gabotše gore motho a lewe, o lona diatla. O bjale ka pokolo le yona e lewa e sa phela, ya hwa re a latlha. O swanetše go boela bogadi o tlhompho monna wa gago. O ile nowe go mo apela. Ngomo kata e e kgoreše ke motlhologadi.

1,298 Ditaba a di e selepeng, badis. Kgosi e be e le Butswana Masete, ka lewe lebaka. Bjale morena a re a boela bogadi, le botše monna a gomise seatla sa ḡ tlhwa a tiya. Motho o teiwa ka molomo kgati a e lse motho. Ba boetsa mantšu ga moteiwa gore morena, o re boela bogadi. O wa di kwa,

a re ke a di kwa, fela nka se ke ka boela. Ba boetsa mantšu ba re o wa gana, bjale morena a re mmotseng gore o nyaka go boela ka go teiwa. Ba boela ba mmotša a re aowa, bjale ema o ſale monna wa gago morago a dira bjale.

96 494 1,299 Ba re kowa ba ſetše ba tloga ba re go bona dulang fase. Ba dula bale ba re o wa kwa wena monna kgosi e re o gomise letšogo la go tiya mosadi. Ge o bona gore a gr kwe botša ba geno be tle ba mmotše. Ge a ba ſita a wa topsa, o na le batswadi, o mo iše ba yo mo laya. O mo sware ka matšogo a mabedi le wena mosadi o dira bjale. Ge taba e e ka goma ya boy a ya boy a ka baka la gago mosadi, o tla tla o teiwa. Ge e le ka baka la monna o tla tla a lifišwa.

1,300 Ba boetsa mantšu go morena a g re ba dumelana gore ba boelane. Bjale a re ke tše di botse. Botša Mohlabe gore ngwana yola wa gagwe lehono o boela bogadi. Mohlabe a re le nna ke lebugile kudu. Bjale morena a re dimpja tša mošate di swere ke tlala di nyaka masapo di be di kokona. Koma e loma beng ba yona botsang Mohlabe a e thopeng. A ya thopeng a bitša monna yo mongwe a re sepela o ba botše molato wa ka ke a o bona, a ya a bola.

97 495 1,301 Bjale morena a re mmotseng ngwana wa gagwe, re mo laile. Bjale a ntsho pudi tše pedi tša manganga tlha a banna. Aowa, ba mmotša a napa a di ntšha. Ba di bolaya ka moka ga tšona. Ba di apeya tša butšwa, ke moka tša lewela mola kgorong. Ba ntsha fela letsogo ka le tee ba fa Mohlabe ba re ngwana wa gago a galefe ka mokgwa o. Ke gore ba direla gore a tsoge a gane go ya bogadi, ditaba di tle kgorong.

1,302 Mosadi o ile a kwa botlhoko pelong a lebella moredi ka matlho a mahubedu. Mowe moredi a bago a rothiša mogokgo. Le yena o kwile botlhoko a ba a gana le go ja nama ya dipudi tšewe. Ke moka molato wa fela o etla mowe. Ba laela ba palakana ka morago ga mo ba lle nama ya manganga tlha.

RM/

1,303 Go tloga ka tšatši lewe mosadi a kwana le monna wa gagwe lepara la goma godimo ga gagwe. A speela monna wa gagwe bjale ka basadi ba bangwe. A ya le ba bangwe b'äleng o boy a nabo. Lapa la bona la thupala bjale ka a mangwe malapa. Batswadi le bona dipelo tša bona tša thaba.

98 496 1,304 Molaudiši wa ditaba tše ke Sekaloko Masete. Ke motho wa mo nageng e, o belegile go yona. O bulotsitše ke Mohumagadi Marebole o ile ge ba bolla bogwera a hwa, ba šala ba bolotsa ke Ntsobjane Mohlabe. Mphatho wa gagwe ke Madikwa. Ditaba o re di ile tše atlhola le yena e le monna wa lekgotla.

Temana ya 10a / thako ya boloi.

1,305 Boloi ke taba e kgolo kudu, bjale ge mosadi a ile a loya a motseng. Ba motse ba nyaka go tsama ba kwella lehu la mohu. Bjale ditaola tše ya tše tiya mongwe. Ge ba boy a mokomeng ba kgobakana gae ra bona. Baws ba goba ba ile mokomeng, ba laodišetše bala ba goba ba setše gae. Ba tla laodisa ka mokgwa owe, ngaka e ilego ya bolabola ka ona. Ka morago ga mo ba feditše ditaodišo, ba palakana ba yo ba ba šila mauswa a bona.

29 497 1,306 Motho yo mokoma o motilego a ba na taba ba fo bolabola le yena a le gona. Morago ga mamundi a go šalwe morago o šalwa morago ge a ilek a romela moloi yowe sebaka. Gona o swanetše go botša ba gabore ba bogadi ba nthomile boloi. E be gona le bona ba ka lgonago go tsemela taba ewe. Ka theko e ngwe mong wa motše ge a bona gore a na baks ditshele o fo di dula godimo ka marago.

1,307 Bjale ka monna yo Phupu Malesa o ile a tšeaya mosadi ka o tee mathomo. Yowé leina la gagwe elego Matsie ngwana Nasala. Wa bobedi ke Maleema ngwana Nadike. A mmekela ka lapong la mosadi yo mogolo. O be a na le bana, bjale ngwetsi a tsolela monna le mosadi gammogo le bana. A bona gore modiro ke o mogolo a thoma mokgwa wa go fo tsoga a robetsé. Ge monna a nmotsa gore o šila neng a mo fetola ka

K34/82

gore a ke ne segtlaela se setlabango se lla.

100 498 1,308 Monna a bona gabotsé gore o nyaka go apeya tše gagwe. Le yola mogolo o wa bona, bjale a re go monna o nyaka tše gagwe dipitsa. Ka go riale mowe re swanetsé go mo tlhatleela tše gagwe, pele ga gore go be le phapano. Yo mogolo a tioga a ya ga batswadi a ba bego gore re nyaka go tlhatleela ngwana wa lena tše gagwe dipitsa. Mmagwe a leka tše nkego o wa gana, kgantbe ga gane, o buisa moyo mohu. Mafello a ra di tseba ke lehe. Ke molao wa gore go ba tlhatleela ngwatsí ba tšibise batswadi.

1,309 A b'ela gae a botša monna gore batswadi ke ba butsitše ba itsé go lokile. Monna a na matla, a gore a ganetsé taba ewe. Ka gobane a ganetsa ba tlio tlogelana ka dipapano. Ba mo tlhatleela tše gagwe. Go tlhatleela ngwetsí ke gore ba swanetsé go mo fa dibjana tše; pitša ya buswa le dibjana tše go tsolela go tšona. Ka morago ga mowe le yena o botša batswadi le bona ba mo fa tše dingwe.

101 499 1,310 Bjale ke mossoci o na le tše gagwe dipitsa o apya ka lapeng la gagwe. A ka a fetša ngwaga a sesu a wele ke phoko. A thoma ka go rela monna, ka ditlhare bjale a hwetsana gore ke monna. A fela a tswara ditlhare a mmotsa ka sephiring gore taba e a se molao, dilo tšewe tše gago sepela o di latlha ka nokeng, di tše ke metsi. O be a nyaka go gakola lapa la gagwe, ka monna wa gagwe. Ke ditla tše ngaka ya gagwe. Bjale a sitwa ka gobane o hwetsane e le ngwana wa monna.

1,311 Dithuri di a lapiša batho ba no di nyaka fela. Ge o sesu wa di fa mowe di nyakago ka morago di ja wena. Ge a bona gore o sitilo ke monna a thoma go loya ngwana wa mogadikane. Ngwana yewe ba re a ka a babja. Mmagwe o filo tlhwa nae a thabile, a tšama a kgopela mabjala nae. Ge a fitlhile nae gae a ba a robala a sa thabi e. O ile ge a yo phafoga gare ga bosegó a hwetsana gore ke legone o hwile botala.

RM/

102 500 1,312 Nnago ngwana a thoma go makala a se ke a tseba gore e kaba molato keng. A tsoga a ya a kokotela monna, ka ga ngwana Madike a re tla o mpontshe. A thoma go nyaka go ganelia ka ngwakong, a re tla gana bjale o tsa boyo. A tengia a ya, ba tsena ka ngwakong. A re o ke o lebellé ngwana yo, o wa nkgakantsha, a bula kobo a hwetsana gore o hwile kgole. Molato keng a re a ke tsebe le nna ke nore ge kere ke a phaf ge ka hwetsana, a le ka mokgwa o. O be o tagilwe o mpolaila ka letswele, a re mabana e be ke sa khora ka matla. Ga na bjale ke na le bana ba bararo nkabe ke sa ka ka bolaya.

1,313 Ka moswana ba motse ba no makata ~~go~~ ba tsibiswa gore ngwana o tsere ke phiri. Le bona ba thoma go makala gore e ka ba molato wa ngwana keng. Mabana mmagwe o no tlhwa a mo peputše a thabile. Go bontshagala gore o be a tagilwe kudu bjale e mmitsa letswele. Fela o be a godile, a se yena yo a ba go a ka beta ke letswele.

103 501 1,314 Phiri ya rwala e rwele morago ga go na mabrelo. A dira gare a tsibise ba gabu gammogo le batswadi ba mosadi. Gwa direge ka mokgwa owe, le bona ba phakisa ba kgobakana. Bjale a ba botša gore a ke le bitsetše selo, ke le bitsetše gore a ke diša. Ke mang ko ngwana wa Matsie wa tharing. O reng o ribitsetše lehu wa se ke wa ba re tsibisitše bolwetsi. Le nna ke bjale ka lepa, ngwana o tsogile a thabile. Go nore b-sago e kwa mmagwe a ntsosa ge ke tsogile a ntshopa gore o gakantsha ke ngwana. Ge ke phaya kobo, ke no hwetsana gore o hwile kgale.

1,315 Go bolabola gantsi ke go buka ditshele, a rieng lo bona ka matlo. Ba tsena le papago ngwana ka ngwakong. Ka nnate ba hwetsana gore o ba tlogetše. Ba tswela kgakala ba dula ba re tuu. Go homola a se go thusa selo, selo ke go soma go rials ke malome wa mohu. Modiro a o gona taba e, ke mafella ntlong. Ke modiro wa bakgekolo le bakgalabje.

104 502 1,316 Ba boloka mohu. Mafella ntlong, ke gore ba mmoloka ka gare ga ngwako. Banne a ba tsene, ka mowe polokong.

lebitla le spa ke bakgalabje, bjale ba re kowa ba feditše go aga motse wa mohu, ba tswa gwa tsena bakgakolo. Ba yo boloka lekgatla, ka mokgwa o ba tsebago. Ge ba mo loketše ka gare ga lebitla ba tswa ka ntla. Bakgalabje ba yo phuseletša. Bjale ke moka modiro o fedile. Go setše wa mago mossadi le mago monna le mokgakolo yo mongwe, elega yo mogolo. Ba yo bata lebitla ka dipato, ba gona ba dila ka boloko bja dikgomo.

1,317 Ka morago ga poloko ka baka la gore ngwana o bwile ka lohu la go makatše. A dira gore yena a nnoši a tšame a ekwa gore ngwana o lle keng. A dira ka mokgwa ows kantle le go botša motho yo mongwe. A tsena go ngaka ya mathomo a kgopela ditaola. A mo dumella gore a ka laola a mo laola. A mmotša gore ngwana a makatše fela o makatšitše ka baka la gore o tlogile kantle le bolwetsi. Ba mo tsere ka ditletsare o gona k wo mačemong o leta di onyana le ditšhwene.

145 503

1,318 Ka matlho o ka se ke wa mmona, o bona ke yêna modiri wa tsona. Bosego ba lala ba tlhagola tshemo ya mong wa bona. Ga se yena a le nosi aowa, o bwetšana ba bangwe. Pumela mokgalabje a re se a foma, o tsere lerumu la go bolaya wena o le tsentšhetše ka gare ga motse. Se a fuma, o na le basadi ba babedi se a fuma. Yo mongwe o bina noko yo mongwe o bina kgomo (nare) a dumela. Mossadi x yo wa mmina kgomo o mo lemoge ke lenaba. ke yena yowe a dirilego modiro wa go tseya ngwana ka ditlatsane. Le wena o di yo si a ka baka la gore o fela o di swara. Mola e be e ke a se wena meboya di fetotswe, nka be o sepetse pels ga ngwana.

1,319 Le ga go le bjale o rulele o tiše o setla maiwa ke pula. Ga gona go ya galegale pula ya modupi e a tla. Motho a ke a chwa ka taola ka e tee, tseya solo sa gago o fetale gae x ngwe ngaka, O tla ya a go botša gana mo ke go butšitšege. Ge a ka se ke a ya a go botša o bos, o tla o tše ditacula tše tsa ka ka gobane ke tla ba ke sa kgone go laola. A re ke kgodile.

106 504 1,320 Monna a boy a gae a fitlha a dula a re tuu, a gopola. A bona gore ge a ka bolabola ditaba a ka baka ditshele. A leka gore o di dula godimo ka merago. Bjale motho ge a na le mokgwa o ba le morithi. A thoma go ba le morithi, morithi wa gagwe, wa modira gore a be le mokgwe. A fo dula a bupulogile, a sa nyaks go bolabola le yo mongwe. A thoma ḡ gopola mantšu a ngaka a re ke nnete ge ngaka e re wa tlhoka go rulela o tla naiwa. A gopola gore bokaone ke mmoetše ga gabon. O dira polabolo ewe, a le nnoši ba gabon a sa ba botša.

Temana ya llb a iša mosadi ga batswadi.

1,321 A mo iša ka maano a re go tsanga a re ema, ke go iše ga geno. Molato keng a re sowa ga gona molato. Bjale o nkisa go dirang gore o dula kowa ntsho, mo molato keng. K̄ kwa ditaba tše dingwe tše di be mogatsaka. Ke hwetsane batho ba bangwe, ba dutši thopa ya bona. A ka ka ka ba kwa gabotsé ke ile ka kwa fela ge ba re nna goba mosadi yo mongwe, yo mongwe wa bona o swanetše go hwa. Bjale ge ke gopola ka gopola gore bara wena le nna.

107 505 1,322 A kgolwa dipolabolo tše, tše monna a emax a ſta pele monna a mo ſala ka nthago. Ba ya ba fitlha, monna a iša maduma ba dumela. Ke tlile mo ka baka la mosadi yo wa ka. Ke mo tlišitše go tliolo dula mo nna ka nosi ke tla mo agela ngwako. Ke tla tla ke mmona. Molato wa gagwe keng, sowa, molato ga o gona. Bjale o mo tliša ka lentšu le le rego eng. Ke mo tlisa fela ka go kwa gore ba nyaka go mmolaya. Ke gore ke ile ka hwetsana basadi ba bangwe ba repana, ba re monna yo mongwe o swanetše go hwa goba mosadi yo mongwe. Bjale ka gopola ka hwetsana gore bara nna le mosadi yo wa ka.

1,323 Batswadi ba mosadi ba re ditaba tše gago ga di kwale. Sepela o bitše yo mongwe wa geno, ke tla kgona ke go fetola. A re sowa, ga ke nyake go eba bjale, ke fo nyaka go mmeyya mo, kgaufsi le lena. Le gora ke tla mo agela la gagwe. Nna ga ke go kwe le gore o bolabola bjang.

Ge o sa mo rate, nka be o fo tlhaloša, go na le mo o bolabolago.

Ke mosadi wa ka ke ya mo rata, a le bone ge ke mo tshabiša.

Boela nae gae, o tla boy a gabotse. Monna e re mosadi šala mo.

~~149~~ 506 Ke moka yena a tloga. A šala e dutši mola gagabo.

1,324 Makglo wa gagwe a gopola gore o kwile mola a mmotšitségo, o ile go bitša yo mongwe wa ba gab. A dula nae a ba a bona beke e fela, a romela sebaka. A re go sona sepela o butšisa monna e sa le a tlisa motho mo bjale a ke mmone. O ile o tla tla a mo agela ngwako, bjale go bile go fedile beks. O tloga o mmotsa a na mowe a robalago. Le tlala e mo oteletše, ka gobane a na tša go ja.

1,325 Ke a di kwa bja e yena o re o mo raka ka ofe mokgwa. Ge ke butšisa o nkutametsé o re ke mo tlisa x fela ka gobane ba nyaka go mmolaya. Ke moka ke lona lentšu la gagwe. Ka šala ka butšisa mosadi bjale ye a o bolabola gore ba kile ba bjelabjela, ka morago ga lehu la ngwana wa go hwa kantle le belwetsi. Ka morago ga mo ba buile ka no bona ba sa nkisi matlho le tša go ja ge ke fagile, a ba ji.

~~149~~ 507 1,326 Tlhalošo ya lentšu la ba, lentšu le ba le bolabola Bjale ka theko e ngwe ba le bolabola ka motho o tee. Bakeng sa motho o tee, le šupa gore motho yow o wa mo tshaba e seng go tshaba ka poifo. Aowa, ka tlhompho o wa mo tlhompha. Ge o tlhompha motho yo, mogolo o šumiša ba. Ge o ka šumiša a bakeng sa ba, o wa mo nyatša, ba le bo ke ſna mantšu a tlhompho. Bjale ba e ſona ka mokgwa o ba le bitša, mang, bo papagwe mokete. Ba kae, ba a tla. Bo e šumišwa ka mokgwa e: bô mogadibo, bô 'matswale, bô makgolo, bô kgoši. Bjale mantšu awe a latelama le lentšu le, le. Bo mogadibo ba le bitša, e seng bô mogadibo ba (go) bitša. Ke yona tlhalošo ya mantšu awe.

1,327 Ke tlhalošitsé mantšu awe, ka baka le ona, go le šumišwa mo go 1,325 mow a rego, ba kile ba bjela-bjela. Ka morago ga matšatši a se makae, ke ge ke ekwa ba re ema ke go iše ga geno. Ke ge ba ntliša mo.. Ba diyo

utama, fela ba re ke nna maloi.

**110 508** 1,328 Sebaka sa re bjale ke dikwile, a thoma a wêla tsela. A ya a fitlha a dumedišana nabo. Leina la sebaka sewe e be e le Makwale Saai. Ke rumilwe mo ke ba ga Madike, ba re e sa le o tlisa ngwana wa bona, b ale ba bona lebaka le fo-feta. Bjale ba butsiša gore o reng ka mosadi wa gago. Ke tla fo tla ke mmona, a fo dula. Byang, gape o swanetše go fo dula. Nkabe o fe mabaka o se ks wa fo re a dule ga gabon kantle le lebaka. Lebaka ga le gona, lebaka ke la gore ba nyaka go mmolaya. Ke moka ke lona lebaka la gona.

1,329 Madike a dira gore a bitše ba gabon. Ka morago ga mo sebaka setšo boyo, se mmontšitše gore o re a fo dula yena o tla tla a mmona. Ge ke mmotšiā lebaka o potše fela gore o mo tshabiša gore ba ka mmolaya. A bitše ba gabon, ba a tla. A ba bega taba e ke bona mokgonyana a tlisa mosadi yo wa gagwe. O re o swanetše gore a dule mo, ka lefe, a re ke mo tshabiša gore ba ka mmolaya. Bjale ke le bitšetše yona taba owo.

**111-509** 1,330 Mosadi bolabola molato wa gago gore o go rakelang. Taba kg lo ba nthakela b loi, le ge ba utama. Go ile gwa hwa ngwana a sa babja, bjale go bonogala gore ba tsamaile ba kwelle lehu. Ke a bona ditaba di ntsha nna. Ke kgopololo ya ka e šu ba mpotše. Ke moka mowe ke gopolelago ntahé. Jewe ba ilego ba mpotše ke se, ba itše ba hwetsane basadi ba bangwe ba repana. Bjale mowe thepanong ya bona, ba re nonna le mosadi yo mongwe wa bona yo mongwe o swanetše go hwa. Bjale ba re ke gopola gore baran na goba bona. Ke ge ba re ba ntshabiša. Ke moka ke feditše.

1,331 Ditaba di a kwala, bjale o dira ka go se bolabole lebaka. Taba ya mohuta o ke swantsha le ya Madome Moeng o ile a dira ka ona mokgwa o. Go riale ke Seriri Maleša. O be a dira ka mokgwa owo, a direla gore a nape a tlhala. Bjale ditaba tše bona di ile tše fela ba le

kgorong. Kgoro ya lekolla mosadi gore a boele bogadi. Bjale taba e e swana le e nela. Ba re go kaone gore go direge ka mokgwa owo.

112 510

Temana ya 12c ba iša ditaba kgorong.

1,332 Ba iša ditaba kgorong kantle le go bolabola ka gae. Molato ke mokgonyana ka' gobane o ile a re a ke nyake dikwala. Ba di iša kgorong ya ga Masumu. Bjale ba amogela ditaba. Ge ba di iša kgorong a ba ka ba mmotsa gore re a feta. O ile a makala fela ge a bitsiwa ka kgorong. Molato wa ka keng, morumiwa a re o bitsiwa ka molato wa mosadi wa gago le ba ga makgolo wa gago. Aowa ke di kwile ke tla ba gona.

1,333 Dirurubele tša diryana ga di na maano, maano a na le maswelebete. Ke seema se tlhabile ke Seriri Malesa, motlheng Phupu a yo thoma go mmotsa ditaba tša ge a bitsiwa ka kgorong. O ile a mo tlhabela seema sewe. Bjale monna a gakanega a butsisa gore ke goreng. Dirurubele ke bana ba boweng bjona ba apara dikobo tša makgowa tša ditsweu eke ke dirurubele. Bjale rena ke rena maselebete (maphethophetho). Milao wa rena maselebete taba re botšana ka se gae. Ge esitile ke gona e kgonago e ya kgorong. Ke di kwile ke tla ya fela ga go na polabolo e ke tlago e

113 57/ belabolago.

1,334 Letšatši la fitlha lewe kgoro ya ga ba beela lona. Ke lona letšatši la katlholo, lekgotla le lona a fitlha. Mmudi wa lekgotla a ba betisia gore ba melato le gatlhane ba dumela. Bjale a re go banna e e re thetsetsaneng, bjale ro tsena ditabeng. Pudi motlhao ba melati ba e ka tlase, ba go tlhoka melato ka kgakala. Aowa ba dira bjale. Ba begelwa molato owo ba fapani ba fapanego ka ona.

1,335 Madike. Morena lekgotla ke tlile mo ka makalo. Ke ile ke dutši kgorong e sa le ka moswanyana ka bona Malesa a etla le mosadi. Aowa, a fitlha a dula

RM/

K34/82

le nna kgorong, ra dumedisana wa mosadi a fetela ka lapeng. Ka morago monna le yena a fetela ka lapeng. A botša makgolo wa gagwe gare mmitsétseng makglo a tle ka mono lapeng. Ke ge ba mmitsa ke ya ka ka lapeng. Bjale ke ge a yo mpotsa gore o tlisitse mosadi. Ka re go yena o swanetse go nyakela wa gabore kgone re bolabola. Ke ge a tloga a napa a ile. Ke ge ke romela sebaka a e ya a fetela ka gore a fo dula o tla tla a mmona. Ke ge ke dira gare ke tle mo kgorong pele ga gore ke fo dula nne. Ke moka ke feditsé dikgoši.

1,336 Phupu Malesa, morena lekgotla ke maketsé kudu ga ke bitsiwa mo kgorong. Nna ke ile ka botša makgolo gore a be a ntswarctsé motho yo wa ka. Ke tla tla ke mo agela ngwako kantle ga legora la gagwe. Ga go na taba ewe ke mo tshebisago yone. Ke n kwa bjale ka ge e le nna monna gare ba nyala go dira mossadi mokgwa goba nna. Ke mokgwa ewe, ke dirilego gore ke tle ke mme ga gabo. Ke tla baya ke mo agela ngwako wa gagwe. Thobela dikgoši.

1,337 Mosadi motlhomong o na le mantau a o ka bolabola. Ge a le gona o ka no bolabola. Malema, thobela nna ga go na taba e ke tsabago. Ke no kwa fela ge ba re ema, ke go iša ga geno. Bjale ge ke butšia gore molato keng ba re ke twetsane basadi ba bangwe ba repana, ba re, mosadi goba monna yo mongwe wa bona o swanetse go hwa. Bjale ba re, ba ntshabiswa taba ewe, ke moka.

1,338 A re kwe kgogotswadi, ba re ser. ri Malesa. A ema a re morena lekgotla nna ga go a taba e nka le botsago. Ka baka la gore le ge a dira ditaba taewe, a ka di bona, a ka a mpotsa. Ke no makala fela ge a tlo mpotsa gore re nyakega kgorong. Ge ke mmutsisa gore molato keng, a mpotsa mosadi wa gagwe ge a mo lítše ga gaboo. Ke ge ke mo tshebile go mo ganela ka gobare taba ge e tla ya kgorong, re thoma ka go e bolabola ka gae. Ke moka ke feditsé. Fela thepane ge e tla ba thepa, e memaretswa dithabing tsá ditlhare.

K34/82

1,339 Ditaba ke tsewe lekgotla g riale ke mmudi wa lekgotla. Lekgotla la re ditaba di a kwala, bjale e di na thito. Bjale ka go mongalabje 'alesa a setse a bolabotsé. O re thepane ge o tla ba t epa tshetlo e mamaretša dithabing tsa ditlhare. Ya mamaretša thabing ka e tee, thabi e swanetsé go robega. Bjale ka go riale mowe, a re kwe moraki a ra mo kwa gabotsé.

~~116~~ 514 1,340 Motala Mongale a re aowa lekgotla le tla re tseela lebaka. O b labotse taba kgolo go setse fela gore a butsise diputsiso. Bjale o ka mmutsisa aowa motsusi wa letlabo a se mmolai wa lona. Aowa a se kgapeletso. A thoma o ke o mpotse Malesa, ge o mo issa ga gabo o mo tshab sa gore ba ka mmolaya, a dumela. Ga go na le se sengwe sewe o mo tshabisago sona, aowa, a se gona. Bjale wena o tla tshabela kas, ka baka la gore ke nna mong wa motse ga go na botshabelo. Mowe ga batswadi ba gagwe o bona gore ke leriba la go tshabela lehu. Ke re kotse motlhomong a ka ya a tseyo matsatsinyana.

1,341 Wena o ke o mpotse gore lehu o wa le bona ka matlho a gago, aowa, bjale bolabola taba taba. Ewe o rakago motho yo ka yona aowa, taba ga e gona ewe, aka go botsag: kantle le mowe ke setsego ke bolabotsé. Moemedi wa lehu la baloi keng le dikwatana. Bjale o seta keng go thibela ka tsona. Karabo ya tihoka. Bjale o tsebe gore wena o tlhala mosadi ka maano. Ka go riale mowe o tla loba. du a fase.

~~117~~ 515 1,342 Lekgotla la re araba potso, e ge o isitše mosadi ga gaboe pelaelo a e sa le gona godimo ga gagwe. E swanetsé go ba gona ka gobane ke mosadi wa ka. E fa ba e le pelaelo ya mabapi leng, a ke kwe. Re ra gore ntlo le dikgomo. Le mputsiša diputsiso tse ke sa bolabolago tsona. Gona lehono o wa dumela, gore re dumelle batswadi ba du le ngwana wa bona a dumela. Di a kwala ditaba di swanetsé go iswa selepeng.

1,343 Ba iša ditaba selepeng kgosi ka lebaka lewe e be e le totabeya Masumu. Selepe sa re botsang monna a e bonyela mpja a gafe mosadi a le gona. A mo gafe ka kgomo. A boela a mmotsa gore ba re sepela bonyela mpja, lo gafe mosadi o le gona. Taba ya bobedi o mo gafe le batswadi ka kgomo. O ile o nyaka go bolabola ba re selepe sa rema se remile. Ga go sa na polab lo e o ka bago wa ba o sa e bolabola. Tswang ka lekgotleng le e bonyela mpja. Le sinya sebaka re nyaka goba re bona e mongwe melato, melato ke e mintši.

118 516

1,344 Ba tswa lekgotleng ba ya bonyela mpja. A bitsa ba gabu a ya nabo. Bjale ditaba ke tsewe ba gesu, ka ditsebe e kwile. Ba re re kwile bjale wena o swanetse go bolabola sa ka pelong ya gago. Ke bolabola ka mokgwa owe ka gobane kgomo a ke nayo. O dumelana lekgafu aowa bjale o reng o bolabola ka kgomo. Ke bolabola ka yona ka gobane ba re batla lokolla batswadi ba dula le moredi wa bona. Gape o tsebe ge o ile wa ntsha kgomo ewe mosadi a e sa le wa gago bjang, gabotse. Ka gobane ke wena o tlhalago le dikgomo o ka se ke wa di bona. Gore o ntsha kgomo ewe o tla bona monna yo mongwe a swarana nae ka letsogo, ba tloga. O ka se ke wa bolabola selo ka baka la gore o mo gafile.

1,345 Ditaba tsa tsogela morago ge e le phuthi ke moka e thubile. O gana gore mosadi ke moka a e sale wa gagwe. Bjale ka gobane ke setse ke bolabotše gore a yo dula ga gabu ke tla dira bjang. Aowa, ga go tswenyse wena o no bitsa motho wa moromag gore ke tlogetse ke molomo a ke dumetse kgafu ewe. A dira bjale.

119 517

1,346 A bitsa Maforwave Tselane a mmotsa gore sepela o botse lekgotla, ke tlogetse ke molomo. Mosadi ke tla boela ree gae. A ya a ba botša mantsu hwe a Malesa. Dia kwala bjale le a di kwa lena ba ga Madike. Mokgonyana wa lena o re ke nyele kgorong. Go lokile ge a bona gore go nyele yena. Bjale ke kgoro ewe e kak bonago ditaba tsewe. Ditaba di kwetse lekgotla ba re, a die ga morena.

RM/

Morena a re sepelang le mmotsae o tswentse kudu gammogo le ba ga makgolo wa gagwe. A ntshe dikgomo tse pedi.

1,347 Ba baetsa mantsu go mong wa molato. A wa kwa Tselane, sepele o mmotsae gore morena o re kgati ya gagwe ke dikgomo tse pedi. A isa kgati ewe ya kgosi kowa thopeng ya bona. A re morena o re kgati ya gago ke dikgomo tse pedi. Motlhale a ja a lle mong wa ona. Mola e be re gakolane ka segae, nka botšana tse di se gona. Sepela o botše lekgotla re di kwile re sa tsama re tiya dikota. A isa mantau aye, a bona. Bjale morena a re ka tsatši la gore a di tlise. Ba ba botše ba re re di kwile ba napa ba 2005/8 bula difate. Ba re go lokile sepelang letšatši ke lona lewe, re le butšitšego.

1,348 Ka lona letšatši lela ba filwego lona, ba tswa ba gapa dikgomo tsela tša tefo. O tsamaile a koloto ba gabu, ba mo kwela botlhoko ba mo koloto. A fitlha a šupa ba kgoro ba re go lokile, a di noba di le mo. Ba roma Pampanyane go bitsa Madike. A ya a boy a nae. Bjale morumiwa a bola gore motho yola ke tswa nae. Dia kwala ngwanaka go riale e le morena. Ba tswa ba mo supa dikgomo tša tefo.

1,349 A ya thopeng ka lewe lebaka go ya Madike thopeng. O ya thopeng ya gore a ntshe sa go tswalla kgoro. A ntsha kgomo a tswalla kgoro ka yona, e ngwe a e gapa a tloga nayo. Kgomo ya molato ga ba ruwi a ya a bitsa ba gabu ba kgobakana ba bolaya. Molato wa bona wa fela o etla mowe. Ba ile ba e bolaya mokgonyana wa bona ba mitšitše. Ka morago ga mowe ba mo fa letsogo a tloga le mosadi wa gagwe. Letsogo lewe ke gare mogale o wa ga lifiswa, ka moswana o tla tsoga a boeletše. 2015/9

1,350 Molaudisi wa ditaba tse ke Maforwane Tselane le Seriri Malema. Ga ba belegwa mo nageng e, ke bafaladi. Ba fitlhile mo nageng e le satswadi ba bona, bona e le badisi ba dikgomo. Go bolla ba bolotsa mo ba bolotsa mphatho ka

o tse. Ba bulutsítá ke morena Ntshobjane e le gore ba ile ba hwela ke mong kgoši ya bona ya go thoma go ba bolotsá bodikana. E be e le Mohumagadi Marebole. Mphatho wa bona ke Mathuba.

Temana ya 13a boloi bja mo bolaya naga.

1,351 Boloi bjo bja go bolaya lesaba, ke boloi bja letšatši. Bjale boloi bja mohuta ows a bo nyaks go tseba ke mosadi, bokaone ke monna. Ka baka la gore pelo ya gagwe ya tlala e phakiša e boela morago. Go na le mosadi yo Ntletla, o be a tsere ke ba ga Lwele. Kgoro ya ga Lewele ke e kgolo, kudu ke batho ba ga Mametsá. Mono ga gesu ba ile ba ba gona fela ka ngwana Masete Mafedise.

202 520

1,352 Mafedise o be a tsere ke ba ga Lewele, monna wa gagwe e le Mafiri. Bjale a mo raka ka baka la boloi a loile ngwana wa mogadikane. Bjale ke ge ba mo raka a boyo mono ga Mohlabe, ka gobane batswadi ba gagwe ke beng ba naga. A tla a šotlha a belega Mabolane. O belegile a le mo nageng e a belega ke setlholtlolo, empa lelopo i gagwe ya noba lona la ga Lewele. Mogadikane a salwa belega ngwana leina ba re ke Kolo. Kolo a tseyo Ntletla. O mo tsere ba sa dula tshokwe, a tloga nse a ya a dula Matloumeng. Kolo a ya a hwa gona.

1,353 Banna ba bangwe ga ba na le basadi ba ya lebala gore basadi ke manaba. Ba bolabola dilo ka moka tsa ka pelong tsa bona. Le dilo ka moka a mo supa. Kganthe mafelong o tlilo mmolaya ka tsona. Monna wa gagwe ge a tla ya Matloumeng o ile ka baka la go rakiwa. Ka boloi bja gagwe bja go beya letšatši. Bjale a ruta mosadi wa gagwe go beya letšatši. E le gore le yena ke matswa a dikgona bjale a mo oketsa ka go beya letšatši.

203 521

1,354 Sello sa monna wa gagwe a re ke tla lla sello sa monna wa ba letatadimeng, a ke nyake go disa ke di agabi tsa lefase. Bjale polabolo ewe a ya ka ya tlhokomela ke motho. Ba bangwe ba e beya ka dipelong. Dikgopololo

ba gopola gore o ra motho yo a bolailego monna wa gagwe gore letatadima le tla mmolaya. Letatadima ke mowe go tlhogago le bjang, bjale go omile kudu. Bjale ba gopola gore o tla ndisa ke lona. Ka gobane moloi yowea loilego o tla wa a tiya ke lona a napa a hwa. Digagabi tsa lefase ba gopola gore go sintswa letsua le le ngwe o loma ka noga wa napa wa hwela seelong.

1,355 Diagopolo tsa batho di gopolela go sele, yena mong a gopola mowe. Kgopolo ya gagwe e kgopotse gore lefase le tla oma, dibjalo le nabjane di tla hwa. Digagabi ka moka di thaba ka go kwa mmoro wa kwa mathoko ka moka di lla. Le bona batho ba bjale gammogo le dipholofolo di kgana ka mokgwa o di ka kgonago. Digwegwe le magokolodi di tlatstse masata ka mollo wa tsona. Bjale a nyake sello sa mohuta owe.

~~24# 522~~ 1,356 Selemo sa fitlha pula ya tsheola ya tsheola. Pula ewe a ba leme ka yona ba letela gore ngwana ka moka o mele. Go bjale ka pula ya mathomo ewe ba rego ke kgokgola moka ka morago ga yona ke yona tsheola. Bjale ba tla thoma go lema ka pula ya boraro. Kganthe mosadi o topile lerothi la pula ya kgokgola moka le la pula ya tsheola. O dirile ka mokgwa o, a ka kgonago o bspotse. Dipula tsa fo thoma gona mathoko mowe lefaseng la Matloumeng e tsheola. Selemo sa fela, ba bolaya ke tlala gammogo le yena modira tsona. Pokolo e bolaya ke mokotla wa go tsama ba sekela.

1,357 Ngwaga wa fela ba tsama ba sekela. Gwa tla selemo sa bobedi gwa ba bjale kapele. Naga e ka se ke ya no hwa, re lebeletsa ka matlho, lesaba le ka palakana go riale e Morena wa ga Mametsa. A dira gore a tsame a ekwa gore molato keng, pula e sa nego. Bjale ditaba tsa bola-bola gore go na le mosadi wa nong. Nong ke gore wa motlhologadi, wa go bina phuthi o napola fase ka monwana a supa godimu. Ka go riale mowe o re o lla lehu la monna wa gagwe. Ke yena yowea beilego letsatse.

205 523 1,358 Kgosi ya boyo ya bitša pitso e kgolo ya banna lebasadi. Ba ya bakgobakana kgorong ya mosate. Bjale kgosi ya ba botša gore naga e ya hwa ka baka la letšatši. Ba re le rena ka matlho re a bona thebela, bjale di tseba ke wena kgosi. Rena dilo tsa rena di godimo ga gago. Bjale le nthelletseng le mna pelo ya ka e botlhoko. Ka go riale mowe ke lekile ka matla gore ke tsame ke ekwa gore molato keng. Bjale ditaola di tiya mosadi yo mongwe wa nong wa mmmina phuthi. O napola monwana wa gagwe fase le godimo o re o lla sello sa monna wa gagwe. Mosadi yowe ke mang. A gwa ka gwa ba le motho yo a bolabolago ba re tuu.

1,359 Kgoši ya re le ge le mouta mna ke ya mo tseba. Ka lehu la Kolo, ge e be le sellong a lešu la kwa polabolo e ngwe. Bewe ba liego ba ekwa ba ile ba dumela gore re ile ra ekwa. Ya gare keng ya gore sello sa monna wa ka ke tla se lla letatadimeng a nyaka go ndisa ke digagabi tsa lefase. Ke mang mosadi yowe ba se ke ba mmolabola ka leina. Ba fore ke mamondi, le ditaola di teile ka mokgwa owe, ka nnate ke letatadima.

206 524 1,360 Ba ntsha mmolai wa naga ba mo dudisa gare ga lesaba. Bjale kgoši ya re o ke o re botše gore naga o e bolaya ka ba a le lerego eng. Ga ke di tsebe ke no kwa fela mohu a re ka tšatši la sello sa gagwe ke bolabole ka ona mokgwa owe. O dirile fela ka polabolo a dumela. Mo tlemeng ke taelo ya morena ba mo tlema. Ara lesaba gore katlholo ya gagwe e swanetše go ba efe. Ba re o swanetše go lefa ka morago ga tefo a yo tlosa dilo tsewo tsa gagwe. Ge le re a lefe o lefela mang, o lefela kgosi. Bjale selefa sewe sa gagwe se tla e netsem naga e aowa, bjale go tla ba go thusitseng, karabo ya tlhoka ka gobane naga e enetsa ke pula fela.

1,361 Ka tšatši lewe letšatši e be le sa fisi e be le ntsha ka ga tshwene. Ke gore e be le fisa kudu, motho ge a dutši moriting a sa nyake le go tloga. Bjale morena a re go masogana sepelang le robe dikgone. Ba ya ba r·ba dikgone

ba boyo natsa ba fitlha ba di beya kgorong. Bjale morena a re go tsatsang mollo kowa letsatsing. Be ya ba gotsetsa a re go bona motseng lo mosekametsa mollo ba dira bjale a sekametsa mollo ba o tlemile.

207 525 1,362 Motso wa batho a e swa letsatši ka moka.

Ka go riale mowe ba direla gore a tsebe gore mollo a o nyakege. Ba gabu ba leka ka matla go ntsha dilo tsa go mo tlemolla mowe ditsaiping. Kgosi ya gana ya re ga tlemollwe ka selo o tla tlemolla ke nna ka lebaka le ke nyakago go mo tlemolla. Dilo tsewe tsa lena sepalang lo sella bana ba lena tlala. Erile ge letsatši le ya madikelo ba kgona ba mo tlemolla. Ba mmotsa gore o e o tlose dilo tsewe tsa gagoo. Wa goma wa boesatša bjale o tla bolaiwa ka mollo, bjale ka ge le wena o bolaya lešaba ka mollo.

1,363 Kganthe ba ela mogadi borwa go ela motho borwa ke go mo utamela go se mmotse onete. A ya a tlosa dilo tsa gagwe, pula ya na. Ba re go bona gore pula e ana ba ya gae gagwe. Ba molokisa dibjana tsa gagwe ba napa ba mo raka a tloga. Masgana ba mo felegetsa ba ya ba mo gomela nokeng ya Kubjaname. Ba mmotsa gore letsatši ka le tee, ba se sa 'mona ba mmuna ba ka mmolaya. Ba boela ba botsa morena gore re mo gometše nokeng ya Kubjaname, a re go lokile bana ba ka.

208 526 1,364 Ka mosola wa noka eba gona le x motse wa monne yo ba gabu ba re ke Magatikelo. Ka gobane e be ba etswa ba mo rwadisitše dibjana tsa gagwe, ba re mowe ba mo gomelago ba mo fa dibjana tsa gagwe. O be a na le ngwanax wa motlhankana leina e be ba x re ke Magwagwa. A kgona go sepla ka nosi. Bjale a bona gore-dib ansa ka se ke a di kgona. A ya ga mong wa motse a dumedisa go be ya dibjana tsa gagwe. A mo dumella gore a di bee ke moka a thoma go rora a isa mowe motseng owo. Letsatsi la ba le a dikela, anapa a kgopela le malao. Mong wa motse a re go lokile, moso ga o na lesidi, ke moka bo sele.

1,365 Ka moswana ga bo sele a napa a thoma tsela ya ~~ya~~ go ya ga Lewele wa go dule ga Nohlabe. O sile-diphatlho

tsa gagwe mola a go dumadisa ga gore a r' bale gona. A ya a fitlha mowe motseng wa Mabolane. A epega ka mokgwa o ba o rakilego ka ona. A no dumella gore a dule motseng. A goma a ya a rwala di shatl o tsa gagwe, ka moka ga t'sona.

219 527

Temana ya 14b motse senyalo a tlhoke go boeletša.

1,366 Go gakola moraka. Ka nnete moloi a na lesupi. Taba ewe e ka ke molao wa batho ba go ja ba bangwe batho. Bakeng sa go bolaya ngwana wa gagwe a bolaya moratho wa Mabolane. A gakola moraka wa gagwe ka yena. O sa tswa a tshaba senyalo se sengwe o bile o wa boeletsa. Mohu o ile a babja letšatši ka le tee, ka tsatsi la bobedi, anapa a ba tlogela. Ba boloka mohu ka morago ga poloko a botsa ba gabu gore ke nyaka go t'sama ke ekwa lehu la ngwana wa mma. Ba re go lokile.

210 528

1,367 Motse wa Ntletla o be o le kantle ga legora. Bothakga boyo ja, o be a getse ke Mabolane le yena moratho wa gagwe. Be re ke mogatso rrango rena. Moloi o tsentsha ke yo mongwe ka legoreng. O ile a tsentsha ke mosadi yo mongwe wa mmmina tlou. Yow leina la gagwe e lego Morufane ngwana Saai a gopola gore o tla bolaya yera Mabolane motse o sale e le wa moratho. Kganthe ga go bjale o nyapilla rena go re ba sale ba tswana.

1,368 Sa go ja ngwaneno ka moswana sa o kwa bodutu se ja wena. Sewe ke seema sa monna wa ngaka. Bjale ka ge ba ile ba tswa ba ya dingakeng. Bjale ba ya ba mo hwetsana ngwanana wa mothoka letsobo la kgaoga. Ke ge a ba botsa gore moloi le mo sile gae. Mosadi yo wa mmmina tlou o ile a mmulela kgoro gore a tsene. Le gona lehu e be x le sa lebana yena, mohu yow e be le lebane mogolo wa gagwe. Mosadi wa mmmina tlou a re wa gagwe e tla sala e le mong wa motse. Moloi yow e tswa a rakilwe mowe a goba a dula gona, ka baka la go beya letšatši. Kgosi ya tlho a re tiya molato wa yona. A tiya morapi yow e lego Morufane a re o t'sa ya o mmotša.

1,369 Ge ba fitlhile gae, ba robala. Ka moswana a tsoga a ba kg bakanya kgorong. Basadi be motse gammogo le barna le bawe a agisaneng nabo. Bjale a laodisa dipolabolo tsa ngaka ka moka ga tsona. Yowe a goba a le gona a ka no nkgakolla mowe ka lebetseg. Ba re awa, go bjale ka mokgwa owe, o laudisitseg o ka ona.

~~211~~ 529 1,370 Mabolane are le a kwa ke ethuta go tswara phaga. Le ga ke thuta batho ba tla re ke mokgwa wa papagwe go bjale ke sekone. Le a nkwa ba bina phuthi ewe re rego bakone. Go tloga lehono basadi ba babedi a be tloga ba e yowe ba go ratago. Mo motseng wa ka a ke sa nyaka go ba bona ka leitlho la ka. Ba leka gore ba ka pipitla gore a ba lesotse, emma a gana a re a ke sa nyaka go ba bona. Leitlho ka le tee le tlhoile ke selabi. Ke gore ba bolaila ngwanabo bjale o setse a le nosi. Monna wa ngaka o bolabotse a re sa go ja ngwanano ka moswana se ja wena.

1,371 Ngwana wa tati re mmuna ka mereto. Ke batho ge ba labola ka matheko. Ka gobane o barakile a ka a sala taba ya dikgomo morago. Ba ile ba ya magagabo be le nosi, ba isi ke motho. Ga thome papagwe le yena o ile a raka Makgobela le yena umago Mabolane. A ba raka ka ba a la boloi le yena a ka a nyaka dikgomo tsa gagwe. Bjale batswadi ba re ga go na taba dulang. Ge go na le taba re tla bona ba etla. A gwa ~~212~~ 530 ka gwa ya motho. Ke moka be napa ba dutsi ga gabô.

Temana ya 15a Mabolane a tseisa morwa wa gagwe mosadi.

1,372 Morwa wa mokgalabje yowe ke Mafiri, ba mo reletse leina la papag e Mabolane. A mo tseisa mossadi, moredi wa Phasuku Mohlabe. Leina la mosadi ke Motsopi. Ba mo nyala ba uneka ka bothakga a ba ka ba tshabiisa. Motlheng a tsenago mokgani o wa kgana. Ba fela ba re a tsena ge a la re a ka se tsene, ka kgoro ya bakane. Metsi a ka metsi a ka a ka khutsa ge. Bjale bjale ba akela ngwetsi. Go fitlhela ba ba tshela ka metei ba tsena ka ngwakong. Go fedile ka moka

K34 /82

ba bikile.

1,373 Ngwetsi o ile a bekelwa lapeng la 'Matswala wa gagwe. O ile a speya mowe lapeng la mmatswala wa gagwe, lebaka la go lekana ngwaga ka moka. Ba sesu ba mo tlhatlela tša gagwe dipitsa. A ka a phakiša go fetoga ka pela a tšaya mengwaga e mmmedi. Monna a eme a kitima le dingaka. Go ile ge go tsena ngwaga wa boraro ya ba gona a imago.

213-53/ 1,374 Ngwana wa noga ga na nogana. Mmago Motsopi ke Malehu bjale mmago Malehu ke Malebonyane monna ke Masefane Masete. Malehu ge a yo a speya ga Mohlabe, ga ka a lošiwa.

Aowa o ile a ya ka baka la boloi b'a mmagwe. A loile Maseboko ngwana Maeekoma. Ba rera gore o swanet e go bolaiwa ka gobane metlheng ya kgale moloi a loya motho o be a bolaiwa le yena. Tlhogo ya motho e lefa ke tlhogo ya mmolai. Bjale tshebi a e ke e tlhoka ba ile ge ba ile ngakeng, ngaka ya ya ya tiya vena. Bjale ta ge e le mosadi wa ga Masete e be ba sa ya nae, e be ba filo tswa ka se gae, sa bona fela.

1,375 Ba re go bova gae, ba botsana gore ba kgobakane kgorong ya Phasuku. Bjale a tlhalosetsa ba gabu yowe a bolailego mosadi wa gage. Bjale ke ra gore go swanetse gore goreng. A go rumiwe seba a ga Masete go ba tsibisa gore mpja ya bona, e bolaile mpja ya rena. Ba romu sebaka ea ya ga Masete, sa fitlha. Sa ba botsa gore ke rumile ke ba ga Mohlabe, ba re ba lla ka lena. Ka beka le gore mpja ya lena e bolaile motho wa rena.

214 53/ 1,376 A fetola sebaka ka gore ke go kwile senela o ba botse le nna ke sa tsibisa ba gesu gammogo le batwadi baz mosadi. Pele ga gore a moi fetole ka mokgwa owo o ile a bitsa banna ba agisarego nabo gore sebaka se bolabole le bona ba theletsitse le yena moloi a le gona. Go eleletsa gore ka moswana ba se ke ba sekha. Bjale ge a tlhalositsa ka mokgwa o be mo rumilego ka ona ba gafela moloi gore a fetole. A ganetsa ba re ge o ganetsa o be o ganetsa o reresa. A napola monwana fase a supa gedimo. Bjale yaba gona sebaka se tlogago so laudisa ka mokgwa o, moloi a ganago ka ona.

K34/82

1,377 A bitsa ba gabu gammogo le batswadi ba mosadi. A ba botsa letšatši le ba swanet eg go tla go kwa boloi bja mosadi. Aowa ka lona letšatši lewe a ilego ba tla ka lona, ba tla ba gatlhana uowe kgorong ya bo umitsi. Ge a bona gore ba kgobakane ka moka. A thoma go ba tlhalošetša taba e a ba bitseditsego. Le bitsa ke nna batubatse ka baka la mosadi yo. Ba ga Mohlabe ba rometse sebaka se go ntšibisa gore mpja e e ba bolaille. O loile mogatza Phusuku. Ke le bitsetsa yona taba ewe.

215 533 1,378 Ba re tuu, ditaba ke tsewe batswadi ba mosadi ngwana wa lona o loile motho wa batho. Papago moloi a begela mmago moloi. Mmagwe a re a ke tsebe motlhomongwe ba mo reresa. Fela ga e le nna a ke tsebe modiro owo, kera le setlhare sa mala ge a loma a ke se tsebe. Di kwa ke wena papagwe ngwana a ka mmolega ke noši, ke mmolega nago. Papagwe a re re a kwa yena moloi gore ba mo reresa goba aowa. Le yena a re ba nthoma ga ke tsebe taba ewe. Gape o se ke wa noba o gana taba o e tseba o nyaka go re bolaisa mosepelo wa maaka. A napa a napola monwana fase a ſupa godimo. Gona ka gobane ſo o wa gana go kaone re kopane nabo re kwe boloi bja mpja e.

1,379 Ba roma sebaka sa ya ga Mohlabe sa go ba botsa gore mpja ya rena e ya ganetsa. Ka go riale mowe re nyaka gore re gatlhaneng nabeng, re kwe ka tsela e a loilego ka yona. Sebaka sa ya sa fitlhetsa mantsu awe. Bjale bona ba re di a kwala, motho ke wa go kwa ka noši. Jepela o ba botse ba tlhwe ka moswana fela ka mogo ba tla le nna ke tla ba ke butsitse ba gesu. A gona a ya a ba botsa,

216 534 1,380 Ka lona letsatsi lewe ba le beilego yo mongwe le yo mongwe a re go tsoga a ba ka motseng wa Phusuku. Bawo ke ba leloko la gabu Mamondi. Bala ba re tlhakana sono ga e na leeto, leeto ke la gore e rieng. Ba ya ba kgobakane motseng wa Masefane pele. Bjale ba re kowa ba kgobakane ka moka ba kgona ba swera tsela. Ba ile ge ba fitlha ba hwetsana

K34/82

bala ba ba letetse, ba fitlha ba dula fese ba dumedisana nabo. Ba ga Masete ba re go sebaka sa bona, botsa ba ga Mohlabe re fitlhile. A ba botsa ba botsana ba re ba kwala ke nosegare le ka bolabola.

1,381 Phasuku Mohlabe a ema a re morena. Sebaka se se bitsitse ke nna, ka baka la lehu la mosadi wa ka. Ka morago ga lehu la gagwe ke ile ka tloga le ba motse wa ka go tsama ke ekwa se se llego mohu. Bjale ditsaola tsa bolela gore le ſile moloi gas. Moloi o loile mohu ka baka la gore monna wa gagwe o be a kgathile mohu e le motlabo wa gagwe. Bjale o re o mo amoga monna. Ka tſatſi le lengwe o ile a ba tlhabela mokgosi ba le ka babedi, bjale nna ka di kwa ka homola. Bjale ngaka e laudisitse ka mokgwa ows. Ka ditshupo tsewe ka napa ka tsebe gabotse gore ke yena mosadi yo. Ke ge ke mo romela sebaka. Ke moka ke feditse, nna ke lla ka yena mosadi yo.

1,382 Ditaba di kwa ke lena ba ga Masete ge e le Mamundi, mantsu a gagwe o bolabotse. Ba begelana ditaba. Bjale ba re ditaba di akwala rena ga re tsebe ſelo re bjale ka mamundi ge a be a sa tsebe. Lehono o kwile ngaka e mmutsitſe nnets, bjale ka ge a thomile. Motlo yo a ka tsebago ke yena mmolai wa batho. Le ka begela yena gore le ga lehono o sa fo ganetsa. Sidiwe moloi a re ke a di kwa. Bakeng sa go loya mohu a ke tsebe. Ge e le dipolabolo tsa go robala le monna wa ka tſona, ke ile ka bolabola. Nka be motlhomong e fo ntſela dipolabolo tsewe gona e be nka dumela. Ke gana boloi bjona a ke bo tsebe.

1,383 Bjale ka ge moloi a gana rena re ſita go dumela, ka gobane ge a dura mediro ows mobe e be re se nae. Le a kwala nna fela ke le thomile. Bokaone ke gore re gataneng dinao. Ba dumela mowe. Bjale molao ge batho ba etswa ba tswa ba lekgorong. Mamundi o swanetse go isa ditaba kgorong.

#### Temana ya 16b Phusuku a isa ditaba kgorong

ya ga Mohlabe.

1,384 A isa ditaba kgorong ka baka la phapano ya gagwe le

moteiwa. Bjale morena a smogela ditaba tsa bona, Ba mmotsa gore ka tsatsi la gore o bitse ba geno o tle nabo. A dumela ke moka a napa a bula difate ba re go lokile fela o se ke wa lebala letsatzi. Ba rompa pampanyane go tsibisa ba ga Masete gore le a nyakga ka kgorong. Ka molato wa lena le Phasuku wa go loya mosadi wa gagwe. Re di kwile ngwana wa kgosi re tla ba gona.

1,385 Ka lona letsatzi lewe ba kgoro ba lebeilego gwa ba phuthi sala le lenaka. Ke gore yo mongwe le yo mongwe wa bo leloko la moloi le wa bo leloko la moloiwa ba tsogela kgorong. Ba fitlha ba katelana kgorong. Ba lekgotla le bona ba tla. Ba tlilo kwa ditaba tsa boloi.

229 537 1,386 Ba ba butsisa gore le kgobakane ka moka, ba dumela ka moka ga bona. Ka lebaka lewe kgosi e be e le Maphuphe. Ke lebaka la mo baloi ba sa bolaiwa. Bjale baya ba bega morena gore batho ba kgobakane. A ya a dala kg rong, bjale a re go mmudi wa lekgotla ga fela ba fapane ditaba. Re di kwe gammogo le lekgotla le kwe. O ba botsa gore a se ditaba tea go se-kwiwa, ke tsa go fo kwa, ka ditsebe. Batho ba ka no butsiwa mowe ba hwetsanago tsela ya go butsiwa ga go thibelwe. Phasuku o tla ema a re tlhalosetse ka mokgwa o a llago ka ona, ka morago go tla ba mmolai wa batho.

1,387 Phasuku Mohlabe a ema pele ga banna ba lekgotla. A re morena le lekgotla ke tlile mo ka baka la dillo tsa ka. Ke hwetswe ke mosadi bjale ke setse ke le mo dillong. Ka bona gore go lla ka meno e pelo ga se mohola, mohola ke go lla ka go kwa ka ditsebe. Ke ge ke bitsa ba motse ke ba botsha gore ke nyaka go tsama ke ekwa leby la mosadi wa ka. Ba dumellana le nna.

220 538 1,388 Ra beelana letsatzi la go lokisa dipobs, tsa go tsama re ija leetong la go ya ngakeng. Go riale e le Phasuku. A ka ka ka ba utela ke ile ta ba botsa gore yo a nago le ba gabu a ka noba botsha. Fela ge ba nyaka go kwa, ba se ke ba tla ka moka ga bona go ka fo tswa ka o tee, go batswadi ba yo mongwe le yo mongwe. Ko go riale mowe ke gore ba yo

sekwe la ka noši. Ke moka ba palakana ba ya go dira dipoba tša bona.

1,389 Letšatši la go tla thome leeto la go ya ngakeng la fitlha. Yo mongwe le yo mongwe a re go tsaga a ya kgorong ya mamundi. Ba swanetse go kgobakana gona ba kgone ba etawa. Ba kgobakana ka moka ra kgona re thoma leeto la ren. A raka ra goma mono, re ile ra ya ra fitlha serolorolo, ra hwetsana ngaka ya mothoka mowe. Re fitlhile mowe ngakeng ka letsubjana. Ra dumedisa ra fiwa tsa go ja ra ja. Ke moka ba napa ba re lokisetse malao a go robala, ra robala.

221 539 1,390 Ke moswana ke ge a thoma go re laola a thoma a re beakanya ka madulo a ren. Bjale a tabelo ditsola tsa gagwe fase. A thoma gore le bolailo ke mosepele le šile moloi gae. Ke mosadi wa umina noko o mmolaela monna wa gagwe o re o wa mo amoga. A ba a bolabola le gore ka tšatši le lengwe o ile a ba hwetsana a ba tlhabela mokgosi. Bjale ka kgodisa ke ditshupo tsewe ka gobane mokgosi ke ile ka okwa ka se rate gore ke di sale morago. Ke ge ke boyo ke mo thoma gore ke yena a mpolailego. Bjale o wa gana ga le bona ke bile ke tla mo ba re ba nyaka go gatana le nna dinao. Thobela, a du-la fase.

1,391 Bjale Malebonyane o ka no ganetsa. A re, nna ga ke tsebe taba ewe. Ngaka ewe e bolabola maka le motlhare wa ge motho a loma nateng a ko tsebe. Bakeng sa go sepela le monna wa ka o be a sepela nae. Le mokgosi owe o bolwabolwago ona, ke ile ka tlhaba. Ke gore e be ke sa nyaka ga sepela nae, fela a loya ke nna. Nka be e ntiela bakeng sa lehufa, e seng mmolai. Ke moka taba ewe a ke tsebe.

222 540 1,392 Bjale ditaba le a di kwa, fela bjale ka ge moloi a gana re ka se ke ra mo gapelets. Ba swanetse go fiwa tsela ya go ya. Morena a re, sepelang lo dira mefago ya lena. Ka tšatši la gore le tle le tšwe. Ba palakana ba ya ba lokisa mefago ya bona. Ka lena letšatši lewe morena a le beilego ba tla. Morena a ba fa monna yo mongwe, gore a sepele nabo,

etla ba ditsebe tsa gagwe. Ba emella ba wela tsela, lehono a ba swanla go b-wela ga e ngaka, ba ya ga e sele.

1,393 Ba ile ba robala kgaufi le motse wa ngaka ewe, ba yago go yona. Erile e sa le ka moswanyana letsatši le sa tswa go tlhaba ba tsena. Yaba o setae a ba bone a re go bona dula gona mowe. Ba issa maduma a bona, ba napa ba bolabola lepolo-bolo e ba tlilego ka yona. Moisi wa maduma a issa, a ba a mo tlhalosetsa le gore ba tlile ka go nyaka ditaola. A re go lokile ke ba kwile, sepela o ba botse. A ya e ba botsa gore ba re morena. Tsewe le tlctsego tsona di kwetse.

223 54/

1,394 Ka moragonyana ga sebakanyana ba bona noga e le ka gare ga bona. Ce ba thoma gore ba palakana, ba bona ba sa e bone. Bjale ba dula dipelo tsa bona di tshugile. Ka moragonyana ga mo noga e tlogile ba bona go etla yona ngaka. Ka moka ga bona ba loma se nko ba re tuu. A fitlha a dula lepatlelong la gagwe a ntsha thoka ya gagwe a ba subisa motsoko ba kgoga. Ka morago ga mo ba feditse go kgoga a boela ka lapeng go beya thoko ya gagwe.

1,395 A gomax a boyo a etlhamile a swere le botshoba. A goma a dula kowa a goba a dutsi gona pele. A thoma go ba beyakanya ka madulo a bona. A tsuya yola wa ditsebe tsa kgosi a mmoya kgaufsi le yena a mmotsa gore wena o morumiwa wa kgosi. Bjale o thaelatse gabotse o e o botse morena sewe o se kwilego.

1,396 A thoma go ba fumisa ba fumela. A re go bona le bolaisitse ke mosadi wa mmmina noko mosepele ka baka la manganga a gagwe ba fumela. Le la la motho wa mosadi ba dumela, motho yowe o hwile, ba dumela. Monna wa gagwe ke wa mmmina tlou, ba dumela. Ka morago ga lehu o ile a dira sekgebako le ba gabo ba dumela, a ba botsa gore ke tsama ke ekwa lehu la mosadi wa ka, ba dumela. A ya ga monna yo mongwe wa ngaka go laola, ba dumela. A le botsa gore mohu o bolaile ke mosadi wa mmmina noko, ba dumela. O tsere ke monna wa mmmina tlou, ba dumela. O mmolaela gore o mo amoga monna wa

RM/

gagwe, ba dumela. O bile a ba hwetsana a ba tlhabela mokgosi ba dumela. Bjale wena wa monna a wa ka wa ba le taba ka taba ewe, ba dumela. Le ge le tloga kgorong ya mosate o itse nka be ba ntiela lehufa, ba dumela. Ge e le bakeng la boloi a ganetsa ba dumela.

1,397 A thoma go ba fumisa, fumang se a fuma. Fumang se a fuma. A taboga a swara leoto la mamundi, a fumisa ka lona fase, a re fumang, ba re se a fuma. O dirile ka kgole se a fuma, wa se wa ſala taba morago se a fuma. Bjale motlhabi wa mokgosi a re bokaone ke gore ke bolae, ke gobane go bonagala gore o mo file, se a fuma. Fume ang, se a fuma. A taboga a tiya Malebonyane a mo kera. Ba re ganetsa aowa, o wa reresa.

225 543 1,398 Ngaka e ile ya mo tsola le ditswaro ya di fega godimo ga moriti wa yona. Go tsola ba re ke go tlhakola ge a no tlhakotse, botswadi be kwa botlhoko ba ntsha tshalete a goma a mo & fa ditswaro tsa gagwe. Bjale ka ge a tlogile gae a ganetsa mamundi, bjale lehono o wele. Ngaka ya setlha naka ya fa, mamundi. Ke moka ba goma ba boela gae. Ba swere tsela ka e tee, ba nya diripa tse pedi, sa mamundi le sa bo moteiwa. Setlhophpha sa bo mamundi se etile pele, sa bo moteiwa se ſetse nthago, ka baka la gore ba feletse ke maatla. Maotö a bona a kgolokgotlha.

1,399 Erile ge ba tsena lefaseng lag gesu, ke gore mowe naga e thomago gona. Ke ge ba thoma go tshela Mošunwana. Naka ya lla e letša ke mamundi a re ke boile nna, ai-a-ii, a ba re ke botse maka ai-a-ii, ke ya tsena ga Mohlabe wa tswela a mo kwala a ge kwala kgole ai-a-ii, ke nna naledi e kgolo x photola naga. Bawe ba le go kgaufsi ba kwile. A homola ba sepele ba tswela pe le.

226 544 1,400 Mapanyeng Mašumu, ke yena ditsebe tsa morena. Erile ge ba fitlha letsibugong la makoloi a re maemela, be ema. Mabothela ba dula b-e ela setlhophpha sa morago, g sa tla sa ba hwetsana. Ba kutsa mōwe nokeng-ya 'orola, ewe kgosi e nwago yona ka kgakala. Ka moka ga bona ba swanetse go

tsenela kgorong ya mosate, bjale ka ge ba tswile ba le gona.

Molao ke wa morumiwa. Ge motho ba ka tlhakana nae a re dikae  
ga ba mmotse selo, ditaba di swanetse go kwiwa kgorong ya  
morena. Yo a nyakago go kwa o tla ya a ekwa gona.

227 1,401 Emang re khutsitse re thomeng ba thakgoga ba  
wela tsela. Ke molala wa tsatsaneng o swanetse go ~~btša~~  
naka, gore baagi ba mowe ba okwe gore ba tso boyo. A thoma  
go letsna naka a re tseetsee, mona le tsebe a kwe, nna ke  
buile, di baibaing tsa bo garepo le mogosi. Ba ile nka se  
boe ai-aii, ke nna maphikuloge yo mogolo ai-a-ii, ke ya  
putla ke libile segodikane moseding ai-a-ii, ga mafoladi  
a mogosi ai-a-ii. Mona le tsebe a o kwe, ke buile nna,  
setlogolo sa ga Mašumu a se kgwese monamalla.

228-545 1,402 Ke lebaka la madula gae, ba di kwa baagi ba mowe.  
Bawe elega ba gabu, nefulukwane ya lla, ya lla e setse  
mokgani morago. Ba leloko la ga Masete tshetlo e hwile le  
moludi. Ba tswela pele le mosepele. Ba ile ge ba le  
Ke mowe go lemago batswadi ba mosadi yo a Malebonyane.  
molaleng wa matsekaneng. A goma a letsna naka a re, mona  
le tsebe a theletse, ke putlile nna mathopholane, naledi  
ya meso ai-a-ii, nkobo le kgano, kgane e letse mang ai-a-ii,  
nna ke phepetse Mohlabe wa tswele wa mo kwala ai-a-ii, ke  
putlile nna maputlakanye, ai-a-ii, ke lebile ga Marebole sa  
ga Popela ai-a-ii, mokgofsi mokgokgorogi, ai-a-ii, mokgofsi  
umona tsa kgaufsi a ukomela ai-a-ii.

1,403 Notseng wa ga Methake, mokgosi wa se ke wa kwala,  
ka gobane go wele ngwana wa bona. Bjale ke moka ba yo tsela  
serobeng ba tsena ka kgoro ya mošate. A letsna naka a etheta  
ka mokgwa o a ka kgonago. A bile a phepela le kgoro.  
Nefulukwane e lla, matheko ka moka, bawe ba leloko la ga  
Mohlabe.

229 546 1,404 Ba fitlha ba bokana kgorong bjale ba laudisetsa  
morena, ka mokgwa o ba sepetsego ka ona. Ba mo laudisetsa  
dipolabolo tša ngaka gammogo le go teiwa ga moloi. O ile  
a dumela ra napa ra goma ga e newe ngaka. Kgosi ya re o

sa phekga a re, aowa, le kwile batwadi gammogo le lena ba ga Masete. Ba re ngwana o re bolaisitse mosepele. Go lokile palakanang re tla le botsa letsatsi la gore le boe ka lona. Ke moka ba palakana.

1,405 Ba sala ba rera taba e. Bjale molao ge motho a ile a loiwa ke yo mongwe, moloi yowe o wa bolawa. Bona ba ga Mohlabe a ba na matla a go bolaya. Ba ya bn bega ba Maroteng ba tla b a bolaya ke bons. Bjale mwe morerong wa bona ba nyaka go diya sepipimpi. Ba kwana ka sona sepipimpi bakeng sa kgoromela. Sepipimpi ke gore ba Maroteng ba se ke ba tseba kgoromela ke gore motho mang le mang a bone ka mahlo. Ke gore ke taba e e tsibjago ke botlhe. Ba kwana gore ba tla re bosegoo, ba nekella ba bolaya. Polao ewe a se ya go tlema ka linti, ke ya go diyo phetlaka diatla. Sepipimpi re apa kgoromela, khuta marama re hwa nayo.

239 547 1,406 Sepelang malaong e tle re ka moswana le nyakele masogara le tle nabo bosegonyana. Le tle le tswe lo phetla mpja ewe. Ba palakana ba ya ba robala. Ka moswana ba tsama ba botsa masogana ka sephiri gore ge letsufi le tseyatseyal le be kowa mosate kgosi o wa le nyaka. Sera se rapilwe ba tla ya bosegoo. Go ya sera ka gobane gwa ya batho ba se bakae a ka tlhaba mokgosi ba bolaya. Yo mongwe wa bareri ba taba e rile ge letsufi le tswara a nekella a ya a ba seba gore sa lena sef fedile lehono ba tlilo bolaya mosadi yo. Mememengwana o bola koma a e bone. Ka go riale o wa ba kometsha gore ba se kaba mmolaya. A goma ka bjale a leba mosate. A ya a ba tsenela pele, ge ba fitlha ba no hwetsana a ba lotetsé.

1,407 Nyatsa molala e bwile moleleng ke monna ora mosadi tsoga a tshabe. O be a sa kgole a gopola gore ba sa tla ya ba bolabola ba kgona ba romela batho go tsibisa ba maroteng. A tsoga a tshabe, a ya a robala šakeng. Erile ge meso e nkga a phara thaba a tswa ka sefate sa ntswale-kgwedi, a fologela ka ga Mokgotho.

~~232~~ 548 1,408 Gare ga bosego kgosi ya laela gore ba yo phetla moloi. Ba ya ba fitlha be kokota lebati, monna a thoma a homola, ba re go yena bula, ke nna mokete. A re kgosi motho wa bosego ga tsibji. A bula a tswa a dula nae lapeng. A re mosadi wa gago o kae, a re lehono e sa le ge letsatši le dikelsu ke mmone. Bala le bona ba tsena a thoma go tshoga ba re mo tlise re nyaka yena. Ka nneta a ke tsebe gore o ile kae. Ba lebella ka ngwakong, ba se ke ba mmuna le ka dithibeng a se ks a bonala. Ga gona o tshabile, nonyana e mo sebile.

1,409 Bjale re tla dira bjang yo mongwe a re bja dumela bo ja kgopa. A re bolaeng monna yo, ba kwana bjale ba re go yena bjale ka ge mosadi wa gago a tshabile re bolaya wena, bakeng sa gagwe. A re di a kwala, bjale ka ge e le nogya ya ka. Nna ge ke motseyga ka tseba gore ke nogya e be ke nore ke motho. Bjale bakeng sa gore le mpoleš, ke ntshitse letolo la go thibela polao ya ka. Ba begana taba ewe, ba bangwe ba re a bolaiwe, ba bangwe ba gana. Ba re re rumilwe e seng go yo, aowa go yo a tshabilego.

~~232~~ 549 Bjale re swanetse go boetsa mantsu a gagwe, morago. Ba kwana ba mo tlogela.

1,400 Ba boela go morena le bosego bjowe, ba fitlha ba mo kokotela. A tsoga a tswela kantle bjale ba mmega gore a ra mo hwetsana re hwetsane a tshabile. Bjale xra re bja dumala boja kgopa, re swanetse go pletla monna. A re la se ke la mpolaya ke ne le letolo. Ra sitwa go mmolaya. Fela le mola le mmolaya e be molato o se gona, ka baka la gore molato o tswile ka yena. Go lokile ke bosego sepelang lo robala, re tla di bona ka moswana. Wena le wena le re go tsoga le xre le mmitsa a tle mono kgorong.

1,401 Ka moswana bala ba ya ba mita ba ya nae, kgorong. Bjale morena a re o tseba gabotsa gore molato o tawile ka wena, a dumela. Bjale ge a tshabile, o swanetse gore o bolaiwe. Ba ile be bolabola a ka ka ke gana, fela ke ile ka

ntsha letolo. Ditaba ke tsewe Phašuku, a re, ngwana wa noga a ne nogana a ke mo rate. A bolesiwe. Ba re gape motho ga na molato, ge o gana gona, o tsebe gabotse gore o lobile. O kilo tseyal a gana ba mmotsa gore a mo tsee a ba a dumela, a mo 233-550 tseyal.

Temana ya 17c Letlabo le ntšhitše ke mosadi wa Mefiri  
Lewêlê yowe elego Motšopi.

1,402 Ditaba tša godimo, tlhogong ya taba go ngodilwe Motšopi. Bjale ge go sa rakiswa lewe, gwa tsoga makgolo wa letlabjana lewe. La boniwa bogolo bja lona, gwa rakiswa lona. Le ge le ile la thoba le ile la tshirela ka letlabjana la lona, newe elego Malehu ngwa a Masete. M'agwe, Malebonyane ngwana Mathake. Bjale Malehu a belega Motshopi ngwana Mohlabe, a tseyal ake Mefiri yowe mathomo a ditaba tša gagwe di hwetswago mo 1372 bjale ge re fitlha mo go 1,374 ngwana wa noga ga na nogana gwa tsoga letlabo le legolo-golo.

1,403 Kgomele ya letlabo le legolo, bjale go boelwa motlhaleng wa letlabjana. Motsopi mmagwe Malehu, Malehu a ka a loya, bjale ka mmagwe. O ile a apeya mowe kgorong ya ga Mohlabe go fitlhela a belega yena Motsopi. Go noba 6na fela.

234-551 1,404 Motsopi o ile ge a thoma go fetoga, a loya ngwana wa lekgatla. Bjale ba tswa ba ya dingakeng. Ngaka ya ya ya mo tiya. Ngaka ewe e be e sa laole ka ditaola, aowa, e be e laola ka motlhaphêlô. Motlhaphêlô e be e apeya pitsa e tshela metsi yona mong e tsatse le ditlhare tsa yona. Bjale ba e bescletše e bele. Bawo ba ilego go tlhapela ba ya ba tlhapa ka go latelana ga bona. Go tlhapa ka o tee, ka o tee, yola ga tloga go tsena yo mongwe o wa tlhapa bjale biale go fitlhela ba fellêla.

1,405 Motlhaphêlô, mokgwa ona wa go tiya moloi, ka gobana metsi ge a bela a kokomoga bjale a re kowa a re, tshautshau a fakela diatla pedi ga tsona a tlhapa. Ge e se moloi a phatlhela ge a tloga a goma a bela, yola le yena a RW/

tsentsha tša gagwe diatla, a goma o photlhela. Go ile ge go tsena yena Motsopi, a huduga, a mo tshela mmele ka moka. Ke moka a mo teile, ke yena moloi.

235 552 1,406 Bo boy a gae. Mabolane Lewele a bitsa ba gab o ka moka. A botša le bona batswadi ba bassdi. A ba tsibisa taba e ngwana Mohlabe o teile ke motlhspšlē bjale o ile go mo tia a thoms gore tlhalosetsa ka ditaole. O ile a ruta mmago mohu boloi bjale ge a mo rutile a mmotsa gore ditlhare tsa ka di a gakolwa. Ka go riale o swanetse go ntsha monna wa gago a gana. Gona ntsha mmatswala wa gago le gona a gana. Ga go na taba e fela o mponetse ntsha letapi lago. Letapi ke gore ngwana yo monyana a dumela ke ge a loya ngwana yo. A ka a phikgisa ngaka. Ke yona taba ewe ks le botsago yona.

1,407 Mabolane a re ga ke thuti go tswara phega ke tswere pedi ditlhagala. Go tlogo le hono lena batswadi ba mosadi tseyang noga ya lena le tloga nayo. Dikgomo a ke na taba natšo. Yo ke ngwana wa ka ketla mo tseisa yo mongwe mosadi. Ba tseyea ngwana wa bona ba tloga nse. Ditaba tsa fela di etla, mowe. Impa bane ba a ba belegago a le mowe ke ba ga Lewšlē.

236 553 Ka gobane o ile o file dula a nyadiwa ke yo mongwe.

1,408 Molaudisisi wa ditaba tse tsa batho ba ba go latelana: Ntletla mmeiwa letsatsi le boloi bja go bolaya batho. Malebonyane ge a loile Maseboko ka baka la lehufa. Le Motsopi setlogolwana sa Mapalekokotlo. Di laudiseitse ke Mabolane morwa Mafedise. Mosadi yowe a go rka ke monna Mafiri, ka baka la boloi. Mphatho wa Mabolane ke Mangana o bolotsa ga na mo nageng ya gesu. O bulutsitsae ke morena Sekwai.

Tsena ya 3 kgoro e va kgona go tseyea mosadi ya  
mmotsa monneng.

1,409 Tlhalo ya go tshaba le monna yo mongwe. Ge mosadi a ile a tlogela monna gammogo le bana ba gagwe, a tshaba le yo mongwe. Motlhadiwa o swanetse go boela ga

K34/82

makgolo wa gagwe a yo ba botsa gore ngwana wa bona o tlogile. Bona le mokgonyana ba swanetša go monyakela. Motlhomong ba re ba sa re ba yakela, ba kwa, ba re nyakellang mono. Ke mo tshabisi o wa ba tsibiša.

237 554 1,410 Go tseya ngwana wa motho ke go kwana le batswadi ba mosadi. Bjale ge ba kwana le mo tlhadiwa o tla ba a boela. Kwano e kgolo e ga mmago mosadi. Ge o ka bona go galefile yena, gona go lokile, o tla boela monneng wa gagwe. Bjale o swanetse go mmoetsa ka selo, ke gore go mogafa. Kgafo ya go gafa mosadi ke dikgomo tse nne. Motlhomong a gana go gafa a re ke nyaka go nyala, yabs batswadi ba rate ba ka se ke ba kwana le polabolo ewe, ya gag ya go nyaka go nyaka. Kgarebe le yona e a tlhala ya tlhanogela tsela ela ya go e lebana ya tseya e šele. Ge batswadi ba sa rate o tla a boy a go yona tsela ela.

1,411 Kgafo e lifiwa ka dikgomo tse nne. Kgafo ena ga e tlhaole, gore mosadi ke mosadi goba kgarebe. Aowa ka moka ga bona ba fo lekana. Go bjale ka tifiso le yona e bjale. Bjale kgarebe e fitisa fela mosadi ka kgomo. Le gona kgomo ewe a e ntsho ke motshabisi e ntsha ke batswadi. Ba ra ke ya go alola magogo.

238 555 Temana ya 1<sup>o</sup>. Go tshabisa mosadi wa monna yo mongwe.

1,412 Bjale ka ge go tlhalositswe gore motho ge a tshabisa mosadi wa monna yo mongwe, o swanetše go kwana le batswadi ba mosadi. Ke gore ge o kware nabo ga gona selo se se tla tewenyago. Go go sala morago gona, ba tla go sala morago. Ka go riale mowe ba direla gore yola a goba a mo tseya a se ke a fa bona molato. A re ke bona ba ntlhadisitsego aowa ba fe mosadi. Ge ba mo fa maditsana a gagwe ba re re fapantse ke ngwana.

1,413 Bjale ka sekaloko Masete, a ya a tlhadisa mosadi wa monna yo mongwe wa ga Mametše. Leina la mosadi ba re ke Mamarumu ngwana Lewelo. O be a tseya ke Manotswane Mauwane.

O mo tlhadisa e sa le kgarebe. Pele ga gore a mo tlhadise ba ile ba thoma ba kwana le batswadi. Ge go bolwabolwa ka batswadi, ga go bolwabolwe ka papago ngwana, sowa, yena a tsebe selo. Go bolwabolwa ka ummagwe, le rakgedi ya gagwe.

<sup>239</sup> 556 1,414 Sekaloko e be e segole leitlho la ka tsogong la mphapa le bwile. A ma a ya ka nosi go losa mothepa. O ile a rom a kgaitsemi ya gagwe Maale. A bolabola le mothepa ba kwana nae. Fela ge a re ke nyaka go mmuna pele ba mmotsa gore o swana le yo no kgaitsemi ya gagwe. Nnene yona e le nnene, ba di yo mo tshabisa bogole bja gagwe fela. Ka morago ga mo ba kwane nae, ba boy a ba botsa mosogana. Bjale le yena a tsibiša batswadi, ba dumelana le taba ewe.

1,415 Taba e ke marumu, ka gobane ke ngwana wa go Mametsa. Pele ga gore go diriwe taba re swanetse go tsibisa kgosi. A se ke a no bona a tshela ke metsi a go fisa, a sa tsebe. Mowe re hwetsana secma se, mpotse o sa ya, o se ke wa mpotsa o tso boy a. Ba ya ba tsibisa morena Sekwai. A re di a kwala, bjale o go kae, o ga Mametsa e ū le mo tsee aowa. Mokgopa wa tau re bega ka ona. Re tla kgodisa ke ona gore ka nnene o bolsile tau. Ge o ka re ko bolaya ga go kwale, ka gobane motlhomong yo go ūita.

<sup>240</sup> 557 1,416 Sekaloko o be a gana ke dikgarebe ka baka la bogole bja gagwe. Ke ge a tla ba a thoba e ya a tsey a mosedi ga Mametsa. Ba ile ba tshabisa mothepa yow e le go bonana ba se ū ba ke ba bonana. Ba mo tshabisetsa lapeng la Thope ngwana Mongale. O be a tsere ke bona ba ga Masete. Ba latella gore ba tsibise ka mosata gore ngwana wa batho bala re tso mo utswa. Go lokile go riale ke morena Sekwai. Le swanetse go romela motho go batswadi be gagwe goba tsibiša.

1,417 Ba romela se laka sa go tsibisa batswadi gore nyakellang mono. Sebaka seve sa bona e be e le Phusumane Nkwane. A ya a fitlha a ba botsa gore ba ga Masete ba re nyakelang mono. Papago ngwana a ka e mo fetola, le gore ke morwa mang. A tloga a bita a banna ba gab a ba botsa

taba ewe. Ba a tla ba feletse ka mapara a ba bona a tshaba. Ge ba fitlha ba hwetsana gore a gona, o ile kae re no bona a tloga ka lebelo.

241-558 1,418 Ba wela kgwatleng (kwaleng) ya gagwe. A ba ka ba tlhwa ba sa nyakela motse wa ga Masete. Ba ile ba napa ba swara tsela ya go ya mosate. Ba fitlha ba bega morena gore re bone ngwana wa gago a etla go rena. O boletse gore yo mongwe wa ba ga Masete o tsere ngwana wa rena. Bjale ba mo rometse gore re nyakelle kgorong ya bona. Re tlide go bega taba e gore re kwaleng, ya ngwana wa rena. Re a mo nyaka ka go riale mowe re bona gore bokaone ke ge a ka ye go nyaka ke batlhankana ba kgosi. Ka baka la gore gs go ka tsane go nyaka rena mowe re mo hwetsanago re ka dira kotse.

1,419 Morena a roma batlhankana gore sepelang lo botsa Jekaloko a tle ka mono. Ba ya ba mmotsa. A bitsa banna ka babedi a ya nabo, ka gobane o setse a kwile gore go tlide batswadi ba mosadi. Ba ya ba fitlha ba dumedisa maduma a tsena. Bjale morena a re ke bona batho ba ba re le tso utswa ngwana wa bona. Ba dumela gore go bjale re tso utswa. Ke ba batho bala le ba nyakago.

242-559 1,420 Bjale ba ga Lewele ba re a re nyake g polabolo. Re nyaka fela a re fe ngwana wa rena. Ditaba lu a di kwa ba ga Masete, bjale jekaloko a re mmaka pela o baka a e swere. Gona go nago b ale go tla ba ya mapara. O wa di kwa Masete are ke ya di kwa, ke re, mmaka pela o baka a e swere. Bakeng sa mapara ona ga ke dumele taba kgolo nka ba fa dikgomo. Be re kgosi mmotse a yo re supa ngwana, ngwana wa rena. A mmotsa a re aowa, nka se ke ka kgona. Pela ya tswa ka diatleng tea gago, a e sa le ya gego.

1,421 Kgosi re lokolle re lwe le banna ba, morena a gana. A re bokaone ke gore le dumele go smogela dikgomo. Go bonagala gore o bona gore ke bana ba gago, o wa ba emella. Bjale ngwana ke wa rena. Ge re bolabola gore re a mo nyaka ke tswanelo, ya gore le re fe yens. Morena a re o wa kwa Masete,

se namadi ga se tswarege lokolla ngwara wa batho a boele  
ga gabo. A re mmaka pela o baka a e tswere. Ke a sita  
243-560 go ba fa ngwana yowe wa bona, ka gobane ge ke motshabiša,  
a ka mo tshabisetsa go raloka ka yena. Ke ile ke tla mo  
tseya, ke mo nyale ka dikgomo.

1,422 Bjale morena a re go kaone gore re tle ka mowe  
kgorong ya geno re bolabole ka taba e. Ka gobane le re ke  
ya emella. Le tla re go fitlha le botse morena ka tsatsi  
la gore ke nna yowe ke ya tla gammogo le bana ba baka. Ge  
a ile a gana yaba molao o dumelana le mo ga go nyaka ngwana,  
re tla dira gore a mo utulle. Ba re di a kwala thobela. Ba  
bula difate ba tloga.

1,423 Ba ya ba botsa morena gore Mohlabe o ile o tla  
tla le bana ba gagne. Dia kwala bana ba ka, fela nna e be ke  
gopotse gore le tla re ge le mo hwetsane, la goma la boyo.  
Bjale re tle re gome re le rome le motho wa kgoro, a yo fitlhisa  
ditaba tsewe. Bjale a fa a la leba ge a bile a le fetola,  
ka gore ke ya tla. Ba re sowa. Go lokile bana ba ka.

244-561 1,424 Ditaba tsa ba kgorong ya Lwele. Mohlabe a re ke  
tlile le bana ba ka, bawe ba tlilego ba utswitsego ngwana  
wa gago. Bana ba gago ba tlile ba dumedisa ka molao, le nna ka  
ba amogela. Bjale ke ge ba mpotsa gore ba wetse kwaleng ya  
moredi wa bona. Ba tsibile gore ngwana wa bo a o ka mono ga  
gesu, ka baka la sebaka sa go rome ke ba ga Masete, sa gore  
nyakelang mono. Bjale ka bitsa ngwana yowe wa ka ka mmotsa  
mantau aye a bona. A gana nae, a re, mmaka pela o baka a  
e swere. Re lwele nae, lebaka a fo tswela pele, le gore  
mmaka pela o baka a e swere, a ba nyake dikgomo tsona ke tla  
ba fa.

1,425 Morena Poul Lwele a re ditaba di a kwala mmina  
tlou. Bjale bona batswadi ba ngwana a ba ke ba bolabole  
mekutlo a bona. Bakeng sa monna yo wa ga Masete, a rego  
mmaka pela o baka a e swere. Ke nneta ge o baka pela le  
batsumi ba geno o swanetse go baka o e swere ka diatla.

X34 / 82

Bjale o a sepela ke motho. A ba bolabole re kwe.

245 562 1,426 Mahudu Lewele ka papago mothepa. A ema a re thobela lekgotla la bakone le ba bina tlou. Nna ke re a mphe ngwana wa ka bojela pele a ke bo nyake. Ke lle dikgomo tsa ga Mauwane. Ga ke rate ge a mo tseyea. Ge nke gona o mo tseyea ka bophogo, gona a ka mo tseyea fela dikgomo tsa gagwe a ke di nyake. A e a dule le dikgomo tsa gagwe garmogo le ngwana wa mpja ewe. Ke nyake ngwana yowe wa ka lehono mo. Ke moka ke feditse lekgotla.

1,427 Mmago mothepa a ka bolabola maikutlo a gagwe go riale ke morena Lewele.

Bagakile ke mmago mothepa a re morena lekgotla.

Nna ga gona taba e nka e bolabolago ka gobane ngwana ke wa monna. Nna ke no mo thusa fela go belega. Ka gobane yena mong o re ga rate, nna le ra gore nka bolab la lefe. Fela ge e le kgopolu ya ka, ke re a mphe dikgomo ka baka la gore yena mong o mo ratile. Pelo e ja serate. Re tla mmitsa a ya monneng wa gagwe motlhomong o mo tswenya, a tla a lla ka renna. Mowe ge a mo tswenya re tla mmotsa gore o ile o wa rata. Thobela.

246 563 1,428 Rakgadi ya ngwana a ka bolabola re kwe sa ka ganong gagwe. Go riale e le yena morena Lewele.

Mokento ke yena kgadi e ya goba e swanetse go tseyea mothepa. Bjale a ema, ba re dula fase, o bolabole o dutši. Ba tshaba gore a ka fenola banna. A re mosadi ke mosadi wa ka bjale ba tlide ba mpega. Ka ba fetola gore ke sa le yo monyana a ba mo tseise. Go bile ka mokgwa owe. Bjale ba ga Mauwane a ba mo losa, ke kwano ya batswadi fela.

Bjale ka go riale mowe, nka be ba mo lesete gek a ganšla. A ba fe dikgomo ba fe motlhadiwa a se mathomo ka yena ke dilo tsa ba gologolo. Ke moka ke feditše.

1,429 Morena Lewele a re sediwe papago ngwana.

Papago ngwana a re di a kwala bjale mogolo-golo yo mongwe o šile seema se a re kgomo ke selo se segolo.

Seatla se tee a sa phakolle kgomo. Ke ile ka kitimela go metsa ke sesa ka tlhahuna. Ke gore ke šumile ditaba e se šu ka botša mmago ngwana gammogo le rekjadi ya gagwe. Go lokile mmaka pela a nyale.

~~247~~-564 1,430 Morena Lewele a bega Mohlabe a re kgosi o wa di kwa, taba re anega ya kgole, ya kgaufsi tsebe e ya kwa. Le yena a botsa mmaka pela. Seromo o se hwetsane, bjale batswadi ba ngwana ba re tswela-tswela re go bone. Masete a re ke a di kwa bjale ke kgopela seba a sa go boels gae. Ko tsibisa ba gesu. Ba ga Lewele a ba ka ba mo fetola, ba ile ba fo homola. Ba lebeletse fela gore ke motho wa mohuta mang, le gore o tswa kae, mowe go senago molao. Bjale mong wa gagwe a re sepela thopeng o fetole o le gona.

1,431 Masete a ya bonyels mpja a fetola mantšu ala a go a bilabola a dutši kgorong. Bjale ba bega motswadi wa ngwana yena a re nka se fetole selo bjale ka ge ditaba di le kgorong. Fela lentsu la ka le le tee, ke re a nape a nyale ga leholo. Ka gobane o mo tšhabistše a tseba gabotse gore e be e le ngwana motseiwa. Ke nyaka go fa motlhadiwa dikgomo tša gagwe a tsame a di bona. A ke nyake go dula le molato pelong ya ka. Go beka mogwapa a ke kwane nago. Thobela lekgotla. Ge a riale a dula fase.

~~248~~-565 1,432 O wa di kwa ge a mo tshabissa o bolebotse le ba gabog bjale lehono a no nyala. Ba thoma go nyala ba le mowe kgorong, ba ntsha lesone la dikgomo le kgomo tše pedi. Dikgomo tsewe ke tse go nyetsego motlhadiwa ka tsona. Re mo nyaka kgomo tse pedi. Ba mmotsa a re tše pedi ke tše go diyang kganthe mo theko wa motho o fedile. A tla a be botsa ka mokgwa owo. Senela o botse borokwana bo tee, a nyale a rare re nyaka dikgomo tša gagwe. Maidi ke yena a go fore ke nyaka g nyala. Ke seemax se, maidi mackgogometše ba sa rate.

1,433 Metla seromo o sinya sa gagwe. Ke seema, ke ba ga Masete ba botsa motshabisi. Ba re tswela o ile motlhang

K34/82

ba go botsego gore tswela re go bone o tla tswela. Ke e le kwa bjale ke feditse a wa fetsa, gela e be e ke o feditse o be o tla kwa beng, ba re bjale re go bone. O se ke wa re o e bona e tlhotša wa e nametša lekgwara. Ke gore batswadi e be ba sa rate, bjale yena a re, o wa rata. O swanetše go nyala. A ntsba dikgomo tšewe pedi, bjale ba re re go bone.

249 566 1,434 Ba re sowa re go bone feta le moseela wa pela ya gego mmaka pela. Ba bolabotše seema sa pela ka baka la motlhadiši. Ge a ba tlhabela seema, sa mmaka rela o baka a e swere. Bekeng sa gore tau ya bolaya e bolaela go ja. Go ba a se ke se swara ke tau sa lopela nkwe, nkwe e le selo sa mabala a manyana. Ditaba tša bona tša fela di etla mowe, ka baka la mmago mothepa gammogo le rakgadi wa gagwe.

Temana ya 26 Pôñô ya mosadi ge a thôma go bôna monna.

1,435 Ba boela gae, sowa ba ya ba tseyal ngwetsi mowe a goba, a mmelle gona. Ba mmokabokisa, a tla a tsena moseng wa bo mosogana, ke gore bogadi. O sa khurupeditše dikobo tša gagwe. A nyake go lebana le yena, ka gobane e su a mo nwase. A ntsha sa go mo nwesa ke sa gore a molabudiše, gwa ba bjale. Bjale ba no bolabudisana, ba sa bonane matlhong.

250 567 1,436 Go khurupula mokhurupela. A ntsha sa go khurupula mokhurupe'a, a direla gore a mmone. Ka gobane e sa le ba no mo losa e su a ke a mmona. Aowa ba bonane matlhong. Mothepa o botse kudu, o diyo ba fela le nko e kgolo e le mosadi yo mohubedu. Monna a wa pelo. A no beya fela ka pe long seema se, lego lehubedu ga le tlhoko seboko. Monna le yena a le botse, e le yo mohubedu, fela yena a fo sinya ke bogele bja go hwa leitlho.

1,437 Lebak la gore diketsana di tloga la fitlha. Ba bolaya pudi ya go palakanyam diketsana. Pudi ewe ba go e tlhaba, ba e apoya le ka sonsa sebaka rewe. Ge ba fetsa go šila, le yona e šetše e le sebešong e a butswa. Ba tlilo šeba ka yona mauewa. Ka morago ga mo ba llê tša go ja, ba

tloga le masogana a bona, ba ya kgoneng. Ba yo ba remela dikgone, ka merithi ba boy a nabô. Yo mongwe le yo mongwe o tswa a rwele la gagwe le ngata. Ge ba tso kgotlh a dikgone ba tsers ka ngwakong ba ja melatsa ya bona, ke moka ba tswa ba tloga.

251 568 1,438 Mmikiwa o felegetsa diketsana tša gagwe. O tloga nabo mosogana yena o sala a dutsi ka gae. Le yena o tla sala a felegetsa makgatle wa monna. Bjale ba yore ba le tseleng mowe a ba gomelago ba dula fase. Igwetsi ya re nkabe e be tša matsebo, ke gome ke sa le tseleng. Bala ba re ora goreng a re ke bolabola ka bona monna, a le bone ka matlho ke mpata itlho. Bala le bona ba re ora tsona, bjale ga go ne taba ke segole sa gago. A retse ke tla no di bona.

1,439 A goma a boela bogadi, a faga dijo tša ka mabanyana. Le yena a tshaba lebotô. A tshabela go yo mongwe wa gab o. A fitlh a bolabola nyepo ewe, ya gore e ka bez e betsa matsebo, ke gome ke sale tseleng. Monna yowe wa ka ke segole, o na le borokwana bo tee. Go bjale kganthe o filo ya o sa tsebe ee. Ge o bona a thobella ka mono o be a bona gore ba mo gana. Bjale wena ga go sa na sewe o ka se dirago e fela ke moka ke monna we gago.

252 569 1,440 Pelo ya mothepa e botlhoko, a kwisiši, o re ba pateletšitše bakeng sa go fo tsena ke monna a sa mmuna pele. A ya a botsa mmagwe mosegare owo. Yena a re o se ke wa ba wa thoma yona taba ewe. Bogole a ba sege, bax sega bobodu. O ka se ke wa sepela o mo peputse. Wa ba wa thoma taba ewe, ke tla ema le papago. O ma ratile o mo ratile sepela o mo specla ngwanaka. A goma a boela kowa a tshabetseg o gona lebotô. Pateletšo ya gagwe ya se ke ya kwala, ka gobane ke yena a diyo ratago.

1,441 Ba mo fa mabele a ena, a dira mapoto a gagwe. A tshela sethepeng a boela bogadi. Ke malao wa gore ge mothepa o bikilwe, diketsana di tloga a tshabe lebotô. Ge a boy a boy a rwele mapoto ka phafa, o boela bogadi ka ona. Moeng

o fitlha ge letšatši le ya madikelo goba ka letsujana. O direla gore ge ba goroga ba gatlhane nae. Erile ge letšatši le ya madikelo a tsena ka kgoro. Ba lala ba le mohorong.

**253 570** 1,442 Balaudiši ba ditaba tša Mmaka-pela ke Mabjale Mabakane le yena Sekaloko. Masete. O ile a nega ka mokgwa owe, a ilego a tsey a mosadi ka go ngangana. Bjale a bolabola le gore leina la mmaka-pela, a se mong la gagwe. O di yo lefa ke morena Sekwai. Ke la morena Sekwai Mohlabe. Ka baka la gore o ile a tlhadiša Mokgatli a le metshegong. Bjale ge ba re ba nyaka mosadi a re mmaka pela o baka a e swere. Bjale nna ka baka la gore ke thomile ka morago gagwe, a apola a fa nna. Mabjale ke yena yowe a go tlhaloša kgano ya methepa, go e be e mo gana mo, go fitlhela a yo tsena ga Lewelé.

1,443 Balaudiši bawe, ba bolotse gana mo, ba bulutšitše ke morena Ttshobjane, a ba bolotsa bodikana. Bogwera ba bolotsa ke Sekwai ke gore Ttshobjane o be a swaretse Sekwai. Ba tswaletše gana mo nageng e, le mphatho wa bona ke mphatho ka o tee. Ke Matuba (Letuba). Kgwase ya bona ge ba le mphathong ke Mokaille Mohlabe. Kgwase ke gore kgosi ya bona.

**254 571** Temana ya 2 go tshaba le monna yo mongwe.

1,444 Batswadi ba bangwe ge ba re marabe a ke ji, ba bolabola nnate. Ka gobane le ge ngwana wa bona a ka tshaba le motho yo mongwe ge ba sa rate ba ya ba mo tsey. Le ge a ka bolabola ka gore mmaka pela o baka a e swere, ga go mo thusi selo. Ka gobane a ba nyake. Le yona kgoro e ka se ke ya kgona go gapeletsa batswadi ba motlhadi. La ntsha e tla thoma go gapeletsa fela geba ka tswela pele le go gana, gona ba ka se ke ba kgona. Ba tla goma ba ema mowe batswadi ba emego.

1,445 Matšatši a bo lehono ba šitwa ka baka la molao wa setgowa. Ba rego mosetsana o ya mowe go ratago yena mong. Kganthe molao wa sesotho ga o bjale, o swaretše go ya mowe go ratago batswadi ba gagwe. Bjale ka baka la molao owe wa makgowa, le ge mosetsana a ka kwana le yo mongwe,

a goma a tlhanoga, ba fo nyaka motlhadiši dikgomo. Empha  
 255 572 ba bangwe ba fo gana, go fitlhela motlhadiši a lokolla  
 ngwana wa bona a bole monneng wa gagwe. Le ge a ba botša  
 gore ke na le dikgomo a ba dumela.

1,446 Bjale ka Pse Nohlabe papagwe Mokaila, mmagwe  
 Makgatlakö ngwana Maseokoma. Motlhadišiwa ke Mamaila  
 ngwana Masete, papagwe ekaloko, magwe mothepa Mamarumu  
 ngwana Lewele. Bjale Pse a tlhadisa Mamaila, a motlhadiša  
 ka go tshabsa næ.

1,447 Mowe kgwatla ea pele e gatilego, le ya lecto  
 e tla gata gona. Mamarumuto t eilwe ka go tlhadišiwa  
 ka gôna go tshabisiwa. Ditaba tsa bona di hwetswa mo go  
 1,448. Bjale ka go riale mowe re hwetsana gore di tswa  
 tswalong. Le ge seema se bolelwa gore kgomo ya mafsi a e se  
 tswale, ka lebaka le lengwe e a se tswala. Ge yoha ka hoši  
 e sa ka ya se tswala, empa setlogolwana sa ka no tla sa abels  
 yôna.

256 573 1,448 Mmamaila ke ngwana wa pele wa mosetsana lapeng  
 la mmagwe. Pse le yena o bjale ka lapeng la magwe. Bjale  
 o be a e ya go speela rakgadi wa gagwe, ga Lewele. Ke  
 motlogolo wa ga Lewele, bjale rakgadi wa gagwe o tsere ke ba  
 ga Lewele. Mosogana yowé wa ga Nohlabe, a thoma ka go mo  
 tshabiša. O ile a thoma ka go mo speisa, bjale batswadi ba  
 mothepa ba kwana le mosogana, mothepa a gana. Ba ba ba tsibiša  
 rakgadi ya gagwe gore m.sogana a re tswenya. A ba fet-la ka gore  
 a tseiwe rená re sa le ba banyana.

1,449 Ba ile ba leke ka matla a magolo go botša moredi  
 wa bona gore a dumela, a napa a gana. Yaba gona le mosogana  
 yo mongwe wa ga Moreti, a kwana le mothepa. Bjale ba rome  
 motho wa go iša mabotsa a batswadi. Morumiwa a ya a fitlha  
 a bolabola ka mokgwa o, a rumilwego ka ona. Batswadi a ba ka  
 ba dumela, ba ile ba gana. A goma le mabotsa.

257 574 1,450 Batswadi ba gagwe ba re ge o sa dumela mowe rená  
 beng re ratago, gona o tla fo dula gana mo lepeng. Ngwana we

K34/82

rakgadi wa gagwe wa motlhankana o be a le gona. Leina la gagwe ba re ke Mangou. A tsibisa batswadi ka lengolo gore mosadi yowe wa ka ke tlilo mo tseyal. O be a le sekgoweng, a thomile ka go ngwallana le mothepa, mothepa wa dumela. Bjale a kgaoganya ditshele.

1,451 Ba ga Lewele ba leka go ganetsa ngwana wa bona gore bona o sa le yo monyana. Bjale a re go batswadi a motho ge a godile le bona ge a dirile bjang. Ba re o mela ditedu tsa ka godimo tsewe barego ke difonko. Ke gore tja ka fase ga nko. Bjale a re nna ke re ke a mo nyaka. Ba re aowa go lokile, ngwana a lela naka ya mokhura re a setlhara mo fa. Be tlagana ka moswana ge a re naka a ke sa e nyaka. Ka baka lang a bolabola gore e mpolaisa tlala. Bjale ke gona ba tla go mmotsa gore letsa ka gobane o ile o wa e nyaka.

258 575 1,452 Ka baka la morwa wa bona ba dira gore ba ise pôô.

Poo ke gore ba yo tswesa motlogolo lekgeswa. Ba dira bjale ba ga Lewele ba isa pôô ka dikgomo tse tharo, ya bone ke yona pôô. Kgomo tse pedi ke metswa ya ka godimo tse pedi ke ya ka fase. Bjale ka ge metswa ya thari e le mene. Go fedile ba peputse ngwana wa bona. Ka go riale mowe ke gore motlogolo. Bjale Pôô ga e ruiwi, ba e bolaya. Molala wa yona o tseyal ke malome wa mothepa. Ba ile ba dira ka ona mokgwa ows.

1,453 Moswa o tsene ka lapeng batho ka moka ba boetsa morago. Ka morago ga pôô, ba tlisa dikgomo tsa go nyala. Dikgomo tsela tsa go tlisa pôô gammogo le pôô di tsena mo nyalong. Ba ga Lewele ba roma batho ba go ya go nyala. Banyadi bawo ba ya ba nyala ka dikgomo tse phethago menwana mmedi. Ge ba tlhakana le tsela t'a go ga pôô yaba lesome le kgomo ka e tee, ka poo le kgomo tse pedi.

259 576 1,454 Pae a ya a losa mosadi gosele a kwana le mothepa yowe. Le yena a ba a nyala. Bjale ge a ile bogweng, makgatle ke Mmamaila. A thoma go bolabola nae, mabapi le bogwera. Mothepa a dumela ba bak ba dira modiro wa banna le basadi. Ka morago ga mowe ke moka o fentse mothepa.

K34/82

Ka gobane wa ba wa robala le mosadi ke moka a sana matla. A leka ka matla gore a robale nae, ka mokgwa o, a ka kgonago ka ona. A direla gore a imf, bjale a se ke a ima.

1,455 A tahabisa mothepa. Ka morago ga kwano ya bona ya malao. A napa a botsa mothepa gore ke nyaka go napa ke go tsey. A leka go gabela mosogana, bjale a re o ke o mpotse gore lerato le legolo le gokae. Mothepa wa re le ga gole, bjale nka se ke ka kgonka ka gobane ke setse ke dumetse go apeela rakgadi. Go dumela go a tswenya, empa go tlhanoga ga go tswenya. Go riale ke mosogana. Ba kwana bjale mothepa a mo fa mabaka ewe ba tlago tshaba ka ôna.

260 577 1,456 Mothepa o fa mosogana lebaka ka baka la gore o nyaka go bolabola le umagwe pele a kwe gore o re keng. Aowa a ya a botsa umagwe. Bjale umagwe a re a ke re re ile ra go botsa gore o mo dumele, wa gana. Bjale lehono go ka se ke gwa kgônenêga, ka baka la gore re set e re lle thoto ya ga Lewele. Gape o tla ntsha a mo fa. Go lokile ngwanaka fela a setla sitwa go mo fa dilo tsa gagwe. A boela a ya a botsa mosogana gore mme o wa dumela. A retse motlho mong e le maloma a etswa.

1,457 Ba wela tsela gore mosogana di ka se mo lokele a mo tshabisetsa ga Moeng. Kganthe ka molao o be a swanetsa go mo tshabisetsa ga Thobetsane. Ka baka la gore Mammuwi wa dikgomo o mowe. Mowe a go mo tshabisetsa e be e foba batho fela. A kata a robala mowe.

1,458 Ka moswana bjale go sa a ya botsa batswadi ba gagwe, gore ke dirile molato. Ke molato wang, ke tshabisitsa ngwana wa batho. Ke mang, ke Mmamaila, moredi wa Sekaloko.

261 578 Ngwana o dirile phoso e kgolo kudu, bjang a o tsebe gore o tsey. Ke ba ga Lewele. Ke a tseba bjale o diretseng. Ke filo dira fela g-re ke a tlhadiša.

1,459 Bootsa ngwana wa batho go batswadi ba gagwe. Ka baka lang. Ka baka la g-re re tswalane le ba ga Lewele. Ramogolo wa gago o taere Maphule, bjale Mangou ge a mo lebeletse o re rakgadi. Mosogana a re, ke tsa kgale.

Betswadi bare a o di gadikale go di phura. A re ga gona taba. Gona ga go le bjale wena ka noši sepela o rome motho wa go ya go ba botse gore nyakellang mono. Rena a di re kgatlhe.

1,460 Yena ka noši a roma sebaka, sa go tsibisa ba ga Masete gore nyakellang mono. A ya a roma Maphowase Tselane. Mokgalabje yowe wa ga Tselane a re go ya kang ke roma ke wena ngwana. Bakeng sa gore ke rome ke batswadi ba gago. A re ba gana, bjale ge ba gana bokaone ke gore o lesatse. Aowa 262-579 mokgalabje, a ka dira gore ke raloka ka yena aowa, ke moratile. Dia kwala bjale taba kgolo ke swanetse go ya nago ga geno ko kwa gore batswadi ba gago ba gana ka lefe lebaka.

1,461 Ba tloga ka ba bedi ba ya ba fitlha lapang la bo mosogana. Telene a re ke tlile mo ka baka la ngwana yo wa lena. Ke fapanana nee. O re o dirile molato, bjale ka go riale mowe o re o nthoma gore ko tsibisa batswadi ba mothepa. Bjale nna a ke kwisiši go roma ke ngwara batswadi ba le gona. Ke nnete go bjale o dirile molato, bjale rena a re kwane le molato owe wa gagwe.

1,462 Yo monyana a bolae twaebela, ba bagolo ba le gona. Go riale ke Tselane o ra mosogana. Na e bolaya o se ke wa e anela. Ngwana kwa batswadi ba gago. A gana go kwa dikeletso tše Tselane. Bjale batswadi ba re o se ke wa gana sepela, o goga molato owe. A re fela ke yaya, ngwana o tsebe gore twaebela e tla go bo la magetleng.

263 580 1,463 Sebaka sa wela tsela sa leba ga Masete. A ya a fitlha a ba botse mantsu awe, ba mo rumilego ka one. Bjale mokgalabje a botsa barwa le bo morwa rragw gore batle ba kwe mantsu a morumiwa. Mmaló! o ile a sa thoma gore ke a bolabola a fitlha mo lentsung le nyakelang, yaba motho o tseyea thoka. O nyaka go tiya sebaka, motho a re aowa, ga go ke go eba bjale. Sebaka a se bolawe, ka baka la gore a na molato. Molato o na le morumi, a beye thoka ya gagwe fase. Morumiwa a bolabola mantsu a gagwe

ka moka a fetša.

1,464 Papago mothepa a re kantle le go tlhwa ke tswe-nyana le ngwana yowe wa ga Mohlabe gennogo le batswadi ba ga-gwe a ba buise ngwana yowe wa ka. Lebeu 'asete a re tsewe mokgalabje a di kwale, a re tsebe motlhomong rena le maofela teng wena o kwana le mokgonyana yowe wa gago. A re aowa, go jella pele a ke go rate. Ba rwala mapara a bona ba lata moredi wa bona. Mmago ngwana a ŋta pele ba mossela ka morago. Sebaka se tlogile pele ga bona go seba mosinyi gore batswadi ba tla ka marumu.

264 58/ 1,465 Ba bona sebaka se fitlha se kitima, ba bona gabotse gore ditaba di buima. Motho a re ba tswa ba tshaba, ke buntsi empa o tee, ba di yo tlhompha mokgalabje wa sebaka. Ge ba re ba tswa ba tshaba. Ka nnate go bjale. Ge a fitlha a diyo ema ka maoto, a re ba ntshetse nthago, ba re ba nyaka ngwana wa bona. Ka moragonyana ba bona ba fitlha. Motho a re go mosinyi tshaba, mosinyi a re ke tsibile gore go tla ba bjale, bjale nka se ke ka tshaba. Ka tewan&lo ya gore ke bolaiwe, lehono ke tla tshaba ka gefela mang molato. A napa a dula.

1,466 A khudugile mantši moka re bona ke mmoto go ŋla. Ba tlogile ka moka ba motse wa Sekaloko ba lata moredi wa bona. Ge ba fitlhile ba re re nyaka ngwana wa rera, phetolo ya se be gona. Yabs ba tsema ka malapeng, ba tsema ba bula mabati. Ba bula mabati a mengwako ka moka, ba se ke ba mo hwetsana. Ba goma ba boela gae, ba siya lensu la gore, ngwana yowe wa rena re a mo nyaka.

265 582 1,467 Bo-makgatile ke dithusanyana. Ka morago ga mo mosogana a sa boetsa gae, go tsibisa batswadi molato le gore nyakelang mono. Ba ſala ba tloga ba boyo gae, ba ſiye motshabiſiwa a le nnoſi. Ge ba fitlhile gae ba botsa batswadi ba motshabiſiwa gore o bok&te. Mmago mothepa a tloga a leba mowe motshabiſiwa a lego gona. Ba phakisa ba mmona ba motshabiſa ba ya ba mouta lefokeng. A fitlha a putuka ka mokgwa o a ka kgonago, a se ke a mmona. A goma a

bošla gae a le fela.

1,468 Kgomo mo e utilego namane ya yona ga e leba. Ge letšatši le dikela e ya gona. Erile ge letšatši le dikela mosogana a ya mowe mothepa o nago gona. Ge letsifi le tswara, a fitlha. Aowa gwa lewa dijo tša ka mabanyana. Bjale ke lebaka la go etiša, gwa etišwa ba le ka ngwakong. Bjale ka ga e le molao wa mmikiwa goba motshabišwa. A ba swanelo go dula kantle wa mosogana ge a rata a ka dula ka tla.

266 583 1,469 Ditshwene di šušutše bana. Kganthe dikgaitse di šetše di wetse kwaleng. Le sego le a segiwa ka ngwakong. Mmaloo! ba fitlha ba leka go bula lebati, kantle le go kokota. Ba swara lebati gore ba se ke ba a tswa, basetsana ba tswa ka lefasctiere. Bjale wa mafello yaba yena motshabišwa. Ba mo kwa ge e tahethemela fase ba mo rakiša, ba mo swara. Ba fitlha ba dula ka lapeng, bjale Lekalakala Moeng a leka go bolabola nabo gore mo lesetseng, ke bosegom a rôbale. E tla re ka moswana ke tla mo tliša, ba gana ba re re tloga nae yo, tsewe o di bolabolago a di kwale. Ba napa ba tloga nae.

1,470 Ka moswana mosogana le Lekalakala ba leka ka matla go disa mothepa ge a e ya nokeng le gem a e ya kantle. Ba mmona a e ya nokeng, ba kitima ba ya ba mo hwetsana. Ba mmotsa gore a latlhe pitša ba tloga nae. a re, go bona ke sa kwa sewe se bolabolwago ke batwadi. A napa a ba ganëla a goma a boela ka gae.

267 584 1,471 Ba romela sa bona sebaka sa gore ba gafe ngwana wa bona, ka dikgomo tse nne. Sebaka sa ya ga Mohlabe go bolabola mantsu awe. Ge a fitlhile a ba botša gore ke rumile, ke ba ga Masete, ba itsé re gafe ngwana wa bona, ka dikgomo tše nne. Ba bitsa mosogana, ba mmotsa mantsu awe. A fetola ka gore ngwana wa bona, ba motsere, ka go riale mowe ga ke pone molato. Ke be ke tla dumela mola, e be ke šitile go mo nyala. A napa a gana go mo gafa.

1,472 Diteba di bolwabolwa ka se gae. Ba romo sebaka

sa bona bona ba ga Masete. Go tsibise ba ga Mohlabe gore ba tle ba e letsane ka segae sa bona. Ba ya kgorong ya ga Masete. Bona ba bolabola gore ngwana wa rona, o swanetse go gafiwa, ke molao wa naga e. Batswadi ba mosogana ba dumelana le kgafo. Bjale mosogana a re, lentšu la kgafo le fapanane le mo le go bolabolago. Nas kgafo a e ſupi ge motho a ſitilwe ke go nyala. Ba dumela ba mmotsa gore le go 268-585 batswadi ba sa'rate o swanetse go gafiwa. A re nna ga ke kwane le lentsu la kgafo, ke kwana fela le lentsu la go nyala. Aowa, di tla bona ke kgorong.

1,473 Ditaba di iſwa kgorong ya ga Mohlabe. Mona ntso a e kgamole, Masumu o swanetse go ba modula setulo. Ba ya ba bega ga morena Sekwai. Bjale a amogela ditaba. A tsibiſa Masumu gore a tle a ba gamole lentso, ka tſatſi la gore. Rammotwana wa ga Masumu e be e le Magotſane.

1,474 Letſatſi la katlholo. Magotſane Masumu a dula setulong.

Sekaloko Masete a tlhaloſa ka mokgwa owe a fapanago le ba ga Mohlabe ka ona. Mabapi le go tshabiſa ngwana wa gagwe ge ba gana go mo gafa.

Pae le yena a bolabola kgano ya gage, a re go gafa ke ge ke ſitile go nyala. Ngwana wa bona, bona beng ba mo tsere. Bjale kgafo ewe e b'lwabolwago ke ya mohuta mang. A dula fase.

269-586 1,475 Ditaba ke tsewe banna ba re di a kwala, bjale e be go kakwa yena mothepa. Gore ga re ga masogana a mabedi a, o nyaka lefe. Bolabola mothepa a re, nna km e be ke go rata, bjale batswadi ba a ba gana, ke boels monneng wa ka. O boda monneng fela ka kgano ya batswadi, a dumela. Ge e le mong thato ya gago yona e reng, e be e nyaka ke go tseyea ke yono a go ntshabiſa. Bjale lehono ge re ka re a go nyale, o tla ya, aowa, nka se sa kgona, ka gobane batswadi ba gana.

1,476 Ditaba di kwa kekm lekgotla. Bjale la re, Mohlabe o swanetse go gafa ngwana yo, ka gobane mowe le

bolabotsego, t go tlhanogetsé. Ke molao wa bagolo-golo re no bwetsana ba re motho o wa gafiwa. Goba a wa šita ke go nyala, ka baka la kgano fela ya batswadi o swanetsé go mo gafa. Ge a ile e go šita go nyala dikgomo tsela wa goba o lekiša go nyala ka tšona ke moka di a mo gafa. Sepelang bonyela mpja.

~~270~~ 587 1,477 Ba tloga ba ya bonyela mpja. Go ya fela batswadi ba mosogana bjale yena mosogana o šala a dutši. Ba mmitea a re a ke nyake go ya thopeng, ke sa epone molato. Ba re go ya thopeng a se go duela molato, ke molao wa gore o e o fetole thato ya gago, o le gona. Tumelo le go gana o di bolabola o le thopeng. Go gana go ya thopeng ke go nyatsa lekgotla.. A ya a dula nabo thopeng. Bjale ba mmotsa gore lekgotla le re bona molato. Ka go riale mowe ke nnate go swanetsae go gafiwa ngwana wa motho yowę. Mosogana a gane e re, aowa, nka se dire taba ewe.

1,478 Ba bitsa monna yo mongwe gore a e, mola thopeng ya bona. Ba mmotsa ḡre re šita ke ngwana re mmoetsa kowa le kowa, o wa gana, o re a epone molato. Bjale ka go riale mowe re re go wena, sepela o botse lekgotla gore o wa gana. A ya a bolabola taba ewe. Bjale Masete a re, go lokile, molao wa tswa ka mošate ba lata re a mogela. Nna ke moka go fedile, go fetela pele gona a ke sa ya. Ditaba tša bôna tša fšla di etla mowe. A napa a ya a bikiša moredi wa gagwe.

~~271~~ 588 1,479 Molaudiši Lekalakala Moeng o tswaletsae mo nageng e. Mphetho wa gagwe Legasa bontsi Magasa. O re ba ile ba fedisa ditaba ka baka la go tshobé gore motlhomong moredi wa bona a ka ya a tlhanoga. A re ke nyaka mosogana yo, ba sa mo nyakego. Ka k gobane makgowa ke masoboro ba ka ya ba mo lokolla gore a nyale.

Tema ya 4 tše di bolwabolwago ka go tlhalana.

1,480 Nonna le mosadi ge ba tlhalana go na le diputšisō tše dintši tsewo ba butsisiwago. (a) Molato ke wa mang.

K34/82

Ke tawanelo ya go tseba phôšô, be kgone ba tona ditabeng.

(b) Go boetsa mosadi goba go fa motlhadiwa dikgomo tša gagwe.

(c) Bana e tla ba ba mang. (d) Dibjana tša lapa. Dipotsiso tse tsa ka godimo ke tša go dira gore battle ba kgone go sepele gabotse, mowe molato. Ka baka lewe yowe a nago le phôšô, o tla loba dil tše elego tša gagwe. Dilo ka metlha, ke dikgomo bana le dibjana gammogo le dikaparô.

- 272 589* 1,481 Go nyakiisia molato. Ke molao wa gore ba nyakisisse molato, gore ke wa mang. Bjale ge ba hwetsana phoso go yo mongwe wa bona ba tla mo supa phoso ya gagwe. Go riale mowe ke gore a se ke a belaela dilo tša gagwe, ga di loba. Ka go ane tlhalo e baka gore go be le karogano, Karogano ewe, ke ya gre yowe e seng lesaedi a fete le dilo tša gagwe, lesaedi le lobe. Ke yona taba ya mothomo ya go butsisa. Ka morago ga putsiso ewe ke gona ba ka kgonago ba gopola tše dingwe. Putsiiso e ya mothomo e nyaretia mabaka a mantši e bjale ka a: (a) Go rakiwa ka boloi.  
 (b) Go rakiwa kantle le lebaka. (c) Tlhalo ya mong mosadi  
 (d) le tlhalo ya mong monna.

1,482 Tlhalo ya boloi kudu go rakiwa ka boloi. Bjale ka ge go tsibiwa gore boloi ke taba e kglo. Batswadi ba swanetše go kwa bolo bja ngwana wa bona. Bjale ge ba kakwa ka noši gore ke nnete ngwana wa bona o loile a ba sa na matla. Bjale taba ya boloi, moloi o swanetše go lefa a lefale mamondi. Ge a lifile molato wa gagwe, o fedile.

- 273 590* Goba o wa bolaiwa bjale ka molao wa bagolo-golo.

1,483 Ka morago ga mo a lifile boloi, ke moka go fedile, o dula gana kowa bogadi. Ge monna a ile a mo raka gona o swanetše go tloga. O tloga le bana ba gagwe gammogo le dibjana tša gagwe. Monna a swela go mo šala morago. O mo rakile ka go bona bobe bja gagwe. Bjale ka ba bangwe bawe ba šetšego ba ngwadilwe ka mo maphepheng a ke godimo.

1,484 Go rakiwa kantle le lebaka. Ba tla thoma ba nyaka nnete ya gore motho o rakilwe ka mokgwa mang ba hwetsara e le gore nka baka la ditshelé. Bjale ditshelé tšewe ga di šome.

K34/82

Batswadi ba mosadi ba ka mo fa dikgomo tša gagwe, ge ba rata.  
 Molao ga o bjale. O rakilwe bjale a ba swanela go mo fa  
 dikgomo ka gobane ke yena a filo mo rakago. Ba mo fa dikgomo  
 fela ka go tshaba gore yo longwe wa bona a ka hwa. Ka mokgwa  
 owe re hwetsara nyepo e, kgomo a e swane le motho. Motho o  
 feta kgomo. Ka baka la gore wa mo roma o wa ya, kgomo o ka  
 274 591 se ke wa e roma.

1,484 Go e thaka ga mong mosadi. Mosadi a ka fo tloga a  
 ya a dula lapeng la magwe. Bjale ba tla butsisa gore molato  
 keng, a bolabola molato wa gagwe. Ge go kgonega ba dira  
 gore a boele. Bjale gwa sita go boela. Ba swanetše go fa  
 monna dikgomo tša gagwe. Ka baka la gore ba ka se ke ba re  
 dikgomo ba re motho. Monna a nkgago o nkga le sa gagwe. O  
 tla tšama a eponela. Mosadi a se yena a le noši. Tshukudu  
 e tlhabile ka gotlhe. Le ge ba ka hwetšana monna a na le  
 phoso a na taba ka golane o be a sa tswanela go tloga. Kgati  
 ya monna ke go lifišwa.

1,485 Tlhalo ya monna, monna ga rakile moapei wa gagwe,  
 ke gore o mo tlhadile. Ka go riale mowe a swanela go nyaka  
 selo. O swanetše go fa mosadi dib ana tša gagwe, ka  
 gobane ke yena a mo rakilego. O tloga le bana ba gagwe.  
 Ke mowe o kwago ba re monna a tlhale mosadi. Ba riale ka  
 baka la gore o tla loba dithoto tša gagwe. Mafellö a tšena  
 tša temba ya 12.

END 860.